

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

3

Kotara 3





Kotara 3

Sepedi

Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

Puku ya Morutiši



Ditebogo

Tšweletšo ya lenaneo le la go kopantšha Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo e dirilwe ke sehlopha sa Funda Wande ka tšhomisano le sehlopha sa ditsebi tša thuto ya motheo ya Kapa Bodikela, Kapa Bohlabela le Limpopo, dirutegi go tšwa dijunibesithing tša go fapafapana le barutiši dikolong.

Dipuku tše di kgonne go tšweletšwa ka lebaka la thekgo ya mašeleng ya Allan Gray Orbis Foundation Endowment, FEM Education Foundation, Michael & Susan Dell Foundation le Zenex Foundation.

Diswantšho:

Ditebogo go Anja Stoeckigt ka seabe sa gagwe ka ditshwantšho tša motheo tše di hwetšagalago ka pukung ye.

Khabara: Anja Stoeckigt

Diswantšho tše dingwe di filwe ke:

Crazy Cat: letlakala 30 le 104;

Patrick Latimer: letlakala 29, 31, 35, 43, 45, 47, 49, 53, 54, 77 le 101;

Jiggs Snaddon-Wood: letlakala. 31, 33, 41, 55, 62, 57, 89 le 127;

Alex Latimer: letlakala 67, 91, 101, 103, 125, 127, 129, 131 le 133;

Rassie Erasmus: ditlhaka mantšu.

Dithetho tša diswantšho

Sehlopha sa diphatlalatši sa Funda Wande: diswantšho ka moka di tšerwe dikolong le diphapošing; Letlakala 29: Claude Monet (*Impression: Sunrise*), iStock: Letlakala 33: Denis Kabanov (Gautrain), Letlakala 65: DEBOVE SOPHIE (mohlare wa fever), Letlakala 67: mischach (sethokgwa sa Knysna), Letlakala 69: andiikoval (mohlašana), Andrea Willmore (kgopa), R Rees (mohlare wa baobab), Letlakala 71: Dr Jurgen Bockynek (morula), IMNSTURE (marula), amuel howell (diapola tša kei), Letlakala 73: tifonimages (tšilo ya pampiri), Letlakala 79: Johan Karisson (setofo sa malahla), Augustin Val (jeke ya kgake ya maswi), Letlakala 81: Karin de Mamiel (dieta tša go dirwa ka taere), Letlakala 83: MWayOut (banna ba maZulu), sundrawalex (basadi ba 18th century ba Yuropa); Gallo Images: Letlakala 37: Misha Jordaan (Two Oceans Aquarium - hlapo ya metlao), Jaco Marais (Two Oceans Aquarium - stingray), Letlakala 61: Beeld (Wangari Maathai), Stephane Mahe (Virgil Abloh), Letlakala 103: Sovfoto/Contributor (Laika mpša ya lefaufaung); Road Traffic Management Corporation and Arrive Alive: Lefaufaung 43 (maswao a tsela); WikiCommons: Letlakala 69: Divet Dilman (mohlare wa fever), Letlakala 77: Olli1800 (BMW 525i by Dr Esther Mahlangu), Freddejager (legae la go pentiwa ka Dr Esther Mahlangu), Letlakala 81: nickCB (dieta tša nageng), Letlakala 91: Jean-Pierre Dalbéra from the Musée de quai Branly (sekhutšiša hlogo sa kota), Letlakala 113: Falcon Heavy Demo Mission (go thakgoga ga sephatšamaru); Shutterstock: Letlakala 56: Greta Thunberg, Letlakala 67: Tish1 (spekboom), Letlakala 112: Fram Stock Footage (ditšila tša lefaufaung); Giraffe Project Heroes: Letlakala 55 (Yola Mgogwana); WikiHow: Letlakala 80 (tsela ya go dira dieta); Design Indaba: Woza Moya Crafters: Letlakala 77 (*Dreams for Africa* setulo); Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art, Gift of the Brooklyn Museum, 2009, Gift of Herman Delman, 1994: Letlakala 79: (dieta tša Baroque); Smithsonian National Postal Museum: Letlakala 79 (setempe sa Jan E. Matzeliger); Henry Ford Museum: Letlakala 81 (Ford quadricycle); Rogers Fund: Letlakala 81 (dimphašane tša phapirase tša Egepeta ya kgale); The Metropolitan Museum: The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of Nelson A. Rockefeller, 1972: Letlakala 93 (sebapadi sa lenaka la prонse la Benin), Bequest of Alice K. Bache, 1977: Letlakala 93 (Benin bronze head of an Oba); The Trustees of the British Museum: Letlakala 95 (leseka la diphetla le thetho ya diphetla, pitša ya letsopa le sekotlelo sa go bopiwa); National Aeronautics and Space Administration: Letlakala 113 (moetalefaufaung Kayla Barron le baetalefaufaung ba go se be le matlakgogedi), Letlakala 115 (moetalefaufaung Mae Jemison), NASA Earth Observatory seswantšho ka Robert Simmon, a šomiša Suomi NPP VIIRS data ye e filwego ka tlhompho ya Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center). Suomi NPP ke poelo ya tšomisano magareng ga NASA, NOAA, le Kgoro ya Tshireletšo: Letlakala 121 (Earthrise); Leonard C. Hanna, Jr. Class of 1913, Fund: Letlakala 115: (*Starry Night* ka Jean-François Millet); Flickr: Letlakala 115: familie.sebile (cosmonaut Tuân Pham); Blue Origin: Letlakala 115 (NS-16 thakgolo ya sephatšamaru); Library of Congress Letlakala 117 (*A fairy moon and a lonely star* ka Hiroshige ITagawa); Google Art Project: Letlakala; 119 (*The Starry Night* ka Vincent van Gogh).

Ditebogo tša go kgethega go Joanne Bloch ka tšomisio ya diswantšho tša Robert Mazibuko go letlakala 57 le 59.

Diswantšho tše dingwe di šomišitšwe ka boleng bja maemo a godimo ke Freepik, Rawpixel le Pexels.

www.fundawande.org

ISBN: 978-1-998960-38-5

Version 1: 2024



Motho mang le mang o dumelatšwe go abelana (go kopolla le go phatlalatša sedirišwa se ka tshepedišo goba sebopego sefe) goba go amantšha (go hlakantšha, go fetola le go tšwetša pele ka morero wo mongwe le mongwe), ge fela a ka leboga mošomo wa rena ka tsela ye: Funda Wande, Sepedi Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo, Puku ya Morutiši, Mphato 3, Kotara 3, CC BY 4.0




O seke wa tlatša ka mantšu goba polelo yeo e ka ganetšago ba bangwe seo laesense e se dumelatšego.

Tshedimošo ya go tlaleletša o ka e humana mo: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diteng

Diswantšho le dikhutsofatšo	iv
Go kopanywa ga Leleme la Gae le lenaneo la Mabokgoni a Bophelo	1
Lenaneo la nako la beke, Kotara 3	1
Diteng tša Kotara 3	2
Lenaneo la Tekolo, Kotara 3	4
Go ithuta ga go kopantšhwa – Tsela ya Funda Wande	5
Go ruta Leleme la Gae	6
Go Theeletša le go Bolela	6
Ditlhaka	7
Mongwalo	8
Nako ya go šetša Go Bala le go Ngwala	10
Dithuto tša go Bala	10
Dithuto tša go Ngwala	18
Go ruta Mabokgoni a Bophelo	21
Tsebo ya go Thoma	21
Bokgabo bja Boitlhamamelo	23
Thuto ya Boitšhidullo	24
Beke 1	26
Beke 2	38
Beke 3	50
Beke 4	62
Beke 5	74
Beke 6	86
Beke 7	98
Beke 8	110
Beke 9	122
Beke 10	134
Tekolo Kotara 3	136
Leleme la Gae: go itokišetša tekolo ya go se kgaotše le tekolo ya semmušo Kotara 3	136
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Go Theeletša le go Bolela	138
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Ditlhaka	139
Ruburiki le lenaneo la tekolo la Go Bala le Kwešišo	140
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Mongwalo	141
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Go Ngwala	142
Letlakala la meputso la Kotara 3 la Leleme la Gae	143
Mabokgoni a Bophelo: Go itokišetša Tekolo ya go se kgaotše le Tekolo ya semmušo Kotara 3	144
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Tsebo ya go Thoma le BLTP	146
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Bokgabo bja go Bonwa	147
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Bokgabo bja go Diragatša	148
Ruburiki le lenaneo la tekolo ya Thuto ya Boitšhidullo	149
Letlakala la meputso la Kotara 3 la Mabokgoni a Bophelo	150

Diswantšho le dikhutsofatšo

Leleme la Gae		Mabokgoni a Bophelo		
	Go Balela Godimo goba Bomolomo		Tsebo ya Go Thoma, Botho, Leago le Thutaphelo	
	Go Bala		Bokgabo bja Boithamelo	
	Ditlhaka		Thuto ya Boitšidullo	
	Go Ngwala	Diswantšho tšeо di šomišitšwego ka gare ga Puku ya Morutwana		
	Go Bala ka Go Hlahlwa ka Sehlophana	 Ngwala	 Khalara goba o thale	 Ripa
	Mongwalo le Go Šoma o Nnoši	Puku ya Morutiši – PM Puku ya Mošomo ya Morutwana – PMM Go Bala ka Go Hlahlwa ka Sehlophana – GBHS Botho, Leago le Thutaphelo – BLTP Tsebo ya Go Thoma – TT Leleme la Gae – LG Go Bala Mmogo – GBM Go Šoma o Nnoši – GŠN Dipuku tša mošomo tša Rainbow: Dipuku tša DBE		

Lenaneo le le kopantšwego la Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo

*Laetša letlakala la PMM

Nako ka letšatši	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano
10 mets	Nako ya taolo: Rejisitara/ khalentara/ matšatši a matswalo/ ditsebišo				
1 iri 30 mets	POLOKO YA DIPALO				
1 iri 35 mets	POLOKO YA LITHERESI				
15 mets	Bomolomo: Ditaba	Bomolomo: Go Theeletša le go Bolela	Bomolomo: Go Theeletša le go Bolela	Bomolomo: Go Theeletša le go Bolela	Bomolomo: Tshekaseko ya beke
PHETOGO: betla phentshele, ntšha dipuku, efa mešomo					
10 mets	*Ditlhaka	*Ditlhaka	*Ditlhaka	*Ditlhaka	*Ditlhaka A. TN B. Piletšo
10 mets	*Mongwalo	Mongwalo	Mongwalo	Mongwalo	Mongwalo
PHETOGO: Morumokwano wa ditiro/koša					
15 mets	Go Bala: Morutiši o Balela Godimo	Go Bala Mmogo; Kwešišo	Go Bala Mmogo: Tlotlontšu	Go Bala Mmogo: A. Polelo B. Go itlwaetša Thelelo*	Go bala: Tshekaseko ya go Šoma o Nnoši
15 mets	EFAL	*Go Ngwala: Kwešišo	*Go Ngwala: Tlotlontšu	*Go Ngwala: Polelo	*Go Ngwala o Nnoši
PHETOGO: Otolloga o šikinyege. Dihlopha di ya mmeteng go dira GBHS					
15 mets	GBHS	GBHS	GBHS	GBHS	GBHS
15 mets	GBHS	GBHS	GBHS	GBHS	GBHS
(30 mets tshepedišano le GBHS)	*Go šoma o Nnoši	*Go šoma o Nnoši	*Go šoma o Nnoši	*Go šoma o Nnoši	*Go šoma o Nnoši
45 mets	POLOKO YA SEISEMANE LELEME LA TLALELETŠO				
1 iri 25 mets	POLOKO YA MABOKGONI A BOPHELO				
30 mets	*Tsebo ya go Thoma	*Tsebo ya go Thoma	*Tsebo ya go Thoma	Tekolo ya Tsebo ya go Thoma: Tshekaseko ya Kgopol	Puku ya Mošomo ya DBE Letlakala la Mabokgoni a Bophelo Letlakala la Leleme la Gae
PHETOGO: Boitšhidullo bja go hema, efa barutwana didirišwa					
30 mets	Bokgabo bja go Bonwa Litheresi* ya go Bonwa	Bokgabo bja go Bonwa Go Diragatša	Bokgabo bja go Diragatša	Bokgabo bja go Diragatša	
PHETOGO: Fetola diaparo, eya ka ntle, ba fe didirišwa					
25 mets	Go lokišetša Thuto ya Boitšhidullo (30 mets)	Diteišene tša mešomo ya Thuto ya Boitšhidullo	Diteišene tša mešomo ya Thuto ya Boitšhidullo	Diteišene tša mešomo ya Thuto ya Boitšhidullo	Diteišene tša mešomo ya Thuto ya Boitšhidullo

Diteng tša Kotara 3

Beke	Kgwekgwe	Kanegelo ya go Balelwa Godimo	Kanegelo ya go Balwa Mmogo	Go Šoma o Nnoši	Ditlhaka
1	Go dula o bolokegile	Metato ya go phela	Bošego bjo nka se tsogego ke bo lebatše	Letšatši le bohlokwa la sekolo; Boithabišo bja letšatši la matswalo. Leeto, Akhwariamo	Poeletšo ya medumo le ditlhaka
2	Go dula o bolokegile	Mogolodi wa korone	Bošego bjo nka se tsogego ke bo lebetše	Letšatši le legolo – Kanegelo ya dikarolo tše nne ka ga polokego go papadi ya kgwele ya maoto	psh pšh
3	Tšhilafatšo	Bana ba ka dira diphetogo go tikologo	Noka ya Umgeni	Bagale ba tikologo: Greta Thinberg, Ayakha Melithafa, Wangari Maathai, Robert Mazibuko	tlw thw
4	Tšhilafatšo	Mohlare wa go makatša wa dienywa	Noka ya Umgeni	Mehlare ya pholanete: phetogo ya Tlelaemete, ya pampiri, dihlare le dijo	nyw ngw
5	Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale	Dilo tša ka gare ga Musiamo	Moroki wa dieta	Didirišwa tša kgale le bjale: Dieta, diaparo, dikoloi, motlakase	nts ntš
6	Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale	Dilo tše makgolo wa koko a mmoditšego tšona	Moroki wa dieta	Lengwalo la kgale-se khutšiša hlogo, Merodi ya Benin, go šoma ka dipheteta, dipitša tša letsopa	ntl hlw
7	Lefaufau	Lefaufau	Mapula le ngwedi	Batho le dilo lefaufaung: diphoofolo, disathelaete, ditšhila tša lefaufaung	nth nkw
8	Lefaufau	Go fofela kgauswi kudu le letšatši	Mapula le ngwedi	Diswanšho tše nne tša go laetša lefaufau bošego	ntl nkg
9	Tše dintši ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale	Sekolo kgalekgale	Bokoko le ditlogolo (papadi)	Pukutšatši ya tšatši ka tšatši ya Keke e tšwela pele go tšwa go Kotara 2	Poeletšo ya ditlhaka le medumo
10	Tiisetšo				

Polelo le Kwešišo	Go Ngwala	Tsebo ya go Thoma le BLTP	Bokgabo bja Maithomelo: Bokgabo bja go Bonwa	Bokgabo bja Maithomelo: Bokgabo bja Go Diragatša	Thuto ya Boitšhidullo
Dipotšišo go rulaganya lefelo: Mang, Neng, Kae, Eng	Kanegelo: Letšatši la matšatši a ka a maikhutšo (sengwalwa sa ka)	TNI: Go dula o bolokegile Go hlokomela metato ya go phela Go bolokega go mollo ka gae	Ntlo ya bokgabo: Tše di šetšwago	Diragatša boemo bja go se bolokege ka gae	
Mantšu a go latelantsha: La mathomo, gwa latela, ka morago, mafelelong	Kanegelo: Letšatši leo nka se tsogego ke le lebetše (ditemana tše pedi, lebaka leo le fetilego, motho wa mathomo)	Didirišwa tše kotsi, maswao a poloego – go nyalantsha le go hlama	Seswantšho sa go ba le tše di šetšwago	Opela le diragatšeng koša ya Afrika Borwa	
Go laetša le go akaretša magato a tšhepetšo	Tsela ya go phutha mokotlana wa ka wa sekolo (tshepetšo ya tšhate ya tatelano)	TNI: Tšhilafatšo Go topa matlakala le tshekatsheko	Go leboga bokgabo: Dipaterone le Dikgatišo tša tlhago	Mafoko a boitšhikinyo a magato a go fapania	
Laetša o akaretše magato a tšhepetšo	Ka moo pampiri e dirwago ka gona (tshepetšo ya tšhate ya tatelano go šeditše sengwalwa)	Letšatši la go bjala mehlare Go bjala mehlare go Iwantšha šhilafatšo Fetolela tšhate ya tatelano go Mongwalo	Dira seswantšho sa Letšatši la go bjala mehlare	Hlama tatelano ya go ekiša Ekiša kanegelo	
Mantšu a tatelano (boeletša) makopanyi	Mokgwa wa go dira dieta (tšhepetšo ya kanegelo)	TNI: Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale Ketelo ya musiamo Sedirišwa sa kgalekgale	Ntlo ya bokgabo: Dipaterone tša bokgabo bja Afrika	Tiragatšo ya sehlopha	
Mantšu a tatelano (boeletša) makopanyi	Selo sa kgale kgale (tlhalošo, lebaka le fetilego)	Tšhepetšo ya thekenolotši, go hlama, go dira, go lekola, go bolela ka dieta	Hlama o thale dipaterone tša go boeletša tša seAfrika	Tiragatšo ya sehlopha	
Mafoko a matelele/ makopanyi	Toro ya ka (Go ngwala ka bonoši)	TNI: Tshepetšo ya rena ya letšatši Lemoga go tšwa go mehlala	Dibopego go bokgabo – tshepetšo ya letšatš ya se tšeometri ya go sepela	Hlama mafoko a boitšhikinyo bja bokgabo Lefaufau	
Mafoko a matelele/ makopanyi	Kanegelo ya toro: (ditemana tše tharo, go ngwala ga maithomelo, mathomo, gare, mafelelo)	Banyakišiši ba baetalefaufaung Tlatša sethalwa	Tshepetšo ya let šatši ya go sepela	Go išhikinyetša mmino	
Mokgwa wa Papadi	Poledišano gare ga koko le setlogolo	TNI: Tše ntši ka sekolo kgale kgale, ka nako yeo le gona bjale	Foreimi ya 3D ya seswantšho ya dipaterone	Sehlopha se diragatša papadi	

Lenaneo la Tekolo, Kotara 3

Beke 4	Labohlano	Go Ngwala 1: Tšhepetšo	TIRIŠO	PM letl 72
Beke 6	Labobei–Labone	Go Theeletša le Go Bolela 1: Tiragatšo–Selo sa kgale kgale	BOMOLOMO	PM matl 90, 92, 94
	Labobedi	Go Theeletša le Go Bolela 2: Kwešišo ya go theeletša – Dilo tše makgolokhukhu wa ka a mmoditšego tšona	LAB page 115	PM letl 78
	Moš–Labob	Bokgabo bja go Bonwa 1: Bokgabo bja dipaterone tša seAfrika	TIRIŠO	PM matl 89, 91
	Laboraro, Labone	Bokgabo bja go Diragatša 1: Go diragatša ka sehlopha	TIRIŠO	PM matl 93, 95
	Labohlano	Thuto ya Boitšidullo 1: Dipapadi	TIRIŠO	PM letl 97
Beke 7	Labobei–Labone	Go Theeletša le go Bolela 1: Tiragatšo – Selo sa kgale kgale (E tšwela pele)	BOMOLOMO	PM matl 102, 104, 106
	Labobedi	Ditlhaka: Ngwala medumo	PMM letl 134	PM letl 102
	Labobedi	Go Bala 1: Kwešišo ya go bala – Mapula le Ngwedi	PMM letl 140	PM letl 102
	Laboraro	Tsebo ya Go Thoma: Ke nna pholanete e fe?	PMM letl 147	PM letl 105
Beke 8	Mošupologo–Labohlano	Go Bala 2: Go Balela Godimo (GBHS)	BOMOLOMO	PM matl 113, 115, 117, 119, 121
	Labobedi–Labohlano	Thuto ya Boitšidullo 2: Tekanyetšo	TIRIŠO	PM matl 115, 117, 119, 121
	Laboraro	Tsebo ya Go Thoma 2: Go nyaka dinnete tša leeto la go ya lefaufaung	PMM letl 165	PM letl 117
	Labone–Labohlano	Go Ngwala 2: Kanegelo ya Toro	PUKU YA GO NGWALELA	PM letl 118, 120
	Labohlano	Mongwalo 1: Mothikitho wa tlhaka ye nnyane & go kopanya	PMM letl 153	PM letl 120
	Labohlano	Ditlhaka 2: Piletšo	PMM letl 169	PM letl 120



Thuto ye e kopantšwego – Tsela ya Funda Wande

Lenaneo la Funda Wande le kgokaganya Litheresi ya Leleme la Gae le Mabokgoni a Bophelo. Le dira se ka go diriša dikgwekgwe tša go swana le dipeakanyo tša dithuto tša go kgokagana le tirišo gape ya tlrtlontšu e bohlokwa.

Ka lebaka la eng?

- Le kaonafatša le go oketša go teba ga dithuto ka bobedi.
- Le netefatša gore mabokgoni ka moka a ithutwa ka tsela ya maleba ya sererwa sa go sepelelana.
- Le tebiša diteng le kgopolu ya tsebo ya Mabokgoni a Bophelo setee.
- Le godiša, tebiša le go diriša gape tlrtlontšu e bohlokwa.
- Kwešišo ya go teba ya dikgopolu le ka mo di amanago ka gona di kaonafatša kwešišo ya go bala le bokgoni ka moka bja thuto.
- Go ithuta ka moka go tebile, go kwagala kudu gape ke ga maleba kudu.

Bjang?

- Morutiši o nyakišiša sererwa se se hlalošitšwego ka go kharikhulamo go netefatša gore go ithuta ga se ga go se tsenelele.
- O kwešiša dikgopolu tše bohlokwa tše di akareditšwego le dipolo goba morero wa sererwa.
- Sererwa se se tsebišitšwe go thuto ya Mabokgoni a Bophelo, ka bomolomo goba ka sengwalwa sa go bala sa nnete.
- Dingwalwa tša go balela godimo, go bala mmogo le go bala o nnoši di kgokagantšitšwe le sererwa, di filwe go itlwaetša go bala.
- Dithuto tša Mabokgoni a Bophelo gape di hlabolla dikgopolu tše difsa, tlrtlontšu e mpsha go kamano ye.
- Mešongwana ya go bala le go ngwala go dithuto tša ka bobedi di diriša.

SAEKELE YA GO ITHUTA GO GO KGOKAGANTŠITŠWEGO

- 1 Morutiši o tebiša tsebo ya gagwe ya sererwa ka go dira dinyakišišo. ➔
- 2 Morutiši o latela dipeakanyo tša thuto tše di dirilwego mabapi le sererwa. ➔
- 3 Ka go dikgopolu tše difsa tša Mabokgoni a Bophelo, bokgoni, le tlrtlontšu ye e rutilwego. ➔
- 4 Ka Litheresi barutwana ba bala dingwalwa tše di kgokantšitšwego le sererwa. Mošomo ka moka wa polelo o theilwe go dingwalwa tše. ➔
- 5 Go dithuto ka bobedi dikgopolu tše bohlokwa le tlrtlontšu di šomišitšwe gape le go tiišetšwa. ➔
- 6 Bokgoni go dithuto ka bobedi di a hlabollwa.

Go Ruta Leleme la Gae



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

15 mets

Ka lebaka la eng?

- Tšweletša bokgoni bja go theeletša
- Tšweletša bokgoni bja go bolela

Bjang?

Ditaba tša mafelelo a beke (**Mošupologo**) ➔

Bokgoni bja go Theeletša le go Bolela (**Labobedi**) ➔

Bokgoni bja go Theeletša le go Bolela (**Laboraro**) ➔

Bokgoni bja go Theeletša le go Bolela (**Labone**) ➔

Tshekaseko ya beke (**Labohlano**) ➔

Nagana-Bobedi-Abelana

- Barutwana ba dula mmetseng (go a ratega gore go be bjalo)
- Morutiši o ba botša ka bothata goba mošomo
- **Nagana:** Nagana ka setu (1 motsotso)
- **Bobedi:** Botša mogwera wa gago. Theeletša dikgopololo tša gagwe (5 metsotso)
- **Abelana:** Barutwana bao ba kgethilwego ba aba dikgopololo tša bona le phaphoši (5 metsotso)
- **Araba:** Morutiši o laetša barutwana tsela ye botse ya go araba le go kgopela go hlalošetšwa ka tsela ya botho. Barutwana ba ithuta bokgoni bjo.

Diteng

Ka go Beke 1-8 ditaodišo ka ga maitemogelo, kahlaahlo ka ga poledišano ya batho ba bagolo, ditšweletšo ka dilo tša kgale, go anega kanegelo, le go araba dipotšišo tše thata. Ka Beke 9 šedi e tla ba go go theeletša, go tšweletša, go bala tiragatšo le poledišano.





Ka lebaka la eng?

- Tšweletša tsebo ya tswalano ya ditlhaka le medumo go lebeletšwe mantšu.
- Šomiša tsebo ye go kgomagantšha le go ripagantšha medumo ge o bala le ge o ngwala.
- Ithute go peleta mantšu a 10 beke ye nngwe le ye nngwe.
- Lemoga mantšu a go boeletšwa gantši ka thoko ka go bala ga go beelwa nako.

Kharikhulamo ya Ditlhaka Mphato 3

Go Kotara 3, boeletša medumo yeo e rutilwego go mephato ya go feta.

	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Kotara 1	Motheo Pušeletšo	a; e; i; o; u	l; b; n; m	k; t; s; p	r; f; g; d	h; w; j; y	š; s; ts; tš	ng; ny	Pušeletšo	Tiišetšo
Kotara 2	Pušeletšo	hl; kg	th; kh	tl; ph	mm; nn	gw; lw	rw; sw	kw; hw	th; tl	Tiišetšo
Kotara 3	Pušeletšo	n; nt	šw; fs	mp; bj	mpš; tsw	tšw; tlh	kgw; tšh	tsh; khw	tsh; tšh	Tiišetšo
Kotara 4	Pušeletšo	psh; pšh	tlw; thw	nyw; ngw	nts; ntš	ntl; hlw	nth; nkw	ntlw; nkg	Pušeletšo	Tiišetšo

Bjang?

Go lemoga medumo ka pela (E dire matšatši a mabedi metsotso e 2)

- Maikemišetšo ke go lemoga medumo ya maleba ka lebelo.
- Ka lebelo, laetša dikaratana tša mantšu ao a rutilwego (goba o a šupe lebotong goba letlapeng)
- Barutwana ka bonoši, ka dihlopha goba phaphoši ka moka ba bitša modumo.

Mantšu a go boeletšwa gantši (Ka nako ya GBHS)

- Beakanya lenaneo la mantšu a go tlwaelwa a wo a hwetšwago ka morago ga puku ye.
- Ngwala mantšu a go **boeletša gantši** letlapeng goba go dikaratana tša mantšu.
- Ruta se bjalo ka **mantšu a go felela**.
- Bala gantši, mohlala, go dikarata tša mantšu. Oketša lebelo nako ye nngwe le ye nngwe. Fetola tatelano ka go fapafapana.

Mešomo ya PMM (Tšatši ka tšatši)

- Matlakala a PMM a na le mešomo yeo o ka ithutago ditlhaka tše di rutilwego.
- Sepelasepela o thuše. Efa ditaelo tše dingwe ka nako ya GBHS ge go hlokagala. Swaya mafoko a barutwana.
- Lekola dikarabo ka phaphošing.

Go bala ga go Beelwa Nako (Fetola matšatši)

- Arola barutwana ka bobedi. Morutwana yo mongwe le yo mongwe o na le sebaka sa go bala mantšu ka motsotso o 1.
- Morutiši o ba beela nako gomme a bolela a re 'Thoma' gomme nako ge e feta a re 'Ema'.
- Barutwana ba thala sediko go mantšu ao ba a badilego.
- Ka morago morutiši o bala mantšu ka moka.
- Barutwana ba lekola mantšu le go balela mantšu a go balwa gabotse.
- Hlohla barutwana gore ba kaonafatše meputso ya bona.

Piletšo (Fetola matšatši)

- Piletšo e hlahloba bokgoni bja barutwana bja go peleta mantšu le go ngwala mafoko.
- Bitsa lentšu goba lefoko gabotse ka go iketla. Boeletša gatee feela.
- Efa barutwana nako ya go ngwala, ka mongwalo o mobotse.
- Lekola o be o phošolle: Ngwala mantšu goba mafoko letlapeng gore barutwana ba swaye.
- Ge lentšu le se la peletwa gabotse, barutwana ba ngwala lentšu la maleba ka phentshele.



MONGWALO

15 mets

Ka lebaka la eng?

- Ka Kotara 3, barutwana ba tšwela pele go ithuta le go itlwaetša mongwalo wa mothikitho, šedi e le go lebelo le go ngwala gabotse.
- Ka dithuto tša Mongwalo, šedi e ba go go ngwala mantšu le mafoko a makopana.
- Se se akaretša tiisetšo ya go hlama ditlhaka tše kgolo le tše nnyane gabotse le go kopantšha gabotse ka fase le ka godimo. Sekgoba magareng ga mantšu se ba bohlokwa.
- Barutwana ba ka thoma go šomiša mothikitho go mešomo ka moka ya go ngwala go Kotara 3.

Bjang?

- Go na le letlakala le tee la mongwalo ka go PMM beke ye nngwe le ye nngwe leo le akaretšago thuto ya letšatši le lengwe le le lengwe, leo le bontšhitšwego ka mebala ya go fapafapana.
- Letšatši le lengwe le lengwe, barutwana ba latišiša tlhaka goba paterone ya letšatši ka go PMM gomme ba tšwela pele le go itlwaetša mongwalo go dipuku tša bona tša go ngwalela.

Go itokišetša thuto ya mongwalo

- Thala methaladi ye mene karolong ye nngwe ya letlapa. Se se ka dulela ruri (ka pente) goba se ka ba sa go nyaka go dulela ruri (lokela tšhoko ka gare ga meetse a swikiri).
- Barutwana ba hloka PMM, puku ya go ngwalela ya mongwalo, le phentshele yeo e loditšwego. Selo sa go phumola ga se nyakege!

Tshepetšo ya thuto

Laetša letlapeng

- Barutwana ba lebelela letlapeng go bona taetšo ka morutiši.
- Ngwala lentšu goba lefoko le lengwe le le lengwe methalading ya letlapeng.
- Hlaloša/bolela tsela ya go hlama lentšu: o thoma kae, lefelo mothaling, mehuta ya ditlhakantšho (ka godimo goba ka fase) ditlhakakgolo bj.bj. Bontšha sekgoba magareng ga mantšu.
- Laetša tlhaka ya letšatši gape.
- Laetša o sa emiše tšhoko ge o ngwala mothikitho le ge o ngwala ka thelelo.

Barutwana

- Ba ngwala **ka monwana tesekeng** ge morutiši a laetša.
- Ngwala **ka bonoši ka go PMM**, o latišiša godimo ga tlhaka ya letšatši.
- Ngwala **ka bonoši pukung ya go ngwalela** o kopolle mantšu goba lefoko la letšatši e le go tlaleletša go itlwaetša.

Morutiši

Sepelasepela o fe barutwana dipolo ka:

- Go swara phentshele le go e bea gabotse: go beakanya menwana ya go e swara gabotse, go thekga seatla letlakaleng, dula gabotse o sa inamišetše hlogo letlakaleng, sejabana se kgona go šikinyega.
- Mongwalo: go gatelela letlakaleng ka maleba, lefelo la go thoma le la go fetša, tlhamo ya ditlhaka, go se emiše phentshele; dikgokagano tše botse.

Barutwana ba kgetha tlhaka ya bona ye kaone mothaling wo mongwe le wo mongwe gomme ba thala sediko gore morutiši a e lebelele. Goba, morutiši a ka swaya tlhaka yeo e hlamilwego gabotse ge a swaya.

Dipuku di swanetše go lekolwa ka mehla go fa dipolo.



Assessment and remediation
Funda Wande

Feedback on Cursive Handwriting

247

NAKO YA TSEPELELO GO GO BALA LE GO NGWALA2 diiri
15 mets**DITHUTO TŠA GO BALA**

Morutiši o balela godimo (**Mošupologo**) →

Kwešišo ya Go bala Mmogo (**Beke A Labobedi**)/Thelela (**Beke B Labobedi**) →
Tlotlontšu (**Beke A Laborarao**)/Tshekaseko ya tlotlontšu le polelo
(**Beke B Laboraro**) →

Polelo (**Beke A Labone**)/Go itlwaetša thelelo (**Beke B Labone**) →
Tshekaseko ya go bala o Nnoši (**Labohlano**)

Letšatši ka letšatši: Go bala ka sehlopha le (dihlopha tše 2); Mošomo wa go dirwa o Nnoši

Morutiši o balela godimo (Mošupologo)

Morutiši o balela kanegelo godimo go akaretša dikanegelo tša go theiwa go dingwalwa le dikanegelo tša go kgokaganywa le Mabokgoni a Bophelo.

- Dikanegelo tše di theilwego go dingwalwa di kgokagantšwe le sengwalwa sa Go Bala ka Bobedi goba le kgwekgwe.
- Dikanegelo tša Mabokgoni Bophelo di tsebagatša kgwekgwe ye mpsha ka tsela ya maleba ya go anega.

Ka lebaka la eng?

- Tšweletša bokgoni bja go theeletša le go ela šedi.
- Tsebagatša polelo ya go nona go oketša tlotlontšu ya barutwana ya bomolomo.
- Tsebagatša mehuta ya go fapafapana ya dingwalwa goba kgwekgwe ye mpsha ya Mabokgoni a Bophelo.

Bjang?**Pele ga go bala**

- Botšiša barutwana dipotšišo tše 2–3 go kgokaganya maitemogelo goba tsebo yeo ba nago le yona.
- Ba botše ka bohlokwa goba morero wa go theeletša.

Bala kanegelo

- Laetša ka ditiragatšo gore o goge šedi ya barutwana.
- Hlaloša mantšu ao ba sa a tsebego ka boripana ge o bala kanegelo ka ntle le go senya thelelo ya kanegelo.

Ka morago ga go bala

- Efa barutwana motsotso o 1–2 gore ba arabe ka go lokologa.
- Lekola kwešišo o ba theeletše ka go ba botšiša dipotšišo tše 2–3.

CAPS Reading Activities
Teacher Read AloudWhat is Teacher
Read Aloud?

33



Go Bala Mmogo (Labobedi)

Ka lebaka la eng?

- Tšweleletša bokgoni bja go bala le bja polelo ka thekgo ya morutiši ka kamano ya go kwagala.
- Mabokgoni a akaretša: kwešišo, tšweleletšo ya tlrtlontšu, go hlama lefoko le go bala ka thelelo.

Bjang?

Pele ga go bala

Tlwaetša barutwana sengwalwa ka go šetša tsebo yeo ba šetšego ba na le yona, go bala hlogotaba le go lebelela seswantšho se 1–2. (**LE SE TŠEE METSOTSO YA GO FETA 2–3**).

Go Bala Mmogo

- Balela barutwana kanegelo. Barutwana ba a latela, ba tsena mo go kgonegago gomme ba šupa mantšu ka go PMM ya bona ge o bala.
- Bala ka thelelo le ka tšwelešo.
- Ka morago ga go bala ga mmalwa, ge barutwana ba thoma go bala ka mafolofolo, iša lentšu la gago fase. Ge ba kopana le mantšu a mathata, iša lentšu la gago godimo.
- Kgopela barutwana gore ba bale lentšu goba lefoko leo le se go gona kanegelong gore o kgone go bona ge eba ba bala ka nnete e se go go no gopola seo se badilwego.

Ka morago ga go bala

Go kgwekgwe ya go tšea dibeke tše pedi, barutwana ba tla itlwaetša bokgoni bjo bo latelago bja go bala:

- Kwešišo: mokgwa wa go fapanwa kwešišo o tla lebantšhwa le sengwalwa se sengwe le se sengwe seo se tlago latelwa ka mešongwana ye mebedi ye mekopana ya go ngwalwa ya kwešišo.
- Tlrtlontšu: Go tla tsebagatšwa mantšu a mahlano a tlrtlontšu ge go balwa.
- Polelo/mošomo wa mafoko: Go ba le lefoko leo le šomišwago go tšweleletša tsebo ya melao ya polelo
- Thelelo/lebelo: Thelelo e a laetšwa gomme gwa ba le mošongwana wa go itlwaetša wo o fiwago.



CAPS Reading Activities
Shared Reading

Shared Reading
three times
a week

Lesson 1

61

Polelo/thutapolelo

- Mafoko a bohlokwa a laetšwa go sengwalwa sa go Balwa Mmogo go tšweleletša tsebo ya thutapolelo.
- Kgwekgwe ye nngwe le ye nngwe e tsepelela go polelo yeo e itšego.
- Dikarolo tše dingwe tša polelo di boeletšwa ka tiragalo.

Ka lebaka la eng?

- Go tšweleletša mabokgoni a melao ya polelo ka go laetša bohlokwa bja mantšu/ sehlopha sa mantšu goba karolo ya mantšu lefokong.
- Kkokaganya dibopego tše dingwe tša polelo tša mehuta ye mengwe ya go ngwala, mohlala, ditshepetšo, ditaodišo, go iša tshedimošo go ya go le go tšwa go mmeakanyi wa diswantšho.
- Aga kwešišo ya sebopego sa maleba sa lefoko
- Tšweleletša mafolofolo a barutwana a go ngwala.

Bjang?

Tsebagatša lefoko

- Ngwala lefoko leo le kgethilwego letlapeng. Bala le barutwana.
- Barutwana ba laetša lefoko sengwalweng ba le thalelela goba go le gatelela.

Šoma ka mafoko

Hwetša mantšu ao a itšego goba sehlopha sa mantšu. Botšiša dipotšišo tša bomolomo:

- Dipotšišo tša **Mang?** le **Eng?** di thuša barutwana go tseba maina (a batho le dilo).
- Dipotšišo tša **O dira eng?** di thuša barutwana go tseba madiri (ditiro, tšeobatho ba di bolelago le go di kwa).
- Dipotšišo tša **Neng?** di thuša barutwana go tseba nako yeo selo se diragetšego ka yona (lehlathi).
- Dipotšišo tša **Kae?** di thuša barutwana go tseba lefelo goma moo selo se lego gona (lehlathi).
- **Ke ka lebaka la eng?** di thuša barutwana go laetša lebaka la tiragalo. (lehlathi).
- Dipotšišo tša **Bjang?** di thuša barutwana go tseba ka mokgwa woo selo se diragetšego ka gona. (lehlathi).

Ngwala

- Barutwana bjale ba ngwala mafoko a bona goba go tlaleletša mafoko go ya le ka mafoko a bohlokwa.

Tshelela go Seisemane

- Go Beke B, lefoko leo le lego ka Seisemane le ahlaahlwa le barutwana.



Funda Wande
Go Bopa mafoko

Sepedi



Tlotlontšu

Tlotlontšu/dikaratana tša mantšu di hlaolwa go sengwalwa se sengwe le se sengwe sa go balwa mmogo. Barutwana ba tla kwa mantšu le go a bona gomme ba ithuta go a bala le go a ngwala.

Ka lebaka la eng?

- Oketša tlotlontšu ya go bala.

Bjang?

Dikaratamantšu tša tlotlontšu

- Dira dikaratana tša mantšu a mahlano a tlotlontšu. Ka morago ga karatakentšu ngwala lentšu la Seisemane.
- Di bee lebotong la mantšu gomme le a bale letšatši ka letšatši dibekeng tše pedi tša kgwekgwe yeo e itšego
- Šoma ka mantšu: šupa seripa seo se itšego sa lentšu (mohlala, nomoro ya dinoko, modumo wa mathomo, modumo wa mafelelo, bj.bj.); a bee ka tatelano ya dialefabete.

Hwetša mantšu

- Bala kanegelo gape, goba karolo ya kanegelo le barutwana (seo se swanetšego go balwa se bontšhitšwe ka go PM) fetola karatalentšu gore barutwana ba kgone go bona lentšu la Seisemane bjale ka go Bala Mmogo.
- Barutwana ba a hwetša goba ba dikološetša goba ba thalelela mantšu a tlotlontšu sengwalweng.
- Ahlaahlang tlhalošo ya lentšu le lengwe le le lengwe.

Itlwaetše go bala le go ngwala mantšu

- Barutwana ba ngwala mantšu bjalo ka karolo ya mešongwana ya PMM.
- Ba kopollela mantšu ka go Dipukuntšu tša bona.
- Go tlaleletša, ba ka šomiša dikarata tša mantšu bjalo ka ge go hlalošitšwe.

Tshelela go Seisemane

- Beke B, barutwana ba ahlaahla mantšu a tlotlontšu ao a lego ka Seisemane. Fetola karatamantšu gore barutwana ba kgone go bona lentšu la Seisemane.



Teaching Vocabulary
Teaching Vocab Explicitly

What is explicit
vocab
teaching?

119



Go Itlwaetša thelelo

Ka lebaka la eng?

- Tšweletša bokgoni bja go bala ka lebelo la maleba, ka go nepagala le ka tlhagišo.
- Thelelo ya Go Bala ka Bomolomo **ke tharollo ya go kwešiša**: Ge barutwana ba bala mantšu ka lebelo ka go nepagala, ba tla kgona go ela šedi go tlhalošo ya sengwalwa.
- Go boeletša go itlwaetša ga go bala go tšweletša thelelo.
- Go lekola nomoro ya mantšu ao morutwana a ka a balago temaneng ka motsotso o tee go fa morutiši kwešišo ya bokgoni bja go bala ga morutwana.

Tekanyetšo ya DBE ya Thelelo ya go Bala ka Sepedi

	80	Mafelelo a Mphato 3 Barutwana ka moka ba swanetše go ba ba kgona go bala bonnyane bja MANTŠU a 80 ka motsotso ka go nepagala ge ba bala temana.
	50	Mafelelo a Mphato 2 Barutwana ka moka ba swanetše go ba ba kgona go bala bonnyane bja MANTŠU a 50 ka motsotso ka go nepagala ge ba bala temana.
	40	Mafelelo a Mphato 1 Barutwana ka moka ba swanetše go tseba DITLHAKA-MODUMO gabotse ba bitša medumo ya bonnyane bja ditlhaka tše 40 gabotse ka motsotso.

Bjang?

- Labobedi le lengwe le le lengwe la beke ya bobedi, barutwana ba beelwa nako ge ba bala sengwalwa. Se ke tšwetšopele ya Kanegelo ya Go Balwa Mmogo, yeo e sa thušwego ke diswantšho.
- Dumelela barutwana go itlwaetša ge go swanetše. Poeletšo ya go itlwaetša go bala e oketša lebelo la go bala.
- Labohlano le lengwe le le lengwe la beke ya bobedi barutwana ba beelwa nako ya go bala mantšu a go tla kgafetšakgafetša.

Mokgwa

- Barutwana ba šoma ka bobedi. Morutiši o bea nako ya go bala.
- Morutwana wa mathomo o balela mogwera godimo go tšwa go PMM. Mantšu ao a sa a tsebego o a a feta.
- Morutiši o emiša nako ka morago ga motsotso o tee. Barutwana ba thala sediko go lentšu la mafelelo leo ba le badilego.
- Boeletša le mogwera yo mongwe.
- Morutiši o balela sengwalwa godimo gore barutwana ba kgone go kwa le go lemoga mantšu ao ba se go ba a bala gabotse.
- Barutwana ba hlakantšha nomoro ya mantšu ao ba a badilego, ba sa hlakantšhe le ao ba a sa a tsebego.
- Boeletša** mošomo wo wa go bala ga go beelwa nako gore barutwana ba kgone go kaonafatša nako ya bona ya go bala le go phošolla diphošo.
- Hlokomela, **se ga se phadišano magareng ga barutwana** efela ke barutwana ba leka go kaonafatša **nako ya bona** ge ba bala gape, bekeng ye nngwe le ye nngwe ya bobedi. Ka morago ga thuto, barutwana ba ka hlohleletšwa go bala sengwalwa goba mantšu gape go ithuta thelelo go ya pele. Se se ka dirwa ka nako ya ge ba sa dire selo, mogwera a balela nako, goba ka gae le maloko a lapa.



Go Bala o Nnoši (Letšatši ka letšatši ka nako ya GBHS)

Ka lebaka la eng?

- Tšweletša go bala o nnoši go lokišetša barutwana go mephato ya ka godimo.
 - Efa go tikhouta ga tšatši ka tšatši le tlwaetšo ya go bala.
 - Tšweletša tlhohleletšo ya go bala dingwalwa tša go kgahliša tša makgonthe.
 - Tseneletša tsebo ya barutwana ya motheo, ye e thušago gore ba kwešiše.

Bjang?

Dingwalwa tša go bala o Nnoši

- Beke ye nngwe le ye nngwe, go ba le dingwalwa tše hlano tše kopana.
 - Sengwalwa sa mathomo se ka mafoko ao a lebanego le go peleta mantšu goba ditlhaka tšeо ba di tsebago. Barutwana ka moka, le bao ba nago le ditlhohlo, ba swanetše go bitša medumo ya ditlhaka gomme ba bale dingwalwa tše.
 - Dingwalwa tše di latelago tše nne di tseneletše tsebo ka ga kgwekgwe. Ba šomiša tlotlontšu leboelela go mabaka a go fapafapanā. Di na le diswanšho.
 - Sengwalwa se sengwe le se sengwe se na le mošongwana/ dipotšišwana go lekola kweššo ya barutwana le go dira gore ba arabe ka qa senqwalwa.

Hlaloša o laetše ka Beke 2

- Hlaloša gore go bala ka bonoši ke eng.
O bala sengwalwa ka bowena, o sa balele mantšu godimo. O leka go tikhouta le kwešišo.
 - Hlaloša tše o **sa di dirego** ge o bala o nnoši. Go bolela, go emelela, go felelwa ke tshepo
 - Hlaloša se o se dirago ge o kopana le lentšu le o sa le kwešišego. Lebelela diripa tša lentšu, bitša ditlhaka, botšiša mogwera, akanya gore le ka ba le e ra go reng, le bale.
 - Tše o di dirago ge o fetša go bala sengwalwa. Araba dipotšišo.

Sekaseka ka Labohlano le lengwe le le lengwe

- Ka Labohlano, morutiši o balela barutwana dingwalwa tša beke tša go bala ka bonoši, gwa latela barutwana ka dipukung tša bona.
 - Ahlaahlang sengwalwa, arabang dipotšišo ka bomolomo gomme barutwana ba phošolle mošomo wa bona.

Barthabita bja lettatār la matoswa

Lettatār ka la Amo. Ka lettatār ka la matoswa gremingas ja lekse ka leto ka li bohodis ka mōtēmbo ka se bja letabito. Prevej ka oju ka go mōtēmbo Gourem. Gourem ka setimbo lebelis kudu mōtēmbo.

Mōtēmbo ka le to go mōtēmbo greminga ka yemtēmbo. Le to ne mōtēmbo ka leto ka li bohodis ka mōtēmbo. Ka leto ka li bohodis ka mōtēmbo ka leto ka li bohodis ka mōtēmbo.

Ka mōtēmbo gremingas a se mōtēmbo setimbo se le to. Se be ka se leto mōtēmbo se sapeks ka go hōtēmbo allos a se leto se piar a se leto mōtēmbo se sapeks ka go hōtēmbo allos a se leto mōtēmbo. Ka rokis ka mōtēmbo greminga ka go hōtēmbo allos a se leto mōtēmbo.

Se ka se fritis bohemofona ka mōtēmbo at 12. Genna bohemofona. Mōtēmbo a se la relaksa dīpēka (diburgis) lebemana go ka relaksa dīpēka. Ka se leto mōtēmbo ka se leto mōtēmbo ka se leto mōtēmbo.

Se ka se fritis bohemofona ka mōtēmbo at 13. Genna bohemofona. Mōtēmbo a se la relaksa dīpēka (diburgis) lebemana go ka relaksa dīpēka. Ka se leto mōtēmbo ka se leto mōtēmbo ka se leto mōtēmbo.

Prevej ka leto. Thiatia ka dipung tla go napelede.

I. Thiatia esewwengi a Gourem. Gourem ka leto ka lebelis ka le to ka reko se napelede ka lebelis ka lebelis a lingue.

II. Napelede ka leto a se arangis ka se leto a lingue.

BEER - I - LABORAND - P



Go Bala ka go Hlahlwa Ka Sehlopha (Letšatši le lengwe le le lengwe)

Ka lebaka la eng?

- E fa thuto ya go fapana go dihlophana tše nnyane tša barutwana ba mabokgoni le dinyakwa tša go swana.
- E šomiša dingwalwa tša boemo bja maleba gore barutwana ba kgone go itemogela go bala ka katlego.
- Ke monyetla wa gore o lebelele tšwelopele le go ruta mabokgoni a go bala a mafsa.

Bjang?

Go Bala ka Go Hlahlwa ka Dihlopha

- Arola phaphoši ka dihlophana tše hlano tša bokgoni bja go swana.
- Ba bangwe ba tlo ba legatong la mathomo la go Bala, efela ba bantši ba ka be ba šetše ba le Babadi ba Mathomong ba go bala ka Thelelo.
- Bitša sehlopha se sengwe le se sengwe gore šome le wena metsotso ye 15, gabedi ka beke.
- Šomiša sengwalwa sa boemo bja maleba bja go lekana legato la sehlopha. O ka kgetha sengwalwa go tšwa go:
 - Kgoboketšo ya dingwalwa/Diantholotši goba Dipadi tše di beakantswego ka boemo/legato.
 - Sengwalwa sa go balwa mmogo sa beke.
 - Sengwalwa sa go balwa o nnoši.
- Ye ke nako ya gago ya go kgethega le sehlopha se sengwe le se sengwe. Lekola tšwelopele. Šomiša monyetla wa go ruta go tšweleletša mabokgoni a bona a go bala.
- Hwetša barutwana ba go hloka thušo ya tlaleletšo gomme o ba beele nako.

• Go mešomo ya

**Legato la Peleng la go Bala,
kgotla mo**



• Go mešomo ya

**Legato la Peleng la go Bala
ka Thelelo, kgotla mo**



CAPS Reading Activities
Group Guided Reading

Explaining the GGR Process

67



CAPS Reading Activities
Group Guided Reading

The GGR Lesson

68

Go Namela Llere la Go Bala

<p>Mmadi wa ka pela ka thelelo</p>	<p>5 Naledi ya go bala</p> 	<p>Ke kgona go Bala dingwalwa tše di telele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bala mafoko a 4 goba go feta • Balela godimo goba fase • Lemoga mantšu a go tšwelela gantši • Bolela medumo ya mantšu a wo a sa tsebjego • Bala ga bonolo, lemoga maswaodikga • Araba dipotšio tše bothata 	<p>Ke hloka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilo tše ntši tša go bala. • Itlwaetše go bala go GBHS le ka bonoši
<p>Mmadi wa ka pela</p>	<p>4 Rokhete ya go bala</p> 	<p>Ke kgona go Kwešiša se ke se balago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bolelela pele tlhalošo go tšwa leineng la kanegelo/diswantšhong • Lemoga maswaodikga • Bala ka go ka go tšweletša maikutlo • Araba dipotšio 	<p>Ke hloka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nthute, hle. • Itlwaetše go bala go GBHS le ka bonoši
<p>Mmadi wa ka pela</p>	<p>3 Letšatši la go bala</p> 	<p>Ke kgona go Balela godimo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dira medumo ya mantšu • Lemoga mantšu a go tšwelela gantši • Balela godimo mafoko a l-3 a ma kopana • Bala ka lebelo le le botse 	<p>Ke hloka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nthuše go dira modumo. • Mphe mantšu a bothata. • Itlwaetše go bala go GBHS.
<p>Mmadi yo a tšwelellago</p>	<p>2 Nthšu ya go bala</p> 	<p>Ke kgona go Lemoga ditlhaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bala ditlhaka mantšung • Bolela gore ke ditlhaka dife tše di swanago • Efa maina a medumo-tlhaka • Hwetša ditlhakakgolo 	<p>Ke hloka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nthute, hle. • Lebelela le nna dialefabete. • Itlwaetše ka GBHS.
<p>Mmadi yo a tšwelellago</p>	<p>1 Nonyana ya go bala</p> 	<p>Ke kgona go Kwa medumo mantšung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phaphatha dinoko • Bala dinoko • Bolela medumo ya go thoma • Bolela medumo ya go fetša • Bala medumo lentšung • Ya go se tlwaelege ka ntle 	<p>Ke hloka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nthute, hle. • Mphe mehlala. • Itlwaetše GBHS.



DITHUTO TŠA GO NGWALA

Beke A: Kwešišo ya Go Ngwala (**Labobedi**) →
Go Ngwala o Nnoši (**Labohlano**)

Beke B: Kwešišo ya Go Ngwala (**Labobedi**) → Go Ngwala Mmogo/ditokišetšo tša go ngwala (**Labone**) → Go Ngwala o Nnoši (**Labohlano**)

Go Ngwala o Nnoši

Ka lebaka la eng?

- Go thuša barutwana go ngwala dingwalwa tša nnete le go itlhagiša gabotse ka thelelo.

Bjang?

- Kopolla mošongwana wo mo letlapeng ka mokgwa wo o lego ka gona letšatši ka letšatši.
- Barutwana ba ngwalela ka dipukung tša bona.
- Ka Kotara 3, Go Ngwala o Nnoši ka go šielana magareng a Beke A le nako e tee ya go ngwala, le Beke B le dithuto tše pedi tša go ngwala.

Thuto e tee (Beke A, Labohlano)

- Mo o bolelago ka tše di dirwago pele ga go ngwala (metsots e 2-3), tsebiša mošomo
- Barutwana ba ngwala fela ba šeditše mošomo wo ba swanetšego go o dira. Wo ke monyetla wa go se lapiše wa gore barutwana ba kaonafatše go ngwala ga bona ka boitshepho.
- Hlohleletša le go reta dikgopolole tše mpsha le tša go kgahliša.
- Hlohleletša barutwana go no ngwala go mopeleto wa mantšu.
- **Go swaya:** Efa ditshwayotshwayo legatong la meputso. Se ke tlhohleletšo kudu go feta meputso. Araba o šeditše diteng: Mohlala: *Malome wa gago o kwagala e le motho wa go kgahliša goba Ke duma okare nkabe ke ile ka etela Durban.*



Dithuto tše pedi (Beke B, Labone le Labohlano)

- Ye ke thuto ya lenaneo ya go ruta barutwana go ngwala ka tsela ya maleba go lebeletšwe mohuta wo o itšego wa sengwalwa.
- Mo go Kotara 3, mehuta ke ya, go bala ka tatelano, lenaneo la tatelano la go hlaloša selo, kanegelo le poledišano.
- Mohuta o mongwe le o mongwe o nyalantšwa le sengwalwa sa go bala bjalo ka mohlala. Laetša se:
 - Tše di bonagalago sengwalweng go swana le, peakanyo ya ditemana, hlogotaba, dihlogwana tša diteng le peakantšho ya sona.
 - Melao ya go ngwala yeo e sepelelanago le mohuta (mabaka, ke mang a ngwalago, maswaodikga a go ikgetha).
- Lefoko leo le kgethilwego la thuto ya Polelo le lona le sepelelana le mohuta.
- La mathomo mo go thuto tše pedi tša go ngwala, go tlo ba le ditokišetšo (go ngwala mmogo goba go ngwala, go ngwala sengwalwa sa mathomo sa go ithuta).
- Go thuto ya bobedi, barutwana ba tla ngwala sengwalwa sa bona sa mafelelo.

- Mo go kgonegago, e re barutwana ba balele bagwera goba sehlopha tšeob a di ngwadilego gore ba kgone go bona gore di a kwagala naa le go di rulaganyetša.
- Go swaya: Swaya dingwalwa tše tša go rulaganywa gabotse.

- Aba 50% ya meputso go diteng

Lebelela: tlhatlamano ya go ngwala, e se go dikgopololo tša go se kgethe, dikgopololo tša go fapanala le mohlala aba, kgetho ya go kgahliša ya mantšu (mahlaozi, mahlathi, aba a go dira go ngwala gore go kgahliše le go feta), ditemana di theilwe go hlogo e tee go ya ka temana le kwešišo ya mohuta wa sengwalwa.

- Aba 50% ya meputso go polelo le mopeleto

Lebelela mafoko e se go dikafoko, dibopego tša mafoko tša maleba; maswaodikga a maleba, mopeleto wa maleba, go šomiša lebaka ka go se kgaotše, lebaka la maleba la mohuta wa sengwalwa, mehutahuta ya go fapafapanala ya botelele bja mafoko, kalo le peakanyo ya maleba.



Kwešišo ya go Ngwalwa

Go na le kwešišo ye kopana beke ye nngwe le ye nngwe go thuša gore barutwana ba be le boitshepo le go netefatša gore ba ba le moyo wo mobotse wa diteko tša kwešišo. Le ge e le gore go na le palo ye nnyane ya dipotšišo go kwešišo ye nngwe le ye nngwe, šedi e go dipotšišo tša go akanya go feta tša go lebanya thwii mo go Kotara 3. Gape go na le dipotšišo tša go nyaka mothopo moo barutwana ba fago nomoro ya letlakala e se go Karabo.

Ka lebaka la eng?

- Go ruta barutwana go hwetša dikarabo sengwalweng (seo se ra gore, go se gopole seo o se badilego empa go bea šedi go tshekaseko le sengwalwa)
- Go tsebiša barutwana ka **mehuta ya dipotšišo** tšeob a ka lebanago le tšona go ditekolo tša semmušo, mohlala, tša sethalwa sa dikholomo, go kgetha karabo ya maleba go tše dingwe, go tlaleletša mantšu ao a tlogetšwego, mafoko ka botlalo, bj.bj.
- Go tsebiša barutwana mehuta ya **boima bja dipotšišo**, gore ba kgone go bona tswalano magareng ga potšišo, mohuta wa karabo wo o nyakegago, le moo karabo e ka hwetšwago gona. Barutwana ba swanetše go laetša ge e le gore potšišo ke ya **Nyaka o Hwetše** (e hwetšwa go sengwalwa), **Bala o Nagane** (go tsea sephetho) goba dipotšišo **ka bowena** goba (kakanyo ya gago).
- Go tsebiša mekgwa ya kwešišo gore barutwana ba ka e šomiša gore ba bale ka kwešišo. Kotareng ye, tše di akaretša go hwetša dinnete go sengwalwa sa Nnete, go akanya, go lemoga baanegwa, lefelo le kgopolokgolo go dikanegelo go fa kakaretšo ya kanegelo, go fa kgopololo ya kanegelo le go fahlela kgopololo.



Bjang?

Bala dipotšišo tša tekatlhaologanyo

- Hlaloša tšeо di nyakegago ge o araba mehuta ya go fapanan ya dipotšišo: **Hlaloša feela mehuta ya dipotšišo tša beke yeo**, mohlala.
 - **Feleletša tafola:** laetša tshedimošo ya go tšwa sengwalweng ka go diriša sethalwa/tafola.
 - **Dipotšišo tša go kgetha karabo ya maleba:** bala dikarabo tšeо di lego gona ka moka gomme o swaye ya maleba.
 - **Nnete goba Maaka:** Bala lefoko o ngwale gore ke nnete (N) goba maaka (M).
 - **Go tlatša sekgoBa:** kgetha mantšu a se makae go feleletša lefoko.
 - **Lefoko leo le feletšego:** araba potšišo o šomiša lefoko la go felela ka maswaodikga a maleba.
 - **Tatelano ya ditiragalo:** ngwala ditiragalo go ya ka tatelano ya tšona.
- Gopotša barutwana ka mehuta ya dipotšišo yeo e nyakegago.
 - **Nyaka o Hwetše** – e molaleng: karabo e gona sengwalweng.
 - **Bala o nagane** – ke kakanyo: karabo e ka ba e le gona sengwalweng efela go hlokega gore morutwana a nagane ka yona a be a ngwale ka mantšu a gagwe.
 - **Ka bowena** – kgopoloy a gago: Karabo ga e gona sengwalweng efela e ka hlogong.
- Hlaloša ditsela tša go lebana le kwešišo ya beke ge go kgonega.



Mošomo wa go Ngwalwa

- Barutwana ba feleletša mešomo ya kwešišo ya go ngwalwa ka go PMM.
- Ge nako e dumela, swaya mošomo le phaphoši, o hlaloša gore ke ka lebaka la eng dikarabo tšeо di itšego e le tša maleba goba ke ka lebaka la eng dikarabao tša go fapafapanan di loketše dipotšišo tšeо di itšego.

Go Ruta Mabokgoni a Bophelo

Mošupologo le Labobedi:

Tsebo ya Go Thoma/ BLTP; Bokgabo bja Go Bonwa, Thuto ya Boitšhidullo →

Laboraro & Labone:

Tsebo ya Go Thoma/BLTP; Bokgabo bja Go Diragatša; Thuto ya Boitšhidullo →

Labohlano: Tshekaseko ya kgwekgwe, Thuto ya Boitšhidullo



TSEBO YA GO THOMA

Bala dithuto tša go ithuta

Ka lebaka la eng?

- Tšweletša mabokgoni a go ithutela go bala go tla go a šomiša ge o bala dingwalwa tša nnete.
- Tšweletša tsebo ya sebolego sa dingwalwa tša nnete le ditlabelo tša bo beakanya go swana le sethalwa/tafola.
- Tšweletša mabokgoni a go fetišetša tsebo.

Bjang?

Tsebo ya Pele

- Go Bala Mmogo, bala leina la sengwalwa o tšebeše barutwana ka hlogotaba.
- Hwetša gore ba tseba eng ka hlogotaba (ka go bolela).

Tsebo ye mpsha

- Laetša sebolego sa sengwalwa, mohlala, tafola, taekeramo ya Venn, boitekelo, taekeramo ya go ba le maina, papetšo, ditemana tša go ba le dihlogotaba, diswantšho tša go ba le maina bj.bj
- Balela barutwana sengwalwa, o hlaloša mantšu a maswa ka tsela yeo a šomišitšwego ka gona.

Go Ngwala

- Bala mošomo wa go sepelelana le sengwalwa.
- Barutwana ba tlatša mošomo ka go PMM.

Thuto ya TNI

Ka lebaka la eng?

- Thuša barutwana go aga tsebo ka go kopantšha tsebo ye mpsha le seo ba šetšego ba se tseba.
- Ba rute go hlama dipotšišo le go lebelela dikarabo.
- Ba tlwaetše go ngwala.
- Hlohleletša barutwana go nagana ka seo ba ithutilego sona.

Bjang?

Kopolla tšhate ya TNI mo letlapeng (Beke A Mošupologo)

Šomiša tšhate ka go PMM bjale ka ge go bontšhitšwe ka mo fase. Lemoga gore mehlala ke ya tshedimošo ya morutiši fela.

Seo re se Tsebago (Mošupologo wa mathomo wa kgwegwe ye mpsha)		Ngwala seo barutwana ba se Tsebago. Barutwana ba kgetha ntlha e tee go kopollela ka go ditšhate tša bona ka go PMM.
Seo re Nyakago go se tseba (Mošupologo le Labone)		Ngwala dipotšišo tša barutwana mo. Ba kgetha ntlha e tee ba e kopollela go ditšhate tša bona.
Seo re Ithutilego sona (Labone la mathomo le Labobedi)		Feleletša ka nako ya go fa pego ka Labone. Barutwana ba ngwala ntlha e tee.

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Barutwana ba nnoši ba nagana ka seo ba šetšego ba se tseba ka hlogotaba.
- Bobedi:** Barutwana ba ahlaahla seo ba se tsebago mmogo.
- Abelana:** Barutwana ba bangwe ba botša phaphoši (ka moka ba be le sebaka kotareng). Morutiši o ngwala dikgopololo tše dingwe go tšhate ya TNI goba letlapeng.

Go Ngwala

- Botšiša barutwana seo ba ithutilego sona ka hlogotaba. Hlohleletša barutwana ka moka go hlama dipotšišo. Ngwala tše dingwe tša dipotšišo go Mothaladi wa 2.
- Barutwana ba kgetha selo se tee go mothaladi o mongwe le o mongwe gomme ba se ngwalollela go tšhate, goba ba ngwala dikgopololo tša bona.

Nagantšiša seo barutwana ba ithutilego sona (Beke ya A le B Labone)

- Boela morago go tšhate ya TNI ya Mošupologo.
- Botšiša dipotšišo:
 - Na re ithutile eng mo bekeng ye?
 - Na re hweditše seo re bego re nyaka go se tseba?
 - Na o nyaka go hwetša eng beke ye e tlago? (Labone la mathomo feela)
- Thuša barutwana go ngwala dikarabo godimo ga tšhate.

Menwana ya mogogorupa fase/menwana ya mogogorupa godimo (gape di bitšwa Dipotšišo tša go lekola kgopololo)

Ka lebaka la eng?

- Go tseneletša tsebo ya barutwana ya dikgopolokgolo.
- Go lekola kwešišo ya barutwana ya dikgopolokgolo.

Mošomo

- Kgetha dikgopolokgolo tše tharo tše di nyalelanago le hlogotaba gomme o di ngwale go karatana ya mantšu.
- Emiša karatana ya mantšu o re barutwana ba e bale.



Teaching Vocabulary
Assessing Vocabulary

Concept Checking questions

126



- Bolela dilo tše tharo tša go nyalelana le kgopololo.
- Kgopela barutwana gore ba iše menwana wa mogogorupa godimo ge e le gore tše di bolelwago ke dinnete le go o iša menwana fase ge e le gore ke maaka.
- Boeletša dikgopololo tše dingwe ka moka.

Tshelela go Seisemané

Ka lebaka la eng?

- Go lokišetša barutwana go bala dipuku tša bona ka Seisemané ka go Mphato 4.
- Go tšweletša litheresi yeo barutwana ba e hlokago dithutong tša bona ka Seisemané.

Mošongwana

- Emiša dikarata tša mantšu ka moka tše di šomišitšwego ka nako ya go iša Menwana godimo/Menwana fase.
- Botšiša barutwana ge eba ba tseba mantšu ka Seisemané.
- Fetola karatalentšu go utulla lentšu la Seisemané. Ba thuše go šomiša mantšu mafokong.
- Bea mantšu a Seisemané lebotong la mantšu.
- Barutwana ba kopollela ka dipukuntšu tša bona goba ka go dipuku tša tlrtlontšu.

Mošongwana/Thutwana ya Tshepetšo

Ka lebaka la eng?

Tsebo ya pele

- Tswalano ya go Bala go ya go go Ithuta sengwalwa.

Tsebo ye mpsha

- Tšweleletša tsebo ya tshepetšo yeo e tswalanago le Tsebo ya go thoma, mohlala, go hlaola dilo, go lekola, go dira tekolo, le tše dingwe.
- Go tšweletša tsebo ya go tlwaelega, tsebo ya tekolo le tsebo yeo e itšego ya go tsenelela ka hlogotaba.
- Tšweletša bokgoni bja go fetiša tsebo.



BOKGABO BJA BOITLHAMELO

Ka lebaka la eng?

- Go ithuta mekgwa ya go fapafapana ya go lebelela lefase.
- Go dira menyetla ya gore go ithutwe le go tšweletša dikgopoloo ka molomo le ka ditaetšo.
- Go nošetša boitlhamele le boikgopolelo.

Bjang?

- Go na le letlakala ka go PMM la Bokgabo bja go Bonwa bekeng ye nngwe le ye nngwe ya bobedi. Tše di fotošwa ka go ruta tlotlontšu ya Bokgabo bja go Bonwa le dikgopoloo le kgahlego ya Bokgabo.
- Mešomo ya Bokgabo bja go Bonwa e dirwa ka dithuto tše tharo. Morutiši o swanetše go fa barutwana pampiri, dikherayone, pente, le tše dingwe.
- Laetša mošomo wa go felela ka phaphošing.
- Kgoboketšang dilo tše di ka šomišwago gape le tše di tlo go di šomiša go dira Bokgabo bja 3D
- Bokgabo bja go Bonwa – tšweletša Bokgoni bja go swana le mothaladi, mmala. Seswantšho, sethalwa, le kgoboketšo ya diswantšho.
- Bokgabo bja go Diragatša, ke kgopoloo ye botse gore phaphoši e be le didirišwa tša go swana le, dikhafu, mengatse, le maekheroſounu.



THUTO YA BOITŠHIDULLO

Mošupologo

Itokiše

- Kgetha mešomo ye mebedi ka go letlakala 25 mo bekeng.
- Lokiša didirišwa tša mešomo.
- Arola phaphoši ka dihlopha tše nne mo bekeng.

Tsebagatša diteišene tša mešomo

- Bontšha ditlabakelo o be o hlaloše mešongwana ya beke.
- Barutwana ba diragatša mešongwana.



Mošomo wa Phaphoši ka moka

- Ralokang papadi, e ka ba, go fošetšana kgwele, go dikologa le swarane ka diatla, sekopi, bj.bj.


Labobedi-Labohlano

Itokiše

- Kitima ka dinalantlhana bjalo ka modimotsane/ kiba fase bjalo ka lekgema/ thelela bjalo ka lepidibidi.
- Latela ditaelo tša ka: Sepelang ka thoko, eya ka letsogong la nngele, eya ka letsogong la go ja, tsorama, fofela godimo.
- Phaphathang diatla ka modumo wa go swana, le go gata fase ka mošito wa modumo wa go swana, bea barutwana ba go fapano pele.

Diteišeni tša mešongwana

- Dihlopha di dikologa seteišeni sa mešongwana, ba dira mošomo o tee ka letšatši, Labobedi–Labohlano. Lebelela dikakanyo tša mešongwana ka mo fase.
- Morutiši o ya go sehlopha se sengwe le se sengwe a lebelela mošomo wa sona le go se eletša.



Khutšang

- Hemelang godimo.
- Le eme goba le dutše fase le otlolotše ditho tša go fapanan tša mmele.
- Tiišang le go lokolla mešifa, go thoma ka menwana ya maoto go ba go namelela hlogong.

Mešomo ya diteišene tša mešomo ya Thuto ya Boitšhidullo

Kgetha mešomo ye mene ka beke, šedi e le go mabokgoni a go fapanan.

1 Go sepetša mmele

- Go itšikinya go swana le go dikologa, go menagana, go kobama, go phuthagana, ka mathoko, pele, morago ka tatelano – ba kopane le go šomišana ka dihlopha
- Go tabogela sekgobeng se segolo o swere selo le go swarana ka diatla le mogwera
- Go taboga o eme ... go foša gabedi le gatee
- Go tshelela godimo: go ekišetša, mohlala, kangaroo, phala, mmutla, bj.bj.

2 Temogo ya tshepetšo ya mešifa

- Raga kgwele yeo e kgokologago o lebiše go šele, go selebišwa goba mogwera.
- Go fošetša kgwele godimo le kgole go selebišwa goba magareng ga bagwera ka seatla se tee goba tše pedi.

3 Morethetho: Go tshela kgati

- Mosepelo wa ka godingwana wa go swana le go tshela selo, go tshela kgati gabedi, bj.bj.

4 Tirišano: Bolipolo le tšiminasitiki

- Mešongwana ya Bolipolo: tirišano ya mahlo le seatla
- Tšiminasitiki: Mešongwana ya go fofa ka maoto go mogwera yo a khunamego

5 Go itlwaetša sekgoba: Papadi ya ditšitišo

- Papadi ya ditšitišo yeo e akaretšago go abula, go taboga wa wela go selo se setelele, mafolofolo, lebelo, bj.bj.
- Dipapadi tša go swana le "o tee go ba bararo' go swaya; swara mogwera wa gago ka sa morago.


6 Tekanyetšo: Go šikinyega le tšiminasitiki

- Ema o sepele ka dinalantlhana le serethe
- Abula ka diatla le ka dikhuru
- Ikokotlele o sepelela pele le morago
- Go namela moswinki: go swarelela pala gabonolo o sepela ka yona
- Go bofolla didirišwa tše bonolo.
- Tšiminasitiki: Ditiro tša go ikokotlela bjalo ka go ema ka seatla, ka hlogo.
- Boitšikinyo bja tšiminasitiki bjalo ka go pshikologela pele goba morago, go tshedisa diatla, le maotwana a karikana

7 Mahlakore

- Mešomo ya go dirwa le mogwera: Go goga le go kgorometša La go ja/La nngele
- Go bapala ka teku-teku

KAKARETŠO YA BEKE 1



Go dula o bolokegile

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Ithuta ka poloego ya setšhaba, go tsepelela go dikotsi tša motlakase.
- Theeletša le go araba ditsebišo ka poloego ya setšhaba.
- Bala kanegelo ka mošemanle mpša ya gagwe yeo e phološitšego lapa la gabo gore le se tshungwe ke mollo.
- Ithuta go bontšha dika tša kanegelo le go bala mehlala ya taodišo.
- Ngwala kanegelo ka ga letšatši la maikhutšo.
- Kwešša kgatelelo le phapano ya bokgabo bja go bonwa.
- Diragatša tiragatšo ka go dula o bolokegile.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	bjale	morago ga moo	mafelelong	ka pejana	mogale
	then	after that	finally	soon	hero
Mabokgoni a Bophelo	bolokega	kgokagano	go se be molaong		
	safe	connection	illegal		

Mafoko

Leina la ka ke Tumi. Ye ke kanegelo ya bošego bjo nka se tsogego ke bo lebetše. Se se diregile ngwageng wa 2020. Ke be ke na le mengwaga ye seswai. Re be re dula Madiba Park.

DIDIRIŠWA

- Puku ya go ngwalela ya polelo, dikarabo tša go bala o nnoši, mongwalo
- Gatiša **ditsebišo tša setšhaba tše** tharo ka poloego ya setšhaba ya go balela godimo ga Go Theeletša le Go Bolela mohlala,
 - <https://www.westerncape.gov.za/general-publication/protecting-children-fires>
 - <https://www.eskom.co.za/about-eskom/about-electricity/public-safety/>
 - <https://www.childsafe.org.za/home-safety.html> (safety tips),
 - <https://www.arrivealive.mobi/road-safety-and-the-child-pedestrian>
 - goba go tšwa go Kgoro ya Poloego ya setšhaba le dinamelwa toropong goba profenseng ya geno
- Pente goba dikherayone

TEKOLO

Tšea o swaye: Go Ngwala o Nnoši (Letšatši la nakong ya maikhutšo) (Labohlano); tloltlontšu (Laboraro); Mafoko (Labone); Mongwalo (Labohlano); dikarabo tša GŠN (Labohlano)

Yeo e se go ya Semmušo: Go bala ga go beelwa nako (Labohlano)

Mathale a go Phela!

Kanegelo ye ke matseno a kgwekgwe ya Mabokgoni a Bophelo a Go dula o Bolokegile. Morutiši o e bala ka Mošupologo (lebelela PM letl 28). E kgokagana le kanegelo ya diswantšho go thuto ya Tsebo ya Go Thoma go PMM letl 16. Barutwana ba ka latela kanegelo ya diswantšho ka go diPMM tša bona ge o bala.

Ge o bala, ekiša maikutlo le ditiro.

Leina la ka ke Vuyo. Ke dula Kapa Bohlabela. Ke na le mengwaga ye senyane.


Mma o ile ga re na le tšelete yeo e lekanego go ka hwetša motlakase ka gae. Efela ka letšatši le lengwe moagišani o ile a re a ka re hweletša motlakase ge re ka mo lefela R500. O ile a re ga go na le bothata ka gore mmušo o tlie go re fa motlakase ntle le tefo ka le lengwe la matšatši. O be a ithutetše go ba ramotlakase, efela o be a hloka mošomo. O be a itirela mošomo. Mma o ile a mo lefela R500. A tla ka gae



Ke rata go raloka tša sekolo le mogwera wa ka Khwezi. Ka nako ye nngwe barutwana ba ren a ba dipudi. Maabane Khwezi e be a le morutiši. Nna le dipudi re be re le barutwana. Khwezi o be a re ruta go hlakantšha dipalo. O ile a ngwala letlapeng.



gomme a lokela dipolaka lebotong. A kgomagantšha dipolaka ka mathale a matelele. O ile a epa molete o motelele go tloga ntlong ya gešo go ya paleng ya motlakase. O ile a lokela mathale ka moleteng o motelele gomme a a phušetša ka santa. O ile a kopantšha mathale ale le mathale a ESKOM paleng. "Le se ke la tsoga la swara mathale a!" a rialo go ren. Re be re thabile kudu ge re na le mabone bošego go swana le baagišani ba ren.



Pudi ye nngwe e ile ya tloga ka phaphošing. Khwezi a re go lokile e ka no sepela. Pudi e ile ya ya lefelong la go ba le mathale ka fase ga santa. Go ile gwa ba le modumo o mogolo. Pudi e ile ya wela fase. Ra kitimela go yona. Ra bona e kgomilwe ke mathale. Pudi e be e hwile.

Mma o ile a tšwa ka ntlong a kitima. O be a goleša a re, "Ngwanaka! Ngwanaka!" A kgopela ramotlakase gore a tle a tloše mathale ale. O ile a re ge mathale a kgonne go bolaya pudi, se se šupa gore le ren a ka re bolaya.

MOŠUPOLOGO



THEELETŠA LE GO BOLELA

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega? Na o dirile eng maikhutšong a dikolo? Na go na le letšatši le tee le bohlokwa go fetiša a mangwe?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago ka letšatši le tee la go kgethega nakong ya gago ya maikhutšo.

Ditaba tša maikhutšong

• Abelana

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota tše o di lemogago ka pukung ya gago.

15 mets



Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo (gore ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego, bj.bj.).



DITLHAKA

Feleletša phasele ya mantšu

- Bapetšang medumo ye mebedi ya go gakantšha gabonolo.
- Barutwana ba feleletša phasele ya mantšu.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 9

10 mets



MONGWALO

Mantšu a makopana (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 8

10 mets



GO BALA

Morutiši o balela godimo

Pele ga go bala

- Tsebagatša hlogotaba ya polokego. Na ke dilo dife tša kotsi tše o di tsebago ka gae? Mebileng? Setšhabeng sa geno?
- Ba botše ka mohola wa go theeletša: Mo kanegelong ye re tlo ithuta ka go dula re bolokegile ge re le kgaušwi le motlakase. Theeletša go kwa gore Vuyo o ithutile bjang ka ga kotsi ya go kopantšha mathale a motlakase ga go se be molaong.

Balela barutwana sengwalwa

Ka Morago ga go Bala

- Ke ka lebaka la eng lapa la bo Vuyo le be le nyaka go ba le motlakase ka gae?
- Na ke mang a loketšego motlakase ka gae? O ba lefišitše bokae?
- Na go diragetše eng ge pudi e gata mathale?
- Na o nagana gore ba lapa labo Vuyo ba be ba tseba gore kgomagantšo ya bona ya mathale e kotsi?
- Na o nagana gore go ka be go diragetše eng ge nkabe Vuyo goba Khwezi ba sware mathale?

PM LETL 27

15 mets



EFAL

- Ruta thuto go tšwa lenaneong la gago la EFAL.

15 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 10
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala ma foko

Sekamo sa ka se robegile ge ke kama meriri.

Tate ke sefau, o hlahlwa ke mpša.

Dipheta tše tša mebalabala ke tše botse kudu.

Namela lelere o fegolle lepai ka wateropong.

Ke ka lebaka la eng tote a hlahlwa ke mpša?

10 - BEKE I - MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Tsebagatša kgopololo

- Na o kile wa dira selo seo se sego sa bolokega? Na ke eng? Na ke mang a go rutilego go dira dilo ka polokego?

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o tseba eng ka go dula o bolokegile? Efa mekgwa yeo o e tsebago ya go dula o bolokegile.
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši

Go dula o bolokegile

LETL 11
30 mets

Go ngwala mmogo: Tšhate ya TNI

- Ngwala tše barutwana ba di filego ka mothalading wa 1 wa tšhate ya TNI letlapeng.
- Botšiša: Na o ka rata go ithuta eng ka go dula o bolokegile bekeng ye? Ngwala ka mothalading wa 2.
- Barutwana ba kgetha selo se tee go tšwa mothalading o mongwe le o mongwe gomme ba se ngwalollela ka go ditšhate tša bona tša TNI.

LETŠATŠI-KGWEDI

Go bolokega

Seo ke se Tshhaga	
Seo ke Nyokogo go se tsaboo	
Seo ke Ethutilego somo	Beket I
STOP	Beket 2

BEKE I - MOŠUPOLOGO - II

BOKGABO BJA GO BONWA



Ka ga seswantšho

- Claude Monet e be e le mopenyi yo a belegwego ka 1840. O be a rata go tšwela ka ntle a pente seo a ka se bonago go tlhago. O thomile ka go penta bokagodimo bja ditshengwana le meetse a šomiša pente ya oli. Diswantšho tša gagwe di be di sa swane le dinepe fela di se tša semmušo. O ile a thoma mokgwa o mofsa wa go penta wo o bego o bitšwa 'impressionism'.
- Seswantšho se 'impressions': se bontšha boemakepe kgaufsi le gagabo ge letšatši le etla godimo le dikepe le mouwane kua kgolenyana.

Tše di šetšwago

LETL 12
30 mets

Ka Bobedi

- Lebelela seswantšho ka šedi.
- Araba dipotšišo ka go PMM.

Kahlaahlo ya phaphoši

- Ke ka lebaka la eng o lebeletše letšatši seswantšhong?
- Na letšatši le na le mmala o mobjang?
- Na ke mebala efe yeo e lego mo seswantšhong ka moka?
- Re bitša mebala ya go taga gore ke seo se lebeletšwego go seswantšho ka gore ke moo mahlo a gago a yago gona pele.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tše di šetšwago

Na ke eng se se gogago šedi ya ka?

"Impression, soleil levant" by Claude Monet

1. Na o lebela karolo efe ya seswantšho pele?
2. Na mostaki o dillele byng gore mahlo a gago a setše karolo yeo yb tšhate?
3. Na ikwa byng ge o lebela seswantšho?

12 - BEKE I - MOŠUPOLOGO

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Matseno

30 mets

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 25.



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka Sehlopha:** Dihlopha C & D
 - **Go šoma o nnoši:** Letšatši la go kgethega sekolong
 - Hlokomela: Go tloga mo kotareng ye, barutwana ba arabela mešomo ka dipukung tša bona tša go ngwalela.

LETL 15
30 mets

TSEBO YA GO THOMA



Bala o ahlaahle

- Šomiša kanegelo go thuša barutwana go kwešiša kotsi ya dikgokagantšho tša motlakase tša go se be molaong.
 - Ke ka lebaka la eng lapa le le be le se na le motlakase ka ntlong?
 - Na ba lefile bokae gore monna a tle a ba lokelele wona?
 - Na o ba lemošitše ka eng?
 - Na basetsana ba be ba dira eng ka ntle? Na o kile wa raloka papadi ya mohuta wo?

Mathale a go phela!

- Na pudi e hlagetšwe ke eng?
- Na mma o ile a reng?

Nagana-Bobedi-Abelana

- **Nagana:** Na o ka dira eng ge o ka bona mathale a motlakase mo fase? Na o ka botša mang?
 - **Bobedi:** Hlalošetša mogwera wa gago.
 - **Abelana** le phaphoši.

Ngwala

- Barutwana ba feleletša mošongwana wa PPM.

LETL 16
30 mts

BOKGABO BJA GO BONWA



Mošongwana (phentshele pampiring)

- Barutwana ba šomiša phentshele go ngwalangwala seripaneng sa pampiri, ba tlatša letlakala ka moka.
 - Ba nyaka dibopego le diswantšho ka gare ga paterone yeo e ngwalangwadilwego gomme ba tšea sephetho sa gore ba dire kae tseo di šeditšwego.
 - Ba kgetha lefelo le tee goba a mabedi gomme ba khalara ka go šomiša mebala ya go taga, mohlala, khubedu goba wa namune.
 - Ba feleletša seswanšho ka go khalara dibopego ka moka ka go diriša mebala ya go galoga goba go tsikitletša dibopego tše dingwe ka phentshele.

Dira tšeо di šetšwago

30 mets



THUTO YA BOITŠHIDULLO



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo qo letlakala 24.

Diteišene tša mešonqwana

25 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E &A
- Go šoma o nnoši:** Boithabišo bja letšatši la matswalo



LETL 19
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Boithabišo bja letšatši la matswalo



Leroa la ka le Amo. Ka letšatši la ka lo motswalo a menwaga ye lesone ke ile ka bo le boithabišo bja nko se bo lebego. Mmone o ile o ga go innomerla Gautrain ke sethlalo sa lebego kudu mona.

Mmone o ile a dia go mides gomme ra ye setsheng. Re ile ro thwago ka se setsheng tše telo ka lebego ka se setsheng. Ra tsepia ka se setsheng qaba ka buka ka go avelo dhang tše tsololero.

Ka le bo le boithabišo a se mokwa setsheng sa ile so tlogo. Se be se no le lefoko ebile se sepeko ka go thelotse le be ke se kwe le gore se a sepeso. Sa ile so oketsa lebalo ka tselo yeo ke bego ke se mokwa setsheng. Boithabišo bja letšatši la matswalo lea nko se mmone a ile.

Re ile na fikha bosemofuna ka metsetso up 12. Gomo bosemofuna. Mmone o ile o re rekolo dipelo (diburger) lebengeleno ka go rekido dijio. E be e le boithabišo bja letšatši la matswalo lea nko se fikha bosemofuna.

Kgatho e tee. Tlatsa ka dipukung tše go ngwalela.

1. Tholo sesemontho so Gautrain. Bolela gore ke ka lebako la eng o ketsa ka go nomela ka go mokwa setsheng.

2. Ngwala ka seo o se diragao ka letšatši lo gogo a matswalo.

BEKE I - LABORARO - 14

TSEBO YA GO THOMA



Polokego ya mollo ka gae

Bala o ahlaahle

- Go setiripi se sengwe le se sengwe sa khomiki ahlaahlang:
 - Na go diragala eng?
 - Ke ka lebaka la eng mollo o thomile?
 - Na batho ba bagolo ba dirile eng gore bana ba bolokege?
 - Na mollo o ka ba o ile wa thibelwa bjang?
- Na o ka nagana ka mekgwa ye mengwe ka moo mollo o ka thomago ka gona ka gae?
- Na re ka thibela mello bjang ka gae?

Go ngwala mmogo

- Thuša barutwana go nyalantšha hlogotaba go setiripi sa khomiki se sengwe le se sengwe.
- Ba hlohleletše go tlaleletša lefoko ka mokwa wa go thibela mello.

LETL 20
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Polokego ya mollo ka gae



Timo dikeres ka melslo, mello le diruthethi pelle ga se o eya go robola. Beo dikeres disemtromo tše 30 kgolo ga seko se sengwe le se sengwe seo se ka swanglo mollo.

Ngwala lefoko ka seo o se diregago sesemonthong se sengwe le se sengwe.



Ngwala lefoko la go bolela gore o ka dira eng ga thibela mollo ka gae.

20 - BEKE I - LABORARO

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Tiragatšo

Matseno

- Barutwana ba šoma ka bobedi goba ka dihlopha.
- Ba nagana ka seemo sa kotsi seo ba ithutilego ka ga sona go fihla ga bjale.
- Ba nagana gore ba ka diragatša bjang seemo se.

Go itlwaetša

- Ka bobedi/dihlopha di diragatša seemo.
- Ba itokišetša go tla go diragatša ka phaphošing bosasa.
- Morutiši o sepelasepela a ba hlaha.

30 mets



THUTO YA BOITŠHUDILLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 24.

25 mets



LABONE**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Go dula o
bolokegile**

15 mets

- Bala tsebišo ya boraro ya setšhaba ka go dula o bolokegile.

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o ithutile eng go tšwa go tsebišo ye?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago ka mokgwa o tee wa gore re dule re bolokegile.
- Abelana** le phaphoši.
- Šomiša puku ya gago go rekhotatše o di lemogilego.

**DITLHAKA****Ngwala mafoko a mabedi ka
lentšu le lengwe le lengwe**

LETL 21

10 mets

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba ngwala mafoko a mabedi ka lentšu le lengwe le lengwe.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETSATSI-KGWEDI


Ngwala mafoko

**MONGWALO****Mantšu a makopana
(mothikitho)**

LETL 8

10 mets

- Latela tshepetše ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

**GO BALA MMOGO****Polelo**

15 mets

Tsebagatša mafoko

- Ngwala mafoko a mahlano letlapeng.
- Bala mafoko le barutwana ka go nanya.
- Barutwana ba hwetša mafoko sengwalweng sa letlakala 2.
- Ba thalelela/mmalafatša mafoko.

Šoma ka mafoko

- Laetša *mainaina* (June, Madiba Park, Tumi). Hlaloša lereo.
- Lebelela lefoko le lengwe le lengwe o botšiše gore le go botša eng.

- Lefoko 1: Mongwadi ke **mang**
- Lefoko 2: **Seo** taodišo e lego ka ga sona
- Lefoko 3: Se diragetše **neng**
- Lefoko 4: Mengwaga ya mongwadi
- Lefoko 5: **Moo** e diragetšego gona
- Na ke mafoko afe a mabedi ao a lego ka lebaka la bjale? Ke afe ao a lego ka lebaka leo le fetilego?

**Leina la ka ke Tumi
Ye ke taodišo ya
bošego bjo nka
se tsogego ke bo
lebetše.
Se se diragetše ka
June ngwageng
wa 2020.
Ke be ke na le
mengwaga ye
seswai.
Re be re dula
Madiba Park.**

**MONGWALO****Polelo**

LETL 22

15 mets

Lokiša

- Phumola mafoko letlapeng
- Araba dipotšiše tša ka go PMM ka bomolomo.

Ngwala

- Feleletša letlakala ka go PMM.

LETSATSI-KGWEDI

Polelo

Bala mafoko.

E dirogetše ka June 2020.
2: Ke be ke dula Madiba Park.
3: Ke ke tsodilo ya bollego bjo nka se tsogego ke bo lebetše.
4: Leno loko ke Tumi.
5: Ke be ke na le mengwaga ye seswai.

Ngwala polo ya mafoko oo a go botšiše gore —

- Ke mong ye o ngwalo tsodilo
- Mengwaga ya mongwadi
- Tsodilo e diragetše neng
- Mongwadi o be a go eng
- Gore tsodilo e ka go eng

Ngwala mafoko a mahlano bjalo ka temana. A ngwala ka totelano ya go kwagala.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- Go šoma o nnoši:** Leeto

LETL 23

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Leeto

Leeto la ka ke Lina. Leeto leo nko se le lebolo go le diragatše ge ke no le mngwengwa yitshela. He lä ra ya ga etša koko go la Limpopo. Ra le lebolo go le diragatše ge ke no le mngwengwa yitshela. Ke tsozi re ille ra swerwo ke bonokpa ka pelsi setulong sa ka morogo. Ge ke tsoga ka bona go sebaledi: sa lebolo gone tote re otšela ka lebolo kudu. Ke illo ka lebolo go sebaledi: sa lebolo gone tote re otšela ka lebolo kudu. Ke illo efeli sebaledi: sa lebolo go goggo se re 140. Morutši vo ka o re ne swerwetše go obomela mešo yitshela ka mehla. "Tote n ile a sega gomme o le lebolo go le diragatše ge ke no le mngwengwa yitshela. Ka bona gore o rħutu tħid nni sekondi?"

Ka morogo re ille ra emra ja dija tħip motho. "Tote n ile a seni sejja tħalli. Tħalli kieni kieni minn għadha għadha minn ġen u re fu dirswewtie le tejt. Re le ra sepej din tħid dixx għnejt tiegħi. Iħi fillo ka go kosta. Naxx se tħixx kieni leto li le tħallid."

Feleħetسا dikkorabu tħid pedi ka pukung ya go ngwaleha.

- No o nqgħiġi għin Lina o dirlie gabotse ka go bortu tortiegħi għorje fokkisteb lebilo? Ka lebalo li enqo?
- Ngħejru ka go nroku qed o negħi wa sword heri ka kieni?

BEKE I - LABONE - 23

TSEBO YA GO THOMA



Tħshate ya TNI (letlakala 11)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

bolekega

- O šireletsegile go selo seo se it'sego.
- O kotsing.
- Ga o tshwenyege ka gore o ka kwešwa bohlako ke selo goba motho yo mongwe.

Tshekaseko ya kakanyo

Monwana wa mogorupa godimo/monwana wa mogorupa fase

- Emišetša dikaratamtšu tħa maleme a mabedi godimo go lentšu le lengwe le le lengwe gomme o botiše dipotšišo.

dikgokagantħo

- Se gantshi se ra motlakase.
- Dikgokagantħo tħa motlakase di bolokegile ka meħla.
- Mathale a kopantħitħwe go kgokagantħo ya motlakase.

go se be molaong

- Se se ra gore se kgħħlanong le molao.
- Se se ra gore o dumetħse go dira selo seo se it'sego.
- Se se ra gore o ka tsena mathateng le maphodisa ge o ka se dira.

Tshelela go Seisemane: bolekega (safe), dikgokagantħo (connection), go se be molaong (illegal)



BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Diragatša tiragalo ya gago

30 mets

Diragatša

- Seħlopha se sengwe le se sengwe se tħweletħa tiragatšo ka phaphoħing.

Sekaseka

- Hloħleletħa ditħħwayotħwayo tħeġi botse ka morogo ga tiragatšo ye nngwe le ye nngwe.
- Swaya swaya ka baanegwa, poledišano le ditiro.



THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteišene tħa mešongwana

25 mets

- Latela tshepetħo ya diteišene tħa mešongwana ya Thuto ya Boitħidullo go letlakala 24.



LABOHLANO**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Nagana-Bobedi-Abelana**

- **Nagana** ka selo se sebotse ka go ba sekolong gape. Bjale nagana ka seo o tlo beakanyago go se kaonafatša mo kotareng ye.
- **Ka bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- **Abelana** le phaphoši. Thekga kgopolole botse go tša sekolo le go mošomo wa sekolo.

Tshekaseko ya beke

15 mets

**DITLHAKA****Piletšo**

- Latela tshepetšo ya Piletšo go letlakala 8.

Mantšu:

1. tlhako
2. legadima


Mafoko:

1. Maabane pula e nele o šoro.
2. Re nyakile go bona kotsi e kgolo ka ga malome.
3. Legadima le bethile godimo ga ntlo, ka mahlatse la se gobatše motho.

LETL 24

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI




24 - BEKE I - LABOHLANO

**MONGWALO****Mantšu a makopona (mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dthuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 8

10 mets

**GO BALA****Tshekaseko ya go šoma o nnoši**

15 mets

Bala o arabe dipotšišo

- Balela phaphoši sengwalwa sa beke ye sa go šoma o nnoši godimo. Barutwana ba latela ka dipukung tša bona.
- Dumelela barutwana go abelana karabo e tee le bagwera, mohlala, laetša seswantšho goba o bale karabo.

Ahlaahla sengwalwa

- Na o ratile sengwalwa sefe go fetiša? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutite dintlha tše mpsha? Mantšu a maswa?

Go swaya

- Bala dikarabo gomme o fe ditshwayatshwayo feela. Lemoga yoo a kgonago go araba ka tumelelano.

**GO NGWALA KA BONOŠI****Taodišo**

15 mets

- Barutwana ba ngwala ditemana tše pedi ka letšatši le tee la maikhutšo a bona.
- Kahlaahlo ya pele ga go ngwala: Na o tlo ngwala ka letšatši lefe? Ke na le kgahlego kudu go seo le se dirago ge le se sekolong.
- Hlaloša tshepetšo ya 'go dira selo' ya go ngwala le go peleta.
- **Lebelela:** Ditemogo tša go kgahliša tša morutwana, tlhaloša ya letšatši ka go kwagala le tatelano.

Letšatši la maikhutšong a ka
Temana 1:
Beakanya lefelo la tiragalo: Mang, neng, kae, eng ...
Temana 2: Tatelano ya ditiragalo.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
 - **Go šoma o nnoši:** Akhwariamo

TSEBO YA GO THOMA



Nako ya Puku ya mošomo ya DBE

- Go lekola le go fa dipoelo**

 - Lebelelang matlakala a Puku ya mošomo ya DBE a beke ya go feta mmogo.
 - Barutwana ba a phošolla goba go feleletša.

Feleletša mešongwana go matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo 1 ya Mabokgoni a Bophelo, Letlakala la go šomela 34 matlakala 4 le 5.
 - Puku ya Mošomo 1 ya Leleme la Gae – letlakala 9.

30 mets

Mphato wa 3

Mabokgoni a Bophelo ka SEPEDI

Puku ya 2 Kotara ya 3 & 4

Phaposi:

SEPEDI LELEME LA GAE

Leina: Phaposi:

Puku ya 2 Kotara ya 3 & 4

basic education
Department of Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya ditešene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 24.

A young girl in a dark school uniform with a white collar and stripes on the sleeves is smiling and reaching up to catch a red star-shaped kite. The kite is suspended in the air above her. In the background, other children are visible, some blurred, suggesting a park or playground setting.

TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- **tsere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
 - **lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le ditlhlotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
 - **lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
 - **lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- **go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipolo tseo di hlokegago.
 - go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe qoba mesong.

Ke lebeletše pele bekeng yeo e tlago go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tšeо ke di hlokaqo qo thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 2



Go dula o bolokegile

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Lemoga maswao ao a lemošago ka kotsi ba thala/dira leswao la kotsi.
- Ahlaahla dilo tše di lego kotsi ge o ka di ja.
- Bolela ka mafelo a go bapalela a go bolokega.
- Theeletša nonwane ya Afrika ka ga Mogolodi wa Korone.
- Bala kgaolo ya kanegelo/taodišo ka ga go timela papading ya kgwele ya maoto.
- Ngwala kanegelo ka ga ‘Letšatši le nka se tsogego ke le lebetše’.
- Penta ba šomiša mebala go gatelela.
- Itšikinye ba opela koša ya Afrika Borwa.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	bjale	morago ga moo	mafelelong	ka pejana	mogale
	<i>then</i>	<i>after that</i>	<i>finally</i>	<i>soon</i>	<i>hero</i>
Mabokgoni a Bophelo	kotsi	dihlare	temošo		
	<i>harmful</i>	<i>medicine</i>	<i>warning</i>		

Mafoko

Leina la ka ke Tumi. Ye ke kanegelo ya bošego bjo nka se tsogego ke bo lebetše. Se se diragetše ngwageng wa 2020. Ke be ke na le mengwaga ye seswai. Ke be ke dula Madiba Park.

DIDIRIŠWA

- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela
- Pente goba dikherayone le pampiri ya mošomo wa Bokgabo bja go Bonwa
- Didirišwa tša go dira maswao
- Ditlabakelo tše di kgethilwego tša Thuto ya Boitšhidullo

TEKOLO

Tše o swaye: Go ngwala o nnoši (Go tšwa moo nka se go lebalego, Labohlano) Tlotlontšu le mošomo wa polelo (Labone); Mongwalo (Labohlano) Dikarabo tša mošomo wa go dirwa o nnoši (Labone)

Yeo e se go ya Semmušo: Piletšo (Labohlano); Go ithuta thelelo (Labone)

Mogolodi wa Korone

Morutiši o bala kanegelo ye ka Mošupologo (bona PM letl 40).

Matseno: Laetša barutwana seswantšho sa Mogolodi wa Korone.

Hlaloša: Go na le kanegelo ya Afrika ya go tuma kudu yeo e hlalošago ka fao nonyana ye e humanego korone ya mafofa ka gona.

Kgalekgale, Go be go na le kgošigatšana ye nngwe ya Afrika yoo a bego a dula le tatagwe, kgoši. O be a rata diphoofolo tša seAfrika le dinonyana gomme o be a fela a sepela ka sethokgweng a di bogela.

Ka letšatši le lengwe kgošigatšana o ile a ya go lebelela dinonyana. O ile a tloga e sa le mesong gomme a sepela diiri tše ntši. Efela e be le gare ga selemo gomme ge letšatši le eya godimo go be go fiša kudukudu. Khošigatšana o ile a bona gore o swanetše gore a ye gae ka pela.

Kgošigatšana o ile a lebelela kgauswi le yena gomme a lemoga gore o timetše. O be a sa tsebe tsela ya go ya gae. A tšhoga kudu. O be a tseba gore go sa tlo ba le diiri tše ntši tša letšatši, gomme le sa tlo mo tshuma mmele la ba la mo swariša lenyora. A dula fase bjanyeng gomme a thoma go lla.

Go se go ye kae mohlape wa megolodi o ile wa fofa ka godimo ga hlogo ya gagwe. Megolodi e ile ya bona kgošigatšana e lla gomme ya kotama gabotse kgauswi le yena. E be e nyaka go thuša kgošigatšana. Megolodi e ile ya phurolla diphego tša yona, gomme ya ageletša kgošigatšana ka morithi. E ile ya emiša diphego tša yona gabotse ya mo foketša ka moywa go tonya. Mogolodi o tee o ile wa fofa wa ya go kgoši go mmegetaba ye.

Ge kgoši le balata ba gagwe ba fihla, ba ile ba hwetša kgošigatšana a iketile ka morithing, a sa tshungwe ke letšatši ebile a sa hlwe a lla. O be a dutše ka morithing wa diphego tša megolodi, gomme a boledišana le dinonyana tše tša go kgahliša.

Kgoši o be a thabile kudu ge a bona morwedi wa gagwe a bolokegile, gomme a nyaka go leboga megolodi. O ile a re go tloga letšatši leo, megolodi e tlo rwala korone ya gauta ya go ba le mafofa dihlong tša yona. A re se se tla gopotša batho gore e pholosítše bophelo bja kgošigatšana. O ile a ba e rea dinonyana leina le leswa, a re di tla thoma go bitšwa *megolodi ya korone*.





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega? Na o dirile eng mafelelong a beke?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago ditaba tša gago. Fetolanang gabotse.

Abelana:

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota tše o di lemogago ka pukung ya gago.



Lokiša barutwana beke pele ga sekolo (gore ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego, bj.bj.).



DITLHAKA

Nyaka mantšu ka gare ga tafola

LETL 27

10 mets

- Ithuteng mantšu a modumo wa lehono.
- Barutwana ba nyaka mantšu ka gare ga tafola.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETSATŠI-KGWEDI

Nyaka mantšu

m	p	s	a	n	y	o	n	a	u
p	i	h	a	t	l	e	g	a	k
h	l	a	h	i	a	m	a	n	a
u	a	w	m	w	s	e	m	e	n
t	a	h	l	a	r	l	o	g	g
i	p	g	n	n	y	o	l	a	w
d	i	n	g	a	k	a	a	w	o
u	t	u	l	l	e	l	a	n	a

BEKE 2 • MOŠUPOLOGO - 27



MONGWALO

Mafoko a makopana
(mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 26

10 mets

Mongwalo

26 - BEKE 2



GO BALA

Morutiši o balela godimo

PM
LETL 39

15 mets


Pele ga go bala

- Laetša seswantšho sa Mogolodi wa Korone.
- Bala matseno.
- Efa mohola wa go theeletša: Go kwa nonwane.

Balela barutwana sengwalwa

Morago ga go bala

- Na o nagana gore megolodi e be e swanetše go lebogwa? Ke ka lebaka la eng?
- Na dinonwane ke dikanegele tša nnete? Na ke dinonwane dife tše dingwe tše o kilego wa di kwa?



EFAL

15 mets

- Ruta thuto go tšwa go lenaneo la gago la EFAL.



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 28

30 mets

Bala mafoko

Masima o ngwala ka letsoga la go ja.



Seolo se se na le ditšošane tše ntši.



Mma o ntaetše gore ke se ke ka ya ka sethokgweng ke nnoši.

Koko o apeile nama ka mollo wa dikgong.



Na koko o apeile nama ka eng?

28 • BEKE 2 • MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Nagana ka dilo tšeо o ka di metšago goba wa di ja tšeо di lego kotsi.
- Ka bobedi:** Abelana dikgopolо tša gago le mogwera.
- Abelana** le phaphoši

Bala o ahlaahle

- Balang letlakala la PMM mmogo.

Didirišwa tša kotsi

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na ke mehuta efe ya didirišwa tša kotsi yeo o di bonago? mohlala, dikhemikhale tša go hlwekiša, dihlare, diela tšeо go sa tsebjego maina a tšona go swana le pharafene.
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

Feleletša mošongwana ka go PMM

LETL 29

30 mets

Didirišwa tša kotsi

Didirišwa tša kotsi ka elo tšo di ka re gabotologe ye re ka di ja, ro di nqabola goba ka noku ye nqabola le ge re no di swana. Se se okretsa dihlare. Ka mahlala kgapele motho ye mogolo pelle go ge o swarawaro, o eja goba o dupa velo seo a se na tsuebeg.



Ngwala mafoko lo go pololego ya ka gae go didirišwa tša kotsi.

BEKE 2 • MOŠUPOLOGO • 29

BOKGABO BJA GO BONWA



Tšeо di šetšwago

Mošongwana (pente goba dikherayone)

- Barutwana ba lebelela seswantšho go PMM letlakala 12.
- Ba lebelela tšeо di šetšwago.
- Ba lokiša le go thala seswantšho sa bona sa tiragalo ya seo se šetšwago, mohlala, mollo, mabone a go taga, bj.bj.

Di bee gabotse le tlo feleletša bosasa.

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Matseno

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana wa Thuto ya Boitšidullo go letlakala 24.

30 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
- Mošomo wa go dirwa o nnoši:** Letšatši le legolo (Kgaolo 1)

LETL 32

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Letšatši le legolo (Kgaolo 1)

Ke nno Sindi. Bofane le mogwera wa ka. Re diro Mpopho 3.

Tate le be a tše le go re seka ka kolpi

ye mpopho 3. Re seka festa go

lebelo kolpo ye go ba le mobone

a molobole. E be e na le mothwane

a go ba le mobone. Ke koppela

tote gore o re nomatse

gommie a hompolo gommie.

O ka koppela tsoe ka koppela o tip

re ika go bogale kigwela ye mosto

lepotliling lo Peter Makabolo. E be

a koppela tsoe ka koppela Boroko

FC le Chippa United.

Nno le tlafana re te re mabole

kuksa ka koppela tsoe ka koppela

Boroko FC kuksa, ke fejo re

bejo re tlafana ka nyakola go

yak. Mene le be o koppela tsoe

go re dumelela gore re yet.

Re koppela tsoe ka koppela a

ile no re. "Re koppela gore

o re dumelela re ye hiel

ke koppela tsoe ka koppela

o dumelela, o re go tote.

"Ka koppela gore o bo

Mogwera.

Re ile ra sepho le lebelo, ka kolpi

ye mpopho. Re be re hotofela gore bogwera ba reno ba tla re

ba tla re go re yel mejako.

Ke montsa afe ka kengelengao a o re botšago gore totago

Sindi go a dule le yelo?

32 • BEKE 2 - LABOBEDI

TSEBO YA GO THOMA

Maswao a poloego



Bala o ahlaahle

- Barutwana ba šoma ka bobedi go bona gore ke maswao afe ao ba a gopolago le gore a hlaloše eng.
- Ahlaahla maswao, le letee ka le letee le phapoši o le gare o hlaloša, goba o dumelela barutwana go hlaloša, seo a se hlalošago le gore b aka a bona kae.

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na ke maswao afe a mangwe ao o a tsebago? O ka a hlaloša?
- Ka bobedi:** Hlalošetša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

LETL 33

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Maswao a poloego

Maswao ke tsela ye nnoye ye o tsebilo batlo ka kotsi.

Ga no le maswao a mantsi a go re thula gore re dule re bolokegile.

No maswao a o re ruta eng?

Maswao a go ba le bohabedua a re botša tšeo re so swanekago go di dira.

STOP

No entry

No parking

No cycling

Maswao a go ba le botšalalerata a re botša tšeo re swanekago go di dira.

P

Left turn

Right turn

Maswao a go ba le botšalamorego a fa tschedimo

X

T

Information

Maswao a go ba le boseralivana ka a go lemota

⚡

⚠

⚠

⚠

BEKE 2 - LABOBEDI - 33

BOKGABO BJA GO BONWA

Tše di šetšwago (e tšwela pele)



Feleletša diswantšho

Laetša o ahlaahle

- Barutwana ba hlaloša gore seo se šetšwago go seswantšho se mo kae.

30 mets




THUTO YA BOITŠIDULLO

Diteišene tša mešongwana



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullogo go letlakala 24.

25 mets



LABORARO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Beke ye o tlo ngwala ka leeto leo o kilego wa le tsea leo o ka se tsogego o le lebetše. E ka ba la sekolo go ba le ba lapa, la go se be la kgale goba la kgale.

Taodišo ka bonoši

15 mets

- Ka bobedi:** Mogwera o breakanya lefelo la tiragalo (mang, neng, kae, eng) gomme a anage ka seo se diragetše. Se se tlo tswela pele bosasa gore mogwera B le yena a anege kanegelo ya gagwe.
- Abelana** le phaphoši.



DITLHAKA

Ngwala mafoko a mahlano ka mantšu ao a filwego

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba ngwala mafoko a mahlano ba šomiša mantšu a ka mapokisaneng.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 34
10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

Ngwala mafoko a mahlano ka mantšu a ka mapokisaneng. O ka šomiša lentšu le tee gallo ya feto go lefoko. Ngwala mantšu a wlo o a šomitsišego ka phentshela ya mmogo.

dimplo ngwalo ngwaga lengwalo ngwedi

1 2 3 4 5


24 - BEKE 2 - LABORARO



MONGWALO

Mantšu a makopana (mothikitho)

- Latela lenaneo la thuto ya mongwalo go letlakala 9.

LETL 26
10 mets

GO BALA

Tlotlontšu le tshekaseko ya polelo

15 mets

Boeletša o lekole mošomo wa beke ya go feta

Tlotlontšu (letlakal 18)

- Bala dikaratamantšu tša beke ya go feta:

bjale	morago ga moo	mafelelong	ka pejana	mogale
-------	---------------	------------	-----------	--------

- A bale gape, o a hlakantšha ebile o bala ka lebelo.
- Barutwana ba lekola mošongwana wa beke ya go feta wa PMM gomme ba a o phošolla.

Polelo (letlakala 22)

- Lekola o be o swaye dikarabo tša dipotšišo.

Bala

- Barutwana ba balela bagwera temana.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

gomme morago ga feta
ka pelo mafelelong mogale

1 Tholelela mongšu o tlotlontšu mo kanegelo. A mongue o tlotlontšu go feta getse.
2 Tlotlontšu ka lentšu le tlotlontšu la moleba.

Mafelelo o ka a beke
Ka Moforena re ile ya kereng g... ra yo le

LETŠATŠI-KGWEDI

Polelo

Bala mafoko.

E dirogetše ka June 2020.
Ke be ke dulo Madiba Park.
Ye ke toodilo ya bolego bjo nka se tsogego ke bo lebetše.
Leina loko ke Tumi.
Ke be ke na le mengwaga ye seswai.
Ngwala polelo ya mafoko a o go bottago gore --
Ke mang ye o njewiliso toodilo



GO NGWALA

Tshelela go Seisemane

LETL 35
15 mets

Tlotlontšu

- Bolela ka tsela ya go bolela mantšu a dikaratamantšu ka Seisemane. Bula karatalentšu ye nngwe le ye nngwe gomme o bolele lentšu ka Seisemane:

bjale	morago ga moo	mafelelong
ka pejana	mogale	

Lefoko

- Sehlopha se sengwe le se sengwe se tsea lefoko le tee la le ahlaahla le go le fetolela go Seisemane.

- Ngwala mafoko a sehlopha a Seisemane letlapeng.
- Barutwana ba kopolla/ngwala mafoko a Seisemane:

- Leina la ka ke Tumi. Ye ke kanegelo ya bolego bjo nka se tsogego ke bo lebeletše. Se se diragetše ngwageng wa 2020. Ke be ke na le mengwaga ye seswai. Ke be ke duла Madiba Park.

Ngwala

- Barutwana ba feleletša letlakala ka go PMM.
- Lekolang le swaye dikarabo le phaphoši.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu le polelo

Tlotša tafola.

Lentšu la tlotlontšu	Lentšu la Seisemane
then	
after that	
finally	
soon	
hero	

Bala mafoko.

Leina la ka ke Tumi. Ye ke toodilo ya bolego bjo nka se tsogego ke bo lebeletše. Se se diragetše ngwageng wa 2020. Ke be ke na le mengwaga ye seswai. Ke be ke duла Madiba Park.

Ngwala polelo ya mafoko a o go bottago gore --

BEKE 2 - LABORARO - 35




GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Taodišo ka bonoši (e tšwela pele)

Nagana-Abelana

- **Ka bobedi:** Mogwera B o beakanya lefelo la tiragalo (mang, neng, kae, eng) gomme o laodiša seo se diragetšego.
- **Abelana** le phaphoši.

15 mets



DITLHAKA

Feleletša mafoko

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba šomiša mantšu a maleba go feleletša mafoko.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 38

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Šomiša mantšu go feleletša mafoko.

mpšanyana mpša díajana

ngwokong lethabo dimpša

Matome o kitimišwa ke mpša.

Buti o fa _____ dijo.

Bona ba tsena ka _____.

Sefohlego sa Mokgodi se tieše ka _____.

Mosima o hotswa _____.

di kitimišwa mmutla

3B - BEKE 2 - LABONE




MONGWALO

Mantšu a makopana (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya thuto ya Mongwalo go letlakala 9.

LETL 26

10 mets



GO BALA

Go itlwaetša thelelo

Go bala ka bobedi

- Barutwana ba šielana go bala sengwalwa.
- Bea nako ya go bala (motsotso o 1). Ngwala palo ya methaladi yeo e badilwego.
- Boeletšang.

Dipoelo

- Bala sengwalwa le barutwana
- Barutwana ba thala sediko go mantšu ao ba a badilego ka go fošagalwa.
- Ba hlohleletše go itlwaetša go bala dingwalwa ka gae.



GO NGWALA MMOGO

- Pele ga thuto, ngwala mantšu a na nako letlapeng: la mathomo, bjale, morago ga moo, mafelelong.
- Barutwana ba ahlaahlha tšeob a tlo go ngwala ka tšona ba šomiša **Nagana-Bobedi-Abelana**.
- Ngwala mehlala ya mafoko bjalo ka go ngwala mmogo ka ga 'Abelana'. Mohlala:
 - Temana 1: Leina la ka ke Sipho. Nka se tsogego ke lebetše leeto la go ya Gold Reef City. Ke be ke na le mengwaga yeo e šupago. Ke be ke ile le ba lapa lešo.

Go ngwala taodišo

- Temana 2: Re fihlile ka iri ya 10 mesong. Re thomile ka go ya go leotwana le legolo la go dikologa. Bjale re ile ra ya dikoloing.
- **Boeletša dilo tše dingwe tša kanegelo:** tiragalo ya nnene, o bolela ka go šomiša motho wa pele (Ke), e tsebagaditšo ka maleba, ditiragalo di le ka tatelano, go šomišwa le mantšu a nako.
- Barutwana ba thoma go ngwala taodišo ya bona ge go na le nako.

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go itlwaetša thelelo

Bala se gabedi. Na o badile mantšu a makor?

Ke ile ka tsoga mpeteng ka pela gomme ka kitimela phosetšeng. Go be go tierte muši o moso. Muši o be o e tšwa ka feso ga lematsi la phaphoši ya budolelo. Ke ile ka pipa molomo le dinko ka seatla gore muši o se tsene ka moswafong. Ke ile ka kitima o photsa muši ka ya phopheling ya mma moo a bego a robetše le bona. Nna le Sibi re ile ra tsoba mma. Mma o ile a letšetsa 10!!! ka pela. Ke ile ka kitimela lefastereng ka goeletša gore re hwetše thušo ka lentšu la godimo.

I	2
Palo ya mantšu oo ka e badilego	
Palo ya mantšu oo ke segó ka o tsela	

BEKE 2 - LABONE - 39

Leeto leo nka se tsogego ke le lebetše

Temana 1:

Beakanya lefelo la tiragalo Mang ..., neng ..., kae ..., eng

Temana 2: Tatelano ya ditiragalo

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
 - **Go šoma o nnoši:** Letšatsši le legolo (*Kgaolo 3*)

Tšate ya TNI (letlakala 11)

Tšhate ya TNI (letlakala 11)

- Thuša barutwana go tlatša mothaladi wa mafelelo.

kotsi

1. Selo seo se ka go kwešago bohloko.
 2. Selo seo se go thušago.

dihlare

1. Dihlare tše dingwe di kotsi go bana.
 2. Dihlare ka moka di lokile go ka nwewa.

temošo

1. Temošo e go botša ka selo sa kotsi.
 2. Temošo e go botša gore selo se bolokegile.

Tshelela go Seisemane: kotsi (harmful), dihlare (medicine), temošo (warning)

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Matseno

- Opela koša ya setimela ya thuto yeo e fetilego.

Dihlopha

- Arola phaphoši ka dihlopha tše nne.
 - Sehlopha se sengwe le se sengwe se bolela le go itlwaeša go binela koša. Go bina mo e ka ba ga go ya le koša goba e ka ba ga go ekišetša mosepelo wa setimela.

Go binela mmino

30 m/s

Diragatša

- Sehlopha se sengwe le se sengwe se a opela le go binela mmino ka go šielana.

Sekaseka

- Hloholetša ditshwayatshwayo tše botse ka morago ga tiragatšo ye nngwe le ye nngwe.
 - Efa ditshwayatshwayo ka boitšikinyo le go latela mmino, go ba le morethetho le go hlatholla koša.



THUTO YA BOITŠHIDULLO



- Latela tshepetšo ya ditešeñe tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo qo letlakala 25.

Diteišene tša mešonqwana

25 mets



LABOHLANO**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Nagana-Bobedi-Abelana**

- Nagana:** Bolela ka dilo tša go kgahliša tše o ithutilego tšona bekeng ye, kudukudu seo o ithutilego sona ka go dula o bolokegile.
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abelana:** Ke eng se se kaone seo o tlo go se dira gore o bolokege bekeng ye e tlago?

Tshekaseko ya beke

15 mets

**DITLHAKA****Go Bala Mantšu ga go Beelwa Nako**

- Latela tsepetšo ya thuto go letlakala 8.

LETL 41

10 mets

LETSATŠI-KGWEDI

ABC Go Bala Mantšu ga go Beelwa Nako

Bala motsotsa o tee.

mpšonyana	lenti	lešedi	šwolafonya	bolewu
kgomela	sebetia	ntsmolela	ngwoko	ngwokong
Ngapi	dimpda	mpiegelz	sekhwama	nnebelela
letsawai	nkatana	lerose	mpoledisa	ntomile
ngwana	bolweu	ngwoga	letsikangope	bolelo
sehiaga	khunome	dikuru	sekomo	letsaka
nolesa	lefsika	khwelskhwela	khudu	nkadimo
hialefa	ngwana	letsha	bofza	ngwogolo
mongwalo	ngwalela	ditihla	ngwanenyonza	leflega
ngwogolo	mongwadi	hlame	ngwesti	ngokwong

Moputsu wa godimo, mantšu a:


BEKE 2 - LABOHLANO - 41

**MONGWALO****Mafoko a makopana (mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 26

10 mets

**GO BALA****Tshekaseko ya go šoma o nnoši****Bala o arabe dipotšišo**

- Balela phaphoši godimo dingwalwa tša go šoma o nnoši. Gwa latela barutwana ka dipukung tša bona.
- Dumelela barutwana go abelana ka seo ba se akanyago le bagwera.


Ahlaahla dingwalwa

- Na o ratile dingwalwa dife kudukudu? Ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dintlha dife tše mpsha? Mantšu a maswa?

Go swaya

- Bala dikakanyo gomme o swayaswaye feela. Hlokomela gore ke mang yo a kgonago go akanya ka thelelo.

15 mets

**GO NGWALA O NNOŠI**

15 mets

Taodišo: Leeto leo nka se tsogego ke le lebetše

- Ngwala taodišo ya gago ka dipukung tša go ngwalela.
- Ngwala ditemana tše pedi. Šomiša mantšu a go thuša ao a lego letlapeng go go hlahla.
- Šomiša mantšu a nako (a maabane) go laetša tatelano.
- Nyaka:** Kanegelo ye e anegwa ka motho wa mathomo, mabaka a maleba, tlotlontšu le mantšu a go šomišwa gantši a go peletwa gabotse. Hlogotaba e botse, matseno a beakanya lefelo la tiragalo, ditiragalo di latelana gabotse.

Leeto leo nka se tsogego ke le lebetše

Temana 1: Beakanya lefelo la tiragalo:
mang ..., neng ...,
kae ..., eng ...

Temana 2: Tatelano ya ditiragalo.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** Letšatši le legolo (Kgaolo 4)

LETL 42

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI
Letšatši le legolo (Kgaolo 4)

Nso le Bafono re he ne tilloqile ka gore re be ne timsetse. Re ile na bona Bokang. Ke molomone yo mogololo uno re mo testelogo. "Dumelo! Sindi!" o relo. "Bokang! Bokang! Bokang! Bokang! Bokang!" ka kologang yo gogwe ye botse ye mpho. Le ge re be re temsetse, ke ile ka ikwos ke thobiso tsohle tsohle, ke ile ka ikwos ke kologang yo molobedeng.

Ke bokitše Bokang lu tsotse, yeho go lefelo. "O lefelo! Hosa molobedeng ka gona gomme ra tsohle ke tote. Ke ile ke nyakalo le go lo ka lefelo. "O se tsahverengye," gomme ra tsohle. "Mphato wa, tsotse ka kologang go letlakola tsohle efeha re be se so tsotse nomomo yo gogwe. Re le moyo le moyo, tsotse ka kologang go lefelo. Re dirine gora re ihutse dinomoro tša Bommia bu remo. Ke ile ka mimicosa nomomo, tsotse ka kologang go lefelo. Mmo a lefelo Bokang mogogela. Bokang a mesoqo. Bokang a mesoqo. Bokang a mesoqo. A tsotse ka kologang go lefelo. Bokang o likinu Mogo. "Go ma lepula, tsotse ka kologang go lefelo," o relo. "go se totsog! Ebilo ke kwele totsog bukhuk!

42 • BEKE 2 • LABOHLANO

TSEBO YA GO THOMA



Go lekola le go fa dipolo

- Lebelelang matlakala a DBE a beke yeo e fetilego mmogo.
- Barutwana ba a phosolla goba ba a feleletša.

Feleletša Matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo ya Mabokgoni a Bophelo 35, letlakala 6 le 7.
- Puku ya mošomo 1 ya Leleme la Gae – letlakala 11.

Nako ya Puku ya mošomo ya DBE

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 24.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipolo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše di hlokago go thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 3



Tšhilafatšo

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Ithuta tše ntši ka baemedi ba tikologo
- Sekaseka le go hlopha matlakala mo tikologong
- Theeletša le go araba maitemogelo a bona ka tšhilafatšo
- Bala kanegelo ka Noka ya Umgeni go la KZN
- Ithuta go bala tšhatetatelano
- Ithuta dipaterone le go gatiša

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	mothopo	noka	tšhilafala	matamo	phororo
	source	river	polluted	dams	waterfall
Mabokgoni a Bophelo	tšhilafatšo	tšhilafala		didirišwa	
	pollution	litter		materials	

Mafoko

Noka ya go hlweka e na le mehuta ya go fapafapana ya dihlapi le diphedi tše nnyane tša go phela ka meetseng.

DIDIRIŠWA

- Puku ya polelo ya go ngwalela, dikarabo tša mošomo wa go bala o nnoši le mongwalo
- Didirišwa tša bokgabo: pente, dikherayone, pampiri, dipampiri tša pholiserine
- Didirišwa tseo di hlokegago tša mešongwana yeo e kgethilewego ya Thuto ya Boitšidullo
- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela

TEKOLO

Tše o Swaye: Go ngwala o nnoši tšhatetatelano), Tlotlontšu; Mafoko; Mongwalo (Labohlano), dikarabo tša go šoma o nnoši.

Yeo e se go ya Semmušo: Go bala ga go beelwa nako (Labohlano)

Bana ba ka tliša phapano go tikologo

Na o a tseba gore tšhilafatšo ke eng? Na ke se sengwe le se sengwe seo se tšhilafatšago lefase goba go dira gore le se lokele maphelo. Tšhilafatšo e ka senya moyo, naga le meetse tikologong ya rena, gape tšhilafatšo ye kgolo e hlolwa ke batho!

Profenseng ya Kapa Bodikela go la Khayelitsha go na le bana ba go swana le mogale wa tlhokomelo ya tikologo bjalo ka Yola Mgogwana. Bana ba be ba lwantšha tšhilafatšo motseng wa gabobona, dikolong tša gabobona le lefaseng ka bophara.

Ge a be e sa le mosetsananyana, Yola o be a re tikologo e a tlaišega ka gore batho ba be ba sa e hlokomele. O ile a re, "Batho ba senya lefase ka go le tšhilafatša. Ka fao ke ba ruta go hlokomela lefase ka go se tšhilafatše meetse, moyo le go lahlela matlakala ditseleng."

Mathomong, lapa labo le be le sa kwešiše gore ke ka lebaka la eng a na le šedi ya tikologo, eupša bjale ba a mo thekga. Ba dumelana le gore batho ba swanetše go fetoša dikgopololo tša bona gomme ba hlokomele lefase. Ba phela ba re, "Sifuna ichange" [Re nyaka phetogo].

O ile a ikamanya le sehlopha seo se bitšwago Eco Warriors sekolong sa gabo gomme a thoma go ithuta ka tšhilafatšo le phetogo ya tlelaemete. Ke moka a thoma go botša setšhaba sa gabo ka go hlwekiša mebila ya kgauswi le bona, tsela ya go bjala merogo le go šomiša meetse le motlakase gabotse gore batho ka moka ba kgone go di hwetša.

Mesong ye mengwe le ye mengwe ge a eya sekolong, o rwala mokotlana o moso gomme a topa matlakala. O kgoboketša mabotlelo a polasetiki le diphuthelwana tša ditšhipisi le malekere gomme ba di fetoša ditena tša go šireletša tikologo sekolong sa gabo.

Ngwageng wa 2019, ge a na le mengwaga ye 11, o ile a thuša go eta pele mogwanto wa go ipelaetša ka tša tikologo. Yena le makgolokgolo a baswa ba ile ba gwantela meagong ya Palamente go la Kapa. O ile a fa pego yeo e ilego ya hlohlala Mopresidente Ramaphosa le mmušo gore ba tšee matsapa a go fedisa tšhilafatšo le go fedisa phetogo ya tlelaemete. O be a swere phousetara yeo e bego e re, "Batho ba swanetše go fetoga gore ba fedisa phetogo ya tlelaemete!"

Yola o nyaka go ba ramolao ge a gola gore a lwele ditokelo tša bahlaki gore ba be le meetse ao a lekanetšego a go hlweka, moyo wa go hlweka le naga yeo ba ka dulago go yona.

Mafelelong a beke ye o ka bala ka bagale ba bangwe ba Eco Warriors ba go swana le Yola.





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o dirile eng mafelelong a beke? Na o ikwele bjang ka dilo tseo o di dirilego?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago ka mafelelo a gago a beke le gore o ikwele bjang.

Abelana:

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotara ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota tseo o di lemogago ka pukung ya gago.

Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo (*ba tle le eng, mediro ye bohlokwa, bj.bj.*)



DITLHAKA

Feleletša phasele ya mantšu

- Barutwana ba ithuta mantšu a modumo **hlw**.
- Ba feleletša feleletša phasele ya mantšu ka gare ga diPMM tša bona.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 51

10 mets



MONGWALO

Dinomoro (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 50

10 mets



GO BALA

Morutiši o balela godimo

Pele ga go bala

- Tsebagatša hlogotaba ya tšhilafalo:
 - Na o a tseba gore tšhilafatšo ke eng? Na o ka fa mehuta ya tšhilafatšo?
 - Na ke mang yoo o naganago gore a ka fedisa tšhilafatšo?
- Efa mohola wa go theeletša: Theeletša go tseba ka morutwana wa moswa yo a lekago go fedisa tšhilafatšo.

Balela barutwana dingwalwa

Morago ga go bala

- Na gagabo Yola ke kae?
- Na o dira eng go šireletša tikologo?
- Ke ka lebaka la eng a bitšwa Eco Warrior (Mogale go tša tlhokomelo ya tikologo)
- Na ke eng se bohlokwa seo a se dirilego go fihla gabjale?

PM
LETL 51

15 mets



EFAL

- Ruta thuto go tšwa go lenaneo la gago la EFAL.

15 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 52

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala mafoko

Hlokomela o se ke wa metša thapo yeo ya perekisi.

Re kgele ditamati ka serapaneng.

Matome o ya kerekeng ka LaMorena.

Re dirile dintlo tša dikhotepolisi ka phapoliši.

Na Matome o ya neng kerekeng?

52 • BEKE 3 • MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Tsebagatša kgopololo

- Na go na le matlakala a mantši moo o dulago gona? Na o nagana gore se se hlolwa ke eng?

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o tseba eng ka mehuta ya matlakala ao o a bonago moo o dulago gona? A hlotšwe bjang
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

Tšhilafatšo

Go ngwala mmogo: Tšhate ya TNI

- Ngwala tše barutwana ba di filego mothaling wa 1 wa tšhate ya TNI letlapeng.
- Botšiša: Na o ka rata go ithuta eng ka ga tšhilafatšo bekeng ye? Ngwala se mothaling wa 2.
- Barutwana ba kgetha selo se tee go tšwa mothaling o mongwe le o mongwe gomme ba se ngwalollela ka go ditšhate tša TNI.

LETL 53

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tšhilafatšo

Seo ke se Tsebago

Seo ke Nyakago go se tselou

Seo ke Ethulilego sona

Beke 3

Beke 4

BEKE 3 • MOŠUPOLOGO • 53

BOKGABO BJA GO BONWA



Dipaterone tša tlhago

- Hlaloša gore dipaterone ke methaladi, dibopego goba mebala yeo e boeleditšwego gantši go dira selo seo se ka kgahlago mahlo.
- Gopotša barutwana gore ba šomiša dipaterone ge ba ithuta mongwalo.
- Bj.bj Tlhago e tletše ka dipaterone. Kgopela barutwana gore ba nagane ka dipaterone tša tlhago tše ba di tsebago, mohlala; dipaterone tša diphego tša serurubele, marontho go podilekgwana.

Go dira dipaterone

Lebelela diswantšho ka šedi

- Tše ka moka ke dipaterone tša tlhago.
- Akanya gore paterone ye nngwe le ye nngwe ke karolo ya eng.
- Na o rata paterone efe kudukudu?

Kahlaahlo ya phaphoši

- Na ke dipaterone dife tše di šomišitšego methaladi? Dibopego? Mebala?
- Na o nagana ka paterone efe ye nngwe ya tlhago?

Thala dipaterone mo ditšhikeng tša letlakala – tše e ka ba dipaterone dife goba dife tša go boeletšwa mohlala, dithalwa, manyokanyoka, marontho bj.bj.

LETL 54

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go dira dipaterone

Dipaterone di gošai Paterone e drilwa ka methaladi, dibopego goba mebala go se boekilewa.

Lebelela dipaterone tše tša tlhago gomme o akanya gore ke eng.

Šomiša methaladi, dibopego le mebala go dira paterone mo letlakaleng le.

54 • BEKE 3 • MOŠUPOLOGO

THUTO YA BOITŠHIDULLO

Matseno



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 25.

30 mets



LABOBEDI**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Nanaga-Bobedi-Abelana**

- Nagana:** Na o raloka kae goba o hlwa le bagwera ba gago kae? Na ke lefelo la go hlweka, le bolekegile? Ke ka lebaka la eng?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago ka lefelo leo o ralokago go lona.
- Abelana** le phaphoši.
- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo. Dira temogo ya moo barutwana ba phaphoši ya gago ba ralokelago gona thutong ya bosasa.

Moo re ralokago gona**15 mets****DITLHAKA****Hlahlamolla ditlhaka o ngwale mantšu gabotse**

- Barutwana ba itlaetša mantšu a modumo **hlw**.
- Ba hlahlamolla ditlhaka ba be ba ngwala mantšu gabotse ka gare ga diPM.
- Lekolang le swaye mmogo.

**MONGWALO****Dinomoro(mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.


LETL 55**10 mets**

LETL 55

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale mantšu gabotse

1	tseka	katse
2	šamp	
3	dingwe	
4	leetetšh	
5	hlwrae	
6	kgwalera	
7	khaerew	
8	nyaweid	

BEKE 3 • LABOBEDI • 55

LETL 50**10 mets****GO BALA MMOGO****Kwešišo****Pele ga go bala**

- Balang le ahlahleleng hlogotaba ka boripana.
- Bala temana ya matseno go letlakala 44. Bontša gore se e tlo ba kanegelo ya nnete (Ya go se be ya maithomelo).
- Ke mang a ilego a ya KZN (kgokagantša le maitemogelo a barutwana).

LETL 44-49**15 mets**

- Ema o hlaloše mantšu a maswa goba dikgopolo ge di le gona, mohlala, o šomiša diswanšho goba mahlalosetšagotee.
- Dumelela morutwana o tee go araba potšišo mafelelong a letlakala.

Morago ga go bala

- Na o ithutile eng ka noka ye e kgolo?
- Na o kile wa bona noka? (Kae le gona neng?)

Noka ya Umgeni

Di noka ya Umgeni dihleng go ya leweteng. Di etša dihleng tše dikotekete di feta dihleng le dipoliso. Ka dinoko tše dinore dihleng di a tshilafola ge di le leeteng la tšona ka go ya leweteng. Tlhare ye e loetla leeto la noka ye ringue ya Afrika Borwa. Ke noka ya Umgeni go ka Kwešišo-Natala.

44 • BEKE 3

**MONGWALO****Kwešišo****Dipotšišo**

- Ela maswao a mararo hlako.
- Hlaloše gore beke ye dipotšišo ka moka di ka arabja ka go lebelela **tšhatetatelano**, ka gore e akaretša goba go nolofatša sengwalwa.

LETL 56**15 mets**

LETL 56

Kwešišo

Bala Leeto la noka ya Umgeni.

- No konegelo ye ka ya nnate goba ka ya maithomelo?
- No noka ya Umgeni e thoma kae?
- No e ya leweteng lefie?
- Ngwala leina la diphoron tše noka ya Umgeni.
- Ngwala maina a matomo a mararo a ka noking ya Umgeni.

0 nnoši

- No ka rota go leka popodi efe ya ko meetseng?

56 • BEKE 3 • LABOBEDI

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
 - **Go šoma o nnoši:** Greta Thunberg

TSEBO YA GO THOMA



Hlokomela: Ge sekolo sa geno se na le Khiti ya Saentshe, legatong la mošongwana wo go ka ithutwa ka meetse. *Šomiša khiti ya Saentshe* go ithuta ka sampolo ya meetse a manyane a go tšwa letangwaneng, qoba moedinga.

Ahlaahla

- Na tšhilafatšo ke eng? E tšwa kae?
 - Na o ka hwetša kae matlakala
 - Ke ka lebaka la eng batho ba tšhilafatša?

Bala o dire

- Ahlaahla ka lentšu le **selo** (selo se senqwe le se senqwe seo

Tloša matlakala

se tšeago sekgoba) le
sedirišwa (dilo tšeо selo
se dirwago ka tšona)

- Ahlaahla mehuta ya go fapafapana ya matlakala sekolong.
 - Barutwana ba tlo ya ka ntle lepatlelong gomme ba topa matlakala (ka dihlopha) nakong yeo e ka bago metsotso ye 10. Efa sehlopha se sengwe le se sengwe mokotla wa go tšhela matlakala ka go wona le dilo tša go šireletša diatla tša bona.
 - Hlaloša gore thali ke eng .
 - Barutwana ba topa matlakala qomme ba swaya tafola ya bona.

BOKGABO BJA GO BONWA



Ahlaahla

- Hlaloša gore go dira dikgatišo ke tsela ya ka pejana ya go šomiša dibopego go dira dipaterone.
 - Kgatišo ke paterone yeo e boeleditšwego yeo e ka dirwago ka go šomiša sedirišwa seo se ennweego ka go pente sa tlotšwa pampiring.

Mošongwana

- Efa barutwana ka moka sedirišwa sa

Go gatiša

30 mets

tlhago, mohlala, letlakala, letšoba, leswikana,
sekgamathi- dibopego tša go kgahliša le
ditšika go dira dikgatišo tša go kgahliša –
le pente ye koto go bokagodimo bja
phaphathi go swana le ka gare ga therei ya
pholiserine.

- Gatelela selo sa gago ka penteng gore pente e khupetše bokagodimo bja sedirišwa.
 - Bea sedirišwa ka thokong ya go ba le pente letlakaleng la go hlweka. Gatelela.
 - Emiša sedirišwa pampiring gomme o boeletše.

Laetša o ahlaahle

- Ahlaahla gore go a hloka gala gore o boeletše pente go kgatišo ye nngwe le ye nnqwe qoba o ka dira ‘kgatišo ya morithi’ka pente ye nnvane.

THUTO YA BOITŠHIDULLO



- Latela tshepetšo ya ditešene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšibidullo go lotlakala 25

Diteišene tša mešongwana

25 m/s



LABORARO**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Nagana-Bobedi-Abelana**

- Nagana:** Na o ka dira bjang gore lefelo la gago la go ralokela le hlwekiša le be le bookege? (go ba le setšheladitlakala, go topa matlakala, go topa mantle a dimpsa ka go šomiša polasetiki, bj.bj.)
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši. Ebang le

15 mets



kahlaahlo ka bophara. Dintilha tše di tla gatelewago: Go hlwekiša lefelo le tee ga se gwa swanela go tšhilafatša le lengwe, matlakala a swanetše go lahlwa ka maikarabelo, go thibela tšhilafatšo go bohlokwa go swana le go tloša matlakala.

- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo.

**DITLHAKA****Ngwala malatodi a mantšu a:**

- Barutwana ba ithuta mantšu a modumo **šw**.
- Ba ngwala malatodi a mantšu ao a filwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 59

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala malatodi a mantšu a

- Tate o rata go nwo teye ya go **tongia**.
Tate o rata go nwo teye ya go **fisa**.
- Morutši o **tswalela** leboto la phaposi.
Morutši o _____ leboto la phaposi.
- Lesedi ke motho wa go rata go **Bolela**.
Lesedi ke motho wa go rata go _____.
- O se ke wa **phatlakala** ditlakala tše.
O se ke wa _____ ditlakala tše.
- Motome ke lesogana la go **rebole** ka pela.
Motome ke lesogana la go _____ ka pela.
- No ke mong wa go **phetha** diaporao tše?
No ke mong wa go _____ diaporao tše?


BEKE 3 • LABORARO • 59

**MONGWALO****Dinomoro (Mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 50

10 mets

**GO BALA MMOGO****Tlotlontšu****Mantšu a tlotlontšu**

- Laetša o bale mantšu a tlotlontšu a beke ye letlapeng goba go dikaratamantšu:

mothopo	noka	tšhilafala	matamo	phororo
---------	------	------------	--------	---------

Go bala mmogo

- Bala le barutwana kanegelo gape.
- **Go nyaka lentšu:** Ge o bala barutwana ba lemoga mantšu a tlotlontšu ka go sengwalwa sa PMM. Ba a thalelela goba go dira sediko go lentšu le leswa. Mantšu a mangwe a tšwelela gabedi sengwalweng.

Barutwana ba hlopha dikaratamantšu go ya ka tatelano ya dialfabeto.

LETL
44-49

15 mets

Noka ya Umgeni

Dinika dia go tlwia dthobeng go ya leweteng. Di elka dikilometra tše diketekete di feta diotorpo le diplasa. Ka dinika tše dirigwe tše diketekete di feta diotorpo le diplasa. Tlhobeng ye e kaela tše diketekete di feta diotorpo le diplasa. Noka ya Umgeni go lo Kwezulu-Natala.

44 • BEKE 3

**MONGWALO****Tlotlontšu****Bomolomo**

- Ithute tatelano ya ditlhaka. Ge e le gore go na le sengwalwa sa ditlhaka, šomišang sona.
- Dirang mešongwana ya ka go PMM ka bomolomo.

Ngwala

- Feleletša mešongwa ka go PMM. Lekola o be o phošolle.
- Barutwana ba kopolla mantšu a mahlano a tlotlontšu ka go Dipukuntšu tša bona.

Laetša dikaratamantšu tša tlotlontšu go Leboto la Mantšu.

LETL 60

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

mothopo	tšhilafala	noka	phororo
---------	------------	------	---------

- Thalelela mantšu a tlotlontšu mo kanegeleng. A mangwe a tlwia gondi go feta a mangwe.
- Tlotlontšu a maloba a tlwia go ya leweteng. Mo tseling go na le _____ a moraro. _____ tše telefe le diotorpo. Noka e rwala ditlhaka leetong la yona gamme ya _____.
- Ngwala mantšu a tlotlontšu ka tatelano ya ditlhaka.

60 • BEKE 3 • LABORARO

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E & A
- Go Šoma o Nnoši:** Ayakha Malithafa



LETL 61
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ayakha Melithafa

Ayakha Melithafa a bengentiver go la Eritrea River. Igouwasi le toringo kgolo ya Kopja. Mimpogive a be e lo moloko, feello komolelo e ile ya dira gore go lpolo dimella go se be bonolo. Ayakha o ile o nyakidisa gore ke ko lebaka lo eng se dirego. O ile o nhutha gore ke ko lebaka lo eng se dirego. Ayakha o ile o nhutha gore ke ko lebaka lo eng se dirego. Ayakha o ile o nhutha gore ke ko lebaka lo eng se dirego.

1. Na o hweditsi eng ka photoga ya teleomete? Ngwala mofoko a 2-3.

2. Molomo wa gore: Nyukilida go ya pele ka go byala merogo.

BEKE 3 • LABORARO • 61

TSEBO YA GO THOMA



Na o hweditše matlakala afe?

Sekaseka o ahlaahle

- Lebelela tafola yeo barutwana ba e thadilego letšatšing la go feta.
- Sekaseka dipolo gomme o dire tafola ka palomoka ya mohuta o mongwe le o mongwe wa didirišwa tše di kgobokeditšwego ke phaphoši ka moka.
- Ahlaahla gore didirišwa tše dintši di hweditšwe kae?
- Ahlaahla gore ke ka lebaka la eng didirišwa tše di be di le fase, mohlala, ga go na le ditšela matlakala, go tšwafa, bj.bj.
- Ahlaahla maano a go thibela tšhilafatšo.

Araba dipotšišo

- Barutwana ba feleletša mošongwana wa PMM.

LETL 62
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Na o hweditše matlakala afe?

Šomia tafola yeo o dirilego moabane go aruba dipotšišo.

1. Na ke sedrišwa sefe seo a o hweditše gomši?
tše dintši?
tše nnyone?

2. Na o hweditše matlakala o mantiš-kae?

3. Na o nngama gore ke ko lebaka lo eng go be go na le matlakala o mantiš-mosi?

4. Na ke mothata afe oo o Nolwago ke matlakala oo a lego lefelang la borakalek?

62 • BEKE 3 • LABORARO

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Lokiša

- Ahlaahla mehuta ya go fapafapana ya tšhilafatšo yeo o ithutilego ka yona.
- Ahlaahla gore barutwana ba ikwa bjang ka mohuta o mongwe le o mongwe, mohlala, monkgo wa matlakala, go bona tšhilafatšo ya mabopong, go ikwa o kgangwa ke muši, go sepela tseleng ya ditšila, bj.bj.

Dihlopha

- Barutwana ba šoma ka dihlophana tše tshela.
- Akanyang: Na o ka itšikinya bjang go laetša maikutlo a gago go mehuta ya go fapafapana ya tšhilafatšo?
- Kgethang maikutlo a matee gomme le hlame molokoloko wa boitšikinyo bja go bontšha gore o ikwa bjang – bonnyane bja mesepelo e tshela ya magato a go fapafapana (godimo, magareng, fase, bj.bj.)
- Barutwana ba lokiša le go itlwaetša tatelano ya boitšikinyo.

Hlama lefoko la boitšikinyo

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteišene tša mešongwana

25 mets

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.



LABONE



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

- Nagana:** Na re ka dira eng gore phaphoši ya ren a le moo re ralokelago gona go hlweke le go boleka?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši: Ahlaahlang go tselela le go ngwala dintlha tša dilo tše di tlo go dirwa letlapeng, mohlala, go kgopela hlogo ya sekolo mekotla ya go tshela matlakala le ya tše di ka dirišwago gape. Sehlopha se tee ka letšatši se šala metsotsotso

Go hlwekiša sekolo sa ren a

- 15 mets
- 
- ye 5 ka morago ga nako ya go khutša gomme sa hlwekiša lepatelo la go ralokela. Sehlopha se sengwe se hlwekiša phaphoši mafelelong a letšatši. Mekotla ya ditšhila e išwa go ditšhelamatlakala letšatši le lengwe le lengwe. Matlakala a go dirišwa gape a bewa ka mokotleng wa wona, bj.bj. Šomiša puku ya gago go rekhotra ditemogo.



DITLHAKA

Ngwala mafoko a mabedi ka lentšu le lengwe le lengwe

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša mošomo ka gare ga diPMM.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Dinomoro (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša mongwalo go letlakala 9.



GO BALA MMOGO

Tsebagatša lefoko

- Bala lefoko letlapeng.
- Nyaka lebaka (lebaka la bjale la go se be le nako) gomme o hlaloše gore le šomišwa ka dingwalwa tše e se go tša maithomelo, tša dintlha tša nnete.
- Barutwana ba hwetša lefoko le go le thalelela sengwalweng ka go PMM letlakala 47.

Polelo

Kopantšha mafoko

- Ikgakolle gore lefoko ke eng. Hlaloša gore makopanyi ke eng, goba mantšu a go kopantšha.
- Ngwala *le, efela, ka lebaka la gore* letlapeng. Hlaloša phapano ya ditlhalošo.
- Hlaloša gore go šomiša makopanyi go thibela poeletšo, go hlama mafoko a matelele, mohlala, gore o fapantšhe botelele, le go ngwala gabotse ka thelelo.
- Thuša barutwana go kopantšha mafoko ka bomolomo.

LETL 63

10 mets

ABC LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

diengwana

hlwekiša

setimelo

hlwore

LETL 63

10 mets

LETL 63

10 mets

LETL 50

10 mets

lesome lesometee
lesomehedi lesome

LETL 50

10 mets

Noka ya go hlweka e na le mehuta ya go fapafapana ya dihlapi le diphedi tše nnyane.



GO NGWALA

Polelo

Ngwala

- Feleletša letlakala la PMM.
- Barutwana ba bangwe ba balela mafoko a bona godimo.

15 mets

LETL 64

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Polelo

Kopantšha mafoko a mabedi o šomiša lentšu la ko malakaneng. Mantšu a go kotofatšwa a se ke a boefetšwa. Dithhilo le dikhemikhole di bolaga bontši bja dihlapi le diphedi tie nnyane. (oblik) Dithhilo le dikhemikhole di bolaga bontši bja dihlapi le diphedi tie nnyane.

Re re noka ya Umgeni ke noka ya go tihlofola. (ka lebuka le gore)

Noka ya Umgeni e na le ditlhilo le dikhemikhole ka gore go gona.

LETL 64

15 mets

LETL 64

15 mets

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- Go šoma o nnoši:** Robert Mazibuko

LETL 65
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Robert Mazibuko



Robert Mazibuko o fedilile bophelo bja gogwe bijo bontle o ruta batho go hlokomela tlokoqo go la Kavzulu-Natala. O le a ba ruta go epo mokore le go o tšotla ka mobu le dimontha-mobu go temba. O le a ba ruta go tšotla ka mobu le dimontha-mobu go temba. Ge nako e eyo, ge le gore di-a nolediwa, se se diru mobu wa go nona wo o thulungo meroqo go mela. Robert Mazibuko o be o britsa, modla, go mona givha go ihatlo.

Ngwolo seo o se tsabago ka go bjalo meroqo. Ngwolo mafoko a-2-3.

Molomo wa go: Nyokilida bohlokwala bja go bjalo merohe.

BEKE 3 - LABONE • 65

TSEBO YA GO THOMA



Tšhate ya TNI (PMM letlakala 53)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

Tshekaseko ya kgopolo

30 mets

Menwana ya mogogorupa godimo/menwana ya mogogorupa fase

- Emišetša karatamantšu ya maleme a mabedi ya lentšu le lengwe le lengwe godimo gomme o botšiše dipotšišo.

tšhilafatšo

- Tšhilafatšo ga e hlolwe ke batho.
- Tšhilafatšo e ntšintši e hlolwa ke batho.
- Tšhilafatšo e hlola phetogo ya tlelaemete.

matlakala

- Matlakala ke ditšhila tše di lego mo go sa swanelago.
- Matlakala a goka magotlo, dintšhi, menang, yeo di hlolago malwetši.
- Ga go thuše ge re lahlela matlakala mo go gongwe le mo gongwe.

didirišwa

- Didirišwa ke dilo tše o ka di swarago tše dilo di dirwago ka tšona.
- Matlakala a dirilwe ka didirišwa.
- Ditšhilafatšo ka moka di didrilwe ke didirišwa tše o ka di swarago.

Tshelela go Seisemané: tšhilafatšo (pollution), tšhilafala (litter), didirišwa (materials)

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Tatelano ya boitšikinyo (e tšwela pele)

Diragatša

- Ka dihlopha, barutwana ba diragatša telano ya bona ya boitšikinyo.
- Phaphoši e phopholetša gore seemo sa bona sa tšhilafatšo ke sefe.

Sekaseka

- Tišeletša sehlopha se sengwe le se sengwe.

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana tša Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.

25 mets






GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekaseko
ya beke

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o nagana bjang, o ikwa bjang goba o dira eng ge o ithutile ka tšhilafalo bekeng ye?
- Ka bobedi:** Abelana le mogwera.
- Abelana** le phaphoši.
- Gatelela gore le ge tšhilafatšo e hlolwa ke dilo tše re ka se di laolego (difaporiki, bj.bj.) go na le dilo tše ka moka re ka di dirago ka tšhilafatšo, mohlala, go bjala mehlare, go tloša matlakala, go hlalošetša batho ka phetogo ya tlelaemete.



DITLHAKA

Piletšo

- Latela tshepetšo ya Piletšo go letlakala 8.

Mantšu:

- lehlwa
- sehlwaseeme

Mafoko:

- Lehono go kwagala mašata ka sekolong sa rena.
- Ledile ke moithuti yo hlwahlwa wa go ratega.
- Mpšanyana ye e a kgahliša, ke e rata kudu.



MONGWALO

Dinomoro (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.


LETL 66

10 mets



15 mets

LABOHLANO



GO BALA


Tshekaseko ya go šoma o nnoši

Bala o arabe dipotšišo

- Balela phaphoši sengwalwa sa beke ye sa go šoma o nnoši godimo. Gwa latela barutwana ka dipukung tša bona.
- Tše ka moka di ka ga batho bao ba belaelago ka tikologo.
- Na o ipshinne ka sefe kudukudu? Ke ka lebaka la eng?

Go swaya

- Tše o ngwale ditlhaka tša mathomo tša leina la gago goba o dire tshwayotshwayo ya kakaretšo go dikarabo tša morutwana.



GO NGWALA O NNOŠI

Tshepetšo

15 mets

- Barutwana ba ngwala ka tshepetšo yeo ba e tlwaetšego.
- O ka** kgetha tshepetšo, goba barutwana ba ikgethela (Ka moo ke pakago mokotla wa ka wa sekolo; Ka moo ke dirago dijo tša go ja sekolong; Ka moo ke alolago mpete wa ka) O ka kgetha selo seo se kgokagantšitšwego le mešongwana yeo ba e dirilego bekeng, mohlala, Ka moo ke dirilego paterone ya ka ya bokgabo (e kgokagantšitšwe le mošomo wa bokgabo; Ka tsela yeo ke hlwekišitšego lefelo leo ke ralokelago go lona (bomolomo).
- Nyaka:** Tatelano ya go kwešišega, dintlha, temogo ye botse.

**Ka moo ke phuthago
mokotla wa ka wa sekolo**

- Ke lekola mokotlana wa ka wa diphentshele.
- Ke lokela mokotlana wa ka wa diphentshele ka mokotleng wa ka.
- Ke lokela borokgo bja ka bjo bokopana bja Thuto ya Boitšhidullo ka mokotleng wa ka.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** Wangari Maathai

LETL 67
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Wangari Maathai

Wangari Maathai o tšo Kenya. Ge e be a so le yo monyonego o be a dudu poloseng. O be a nnoši o be a tšo. O be a nota le go ihluto. Ge o fetla sekolo o ile o ihlutole tša temo. O ile o be a Mopupfesera gompho. (Bosodi ba hongwe ba Kenya ba ile ba mmotša gore ga le sa le bonola go hawela. Bokwane ba hongwe ba Kenya ba ile ba lqala menyo ya bona mobung. Telengir a ile o be a dipex tša mohlala. Bokwane ba hongwe ba Kenya ba ile ba lqala methlere. Wlongor o be a tshebo gore mohlala o loketša mohlala. Bokwane ba hongwe ba Kenya ba ile ba mohlala le mohlala. Bokwane ba hongwe ba Kenya ba ile ba mohlala le mohlala. Porofeso Maathai o ile a hawela sefikile sa go tshwa ko mohlomo wa gogole. Porofeso Maathai o ile a hawela Nobel Prize. E le o le mohlako wa go thopo sefikile se.

No a negomo gore le ka lebaka lo eng Porofeso Maathai a thopile sefakha wa Nobel Peace Prize?

BEKE 3 • LABOHLANO • 67

TSEBO YA GO THOMA

Nako ya Puku ya mošomo ya DBE

Go lekola le go fa dipolo

- Lebelelang matlakala a Puku ya mošomo ya DBE a beke ya go feta mmogo.
- Barutwana ba a phosolla goba go feleletša.

Feleletša matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Mabokgoni a Bophelo 2 Letlakala la go šomela 36 Tšhilafatšo, matlakala 8–9.
- Puku ya Mošomo ya Leleme la Gae – letlakala 15.

30 mets

Mphato wa 3

Mabokgoni a Bophelo ka SEPEDI
Puku ya 2
kotara ya 3, 4

SEPEDI LELEME LA GAE

Phaposi:

Leima: Phaposi: basic education GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteše tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 25.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipolo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše di hlokago go thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 4



Tšhilafatšo

DIPOLEO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Keteka letšatši la go bjala mehlare, ba ithuta ka mehlare yeo e hlolegilego Afrika Borwa.
- Bala le go kwešiša bohlokwa bja mehlare go tikologo.
- Ithuta ka tsela ya go bjala mohlare.
- Theeletša nonwane ya seAfrika ya go bolela ka mohlare.
- Dira tšhatetatelano ka sengwalwa.
- Dira poloko ya kgatišo.
- Penta seswantšho sa Letšatši la go bjala mehlare.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	mothopo	noka	tšhilafala	matamo	phororo
	source	river	polluted	dams	waterfall
Mabokgoni a Bophelo	Letšatši la go bjala mehlare		phetogo ya tlelaemete		sethokgwa
	Arbor Day		climate change		forest

Mafoko

Noka ya go hlweka e na le mehuta ya go fapafapana ya dihlapi le diphedi tše nnyane.

DIDIRIŠWA

- Didirišwa tša bokgabo: pente ye koto; ditherei tša pholiseterine, khatepoto ye koto ya go lahlwa, wulu ye koto goba thapo, dikero, diphentshele, pampiri ya A3 le A4 ya go gatiša le go penta
- Ditlabakelo tše di nyakegago tša mešongwana ye e kgethilwego ya Thuto ya Boitšhidullo
- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela

TEKOLO

Tšea o swaye: Mongwalo

Yeo e se go ya Semmušo: Piletšo, kwešišo (tšhatetatelano), nako ya go itlwaetša thelelo, mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo

Mešongwana ya Tekolo ya Semmušo

Labohlamo	Tekolo 1 ya Go Ngwala: Tšhatetatelano	TIRIŠO	PM letl 72
-----------	---------------------------------------	--------	------------

Nonwane ya Afrika: Mohlare wa dienywa

Kgalekgale mono Afrika diphoofolo di ile tša kwa ka mohlare wa mehlolo. Di kwele gore mehuta ka moka ya dienywa di ba gona mohlareng wo: phaeneapole, diapole, dinamune, dipanana, le tše dingwe. Di be di tseba gore go enywa mohuta o tee wa dienywa mohlareng o mongwe le o mongwe, ka fao di be di tseba gore wo o na le mehlolo.


Kgoši Tau o ile a bitša kopano gomme a re, "Ke mang yo a ka yago a nyaka mohlare wo gomme a tle a re iše go wona?" O swanetše go gopola tsela yeo o tšeago ka yona".

Phukubje ya re, "Ke tla ya, ke na le lebelo." E ile ya kgatha ka lebelo ka sethokgweng sa Afrika go fihlela e hwetša mohlare. O be o entšwe dienywa. E be e thabile kudu gomme ya ja namune ya thoma go kgatha e boela morago. E ile ya gopola tsela yeo e putlilego ka yona. Efela ... ijoo wena, ge e le kgauswi le go fihla mo go lego kopano ya diphoofolo, e ile ya bona kgabutlane ya ka maswikeng e kitima ka sethokgweng. Ya lebala dilo ka moka, ya kitimiša kgabutlane yela go fihlela e timelela ka mokoting. E ile ya boela lefelong la kopano gomme ya lemoga gore e be e šeditše mmutla moo e lego gore e lebetše le tsela. Diphoofolo di ile tša nyama.

Pitsi ya re, "Nna ke tla ya. Ke na le lebelo go swana le phukubje." e ile ya tshela ka gare ga sethokgweng sa Afrika gomme mafelelong ya hwetša mohlare. O be o entšwe dienywa. E be e thabile kudu ya ja panana gomme ya boela morago e tshelatshela. E ile ya gopola tsela. Efela ... ijoo. ge e le kgauswi le go fihla mo go lego kopano ya diphoofolo, e ile ya bona bjang bjo botalatala, bjo bobosana. Ya lebala dilo ka moka, ya thoma go fula go fihlela e fetša bjang ka moka. E ile ya boela lefelo la kopano ya diphoofolo gomme ya lemoga gore e be e šeditše bjang moo e lego gore e lebetše tsela. Diphoofolo di ile tša nyama.

Bjale khudu e ile ya bolela. "Ke tla ya, ke a tseba gore ke a nanya efela ke a tshephagala." E ila ya sepela ka go nanya ka sethokgweng sa Afrika gomme mafelelong ya hwetša mohlare. O be o entšwe dienywa. Ga se ya ka ya ja dienywa eupša ya sokologa ya thoma go sepela. E ile ya gopola tsela. Ga se ya ka ya ema. Ge e fihla lefelong la kopano la diphoofolo, ya botša Kgoši Tau le diphoofolo tše dingwe gore di fihle bjang go mohlare wa mehlolo.

Dipoofolo di ile tša ya ka moka gomme tša ja dienywa tša mehutahuta. Khudu e ile ya thuša kudu.



MOŠUPOLOGO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega? Na o dirile eng mafelelong a beke?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago ditaba tša gago. Fetolanang ka botho.

Abelana:

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba le phaphoši
- Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota tše o di lemogago ka pukung ya gago

Lokiša barutwana beke pele ga sekolo (gore ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego, bj.bj.).



DITLHAKA

Nyaka mantšu

LETL 69

10 mets

ABC DATE									
Nyaka mantšu									
n	t	s	o	g	e	l	e	i	a
n	t	s	o	k	o	t	s	a	n
t	s	e	e	l	a	n	a	m	t
o	o	l	e	b	e	n	l	o	s
m	l	e	e	b	a	y	e	l	e
a	a	s	i	a	i	a	l	e	i
n	t	s	e	b	i	l	e	i	s
n	t	s	o	t	a	a	a	a	a

BEKE 4 • MOŠUPOLOGO • 64



MONGWALO

Mafelo le matšatši (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 68

10 mets

Mongwalo									
x	a	a	a	a	a	a	a	a	a
x	Afrika	Borwa							
x	Limpopo	Jauteng							
x	Raha	Bodikela							
x	Bchlabela	Lebowa							
x	La	Morena							
x	Macmehlano								
x	Macupholgo								
x	Labobedi	Laborato							
x	Labone	Labochlano							
x	Hlakibelo	Labone							

68 - BEKE 4



GO BALA

Morutiši o balela godimo

Pele ga go bala

- Na nonwane ke eng? (kanegelo yeo e go rutago se sengwe).
- Na o ile wa kwa dinonwane dife?
- Hlaloša mohola wa go theeletša: A re bone gore nonwane ye e tla re ruta eng.

Balela barutwana sengwalwa

Morago ga go bala

- Na nonwane e lekile go re ruta eng?

PM
LETL 63


15 mets



EFAL

15 mets

- Ruta thuto go tšwa go lenaneo la gago la EFAL





GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA

- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko



LETL 70

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala ma foko

Dikatse de thuša ka go balaya magotša.



Mpša ye e bonagala e le ye šoro kudu.



Mokgadi o sepela ka go nanja bjalo ka khudu.



Kwena ke phofofola ya ka meetseng.



Na Mokgadi o sepela bjalo ka eng?

70 • BEKE 4 • MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Nagana ka mohlare wo o lego kgauswi le ga geno.
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago ka mohlare wo- bogolo bja wona, mmala, dienywa, b.bj.
- Abelana** le phaphosi.

Bala o ahlaahle

- Botšiša: Ke ka lebaka la eng re swanetše go bjala mehlare?

Letšatši la go bjala mehlare

LETL 71

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Letšatši la go bjala mehlare

Letšatši la go bjala mehlare le ketšekwe bekeng ya mehlare. Letšatši la go bjala mehlare ka noku ye ringue le go e bjala. Ka mona Afrika Boriso. Letšatši la go bjala mehlare le ile la ketšekwe la mothombu ngweng wa PBS. Bithlo ka go bjala mehlare go tšwelela go tšwelela go tšwelela, mba ga renas, gomme ba thoma kwetšekwita ya goce go bjala mehlare ye mentši.

Ke ka lebaka la eng re bjala mehlare le bahlakwe?

- Mohlare e Nkewala mogu. Mogu awo o e dikologe o tšolofetšo ka medle le melebogu ya go tšweleloping le go dikolos. Mogu a o bithlo carbon daxox. Mehlare e fôla carbon diclou.
- Mehlare e fôda lefesa. Mehlare e fôda mogu le thempherešha ya lefesa gomme ya thibela phetšo ya falekemete.
- Mehlare e fôda lefesa go tshwala go tshwala tše ntsi tša noengen le dinophungi di hloko mehlare go hwestlo dijo le budiuto.
- Mehlare e fô da le diligong. Bortho ba bortho bo Nkoko dikota tše ntsi tshwala go tshwala. Ngungeng tše ntsi tshwala le meaggo. Djenywa tše ntsi di tšwalo mehlare.
- Mehlare e bortho. Go lebaka mehlare, go kwa mortukalo le go thema thibago go fô bortho khutho le go awo gone ba iketle.

Ke ka lebaka la eng o so leke go bjala mehlare
Ke ka lebaka la eng o so leke go bjala mehlare
Nkewala tempono ka gone ka lebaka la eng re swanetše go bjala
mehlare ka beke yin go bjala mehlare.

BEKE 4 • MOŠUPOLOGO - 71

BOKGABO BJA GO BONWA



Lokiša

- Bolela ka kgatišo yeo o e dirilego bekeng ya go feta o šomiša didirišwa ša tlhago.
- Hlaloša gore go na le mekgwa ye mengwe ya go gatiša, mohlala, kgatišo ya poloko moo dipoloko tše dingwe di tšwelelago ntle mola tše dingwe di le fasana(kimollo).
- Ge go kgonega, laetša seswanšho sa kgatišo ya poloko (<https://artclasscurator.com/making-art-with-kids-block-printing/>)

Mošongwana (dira mogatišo wa poloko)

- Šomiša seripa sa go tia sa khatepote (e kaba 15 cm²) le thapo ye koto goba wulu.

Seswantšho sa letšatši la go bjala mehlare

30 mets



- Tatetša wulu go dikologa karata gore methaladi ya ka pele e lebelelege o ka re ke kutu ya mohlare. Bofa thapo ka morago ka theipi.
- Tšhela pente ka pele ga poloko o netefatše gore thapo e na le pente e koto.
- Thoma ka letsogong la ngele la pampiri ya go se be le selo gomme o gatiše dikutu tše mohlare o šomiša poloko.
- Boeletša go fihlela bogare bja pampiri bo tlala ka dikutu tše mehlare.

Di bee gabotse le tlo e feleletša bosasa



THUTO YA BOITŠIDULLO

Matseno

- Latela tshepetšo ya diteišene tše mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.

30 mets



LABOBEDI



GO THEELETŠA LE GO BOLELEA

Go ahlaahla
kanegelo

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na kanegelo ye ke e anegilego maabane ke ya nnete? Ke ka lebakala la eng? Na re tseba bjang gore khudu e be e le phoofolo ye bohlale? Na nonwane ye e re rutile eng?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago
- Abelana** le phaphoši.
- Šomiša puku ya gago go rekhotra ditemogo.



DITLHAKA

Tlatša ka ditlhaka

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša mafoko ka go tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 72

10 mets

LETSATSI-KWEDSI

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego	
tswna	di ie
sefo	ane ba ofadi
ogošo	mo amelo
se ulo	di udi

72 • BEKE 4 • TUESDAY




MONGWALO

Mafelo le matšatši
(mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 68
10 mets

LABOBEDI



GO BALA MMOGO

Kwešišo

Go bala mmogo

- Bala matlakala afe goba afe a mabedi a sengwalwa le barutwana (e se go tšhatetatelano).
- Laetša thelelo le tlhagišo (go lemoga maswaodikga, kwagatšo ya mantšu, le lebelo la maleba, thuša kwešišo).

Go bala ka bobedi

- Bagwera ba bala letlakala ka go šielana ba itlwaetša go bala ka thelelo le ka tlhagišo.
- Theeletša o be o fe dipuelo ge o sepela goba o šomiše nako ye go thuša barutwana ka o tee ka o tee.

LETL
44-49
15 mets

Noka ya Umgeni

Direkla o go tšwa dhabeng ya go leweling. Di elka dikomatela tše diketekete di feta dhabeng le dipuelo. Ka direkla tše dvingre dinola di a tlhakofela di le leoteng la tšona la go ya leweling. Noka ya Umgeni go le Kwešišo-Natalo.

44 • BEKE 3



GO NGWALA

Kwešišo

Bala o ahlaahle mošomo

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.

Lekola o be o swaye

LETL 73
15 mets

LETSATSI-KWEDSI

Kwešišo	
Bala Noka ya Umgeni.	Ngwala mošomo o go hlaa tħihha ja totelno.
Mottikula o go tħixx ka mossegħen le dħolopaq is-ya ka nokeng.	Ge noka ya Umgeni e filha leweling u bax tħihha.
Ge noka ya Umgeni e filha leweling u bax tħihha.	Noka ya Umgeni tħalli kieni minn-nadur.
Dħolha tħixx go tħalli dħolopaqing is-ya ka nokeng.	Nħalli tħixx go tħalli dħolopaqing is-ya ka nokeng.

Ka tselo yeo noka ya Umgeni u tħihha fawwadha ka għona

66 • BEKE 4 • LABOBEDI • 73

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
- Go šoma o nnoši:** Mehlare ya photogo ya tlelaemete

LETL 74

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Mehlare e thibela photogo ya tlelaemete

Gona le dihlokakhele kip mehutshutho tlo go se boniso moyeng, go swana le oueng. Photogo ya tlelaemete e dingole ka gone go na le carbon dioxide e mtsi mo moyeng go fetu peleng. E dira gone go fika kudu mo lesseng. Matlakala o mehlareng a hupu (mumal/gogga) khupone. A dia khupone ka tloka go tlelaemete ka tloka go fikilefase.

Go na le mehlare wa go khethego wa tloka go dinggo le gobje kudu. Wina o britswe Spekboom. O me le matlakala a tloka dia go tloka go dinggo. Matlakala o a hupu khupone e mtsi. Mehlare wo wa spekboom go o hikke azeneng go tloka go dinggo ka tloka go dinggo.

Ge yo mongwe le go mongwe a ka bjala spekboom goba mehlare o mongwe le o mongwe ba khupone a bona, se ve se ke tloka go dinggo ka tloka go dinggo ya tlelaemete.

Thala o khulare esewantšho za Spekbook

74 • BEKE 4 - LABOBEDI

TSEBO YA GO THOMA



Bala o ahlaahle

- Sekaseka seo barutwana ba se tsebago ka ga Letšatši la go bjala mehlare.
- Bala tšhatetatelano ya tsela ya go bjala mehlare.

Thala

- Tlatša mošomo ka go PMM.

Go bjala mehlare go Iwantšha tšhilafatšo

LETL 75

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go bjala mehlare go Iwantšha tšhilafatšo

Balo tšute ye tsetlano ka go bjala mehlare. Thala seswantšho ka polosong ye moyne le ye ngqesa.

Go bjala molehore

Epa molete wa go feta medu ya molete.

Thiba mongre fise ka gore ga molete.

Tihela mobu go fika gore gomime o ektelele fise.

Lokele molehore ka moreng.

Noliesha mobu.

Tiansa molete go fika godimo ka mobu le meetse gope.

74 • BEKE 4 - LABOBEDI • 75

BOKGABO BJA GO BONWA



Seswantšho sa letšatši la go bjala mehlare (e tšwela pele)

Mošomo (kgatišo)

- Ripa sebolego sa letlakala (botelele bjo e ka bago 5cm) go tšwa go therei ya pholeseterine, o tšweletše ditšhika o šomiša phentshele o hwetše letlakala le lennyane la go ba le ditšhika.
- Šomiša pente ye koto ka mebala ya go fapafapana ya botalamorogo, serolwana, tshehla go khupetša ditšhika tša letlakala.

- Mo godimo ga letlakala (godimo ga dikutu tše di pentilwego maabane) gatiša matlakala go dira mehlare.
- Tlaleletša ka dilo tše dingwe go swana le mabjang, dinonyana, diphedi tša sethokgweng, bj.bj. o šomiša pente goba dikhokhi.
- Barutwana ba bolela ka mehuta ya dikgatišo le dipaterone tše ba di šomišitšego.

Laetša o ahlaahle

30 mets



THUTO YA BOITŠHIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 25.

25 mets



LABORARO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Go anega
kanegelo

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana** ka kanegelo ya Mohlare wa Maleatlane.
- Bobedi**: Botša mogwera wa gago kanegelo (mogwera o tee o anega kanegelo lehono, o tee bosasa).
- Abelana**: Laletša morutwana o tee gore a anegele phaphoši kanegelo.
- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo tša gago.



DITLHAKA

Ngwala mafoko ka lebaka
leo le fetilego

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba ngwala mafoko a mahlano ka lebaka leo le fetilego.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Mafelo le matšatši
(mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša mongwalo go letlakala 9.

LETL 76
10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko aa a latelago ka lebaka leo le fetilego.

Mohlato: Mma o logo jes: **Mma o legile jes!**

1 Koka o romo ngwana lebenkeleng.


2 Pudi e fofu legora.

3 Nonyana e bea moe ka sehloeng.

4 Roko ya sesi e a kgeiga.

5 Popa o betho mpša.

76 • BEKE 4 • WEDNESDAY

LETL 68
10 mets

GO BALA

Tlotlontšu le tshekatseko ya polelo

15 mets

Tlotlontšu (PMM letlakala 60)

- Bala dikaratamantsu tša beke ya go feta:
- | | | | | |
|---------|------|------------|--------|---------|
| mothopo | noka | tšhilafala | matamo | phororo |
|---------|------|------------|--------|---------|
- Barutwana ba lekola mošomo wa beke ya go feta ya ka go LAB gomme ba a o phošolla.

Mošomo wa lefoko (PMM letlakala 64)

- Ngwala mafoko a maleba a go kopantšhwa letlapeng. Barutwana ba a lekola.
- Barutwana ba balela bagwera mafoko a bona.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

mothopo	tšhilafala	noka
matamo		diphororo

1 Tholela montšu a tlotlontšu mo koniegelong. A mangwe a tšwelolo gentši go feta a mongwe.

2 Thotšu montšu a maleba a tlotlontšu. Lentšu le tee le ſomitšame golend.

Noka ya Umgeni

wo ... ya Umgeni o kgowasi le dithobs tša Drakenberg go la KwaZulu-Natalia.

e eleka dikilomitra tše diketekete go ya lelewateng. Ma tseling go na le ... a moraro. ... tše telele le ditropo. Noka e nwa dithila leentong la yona gomme yo ...

3 Ngwala montšu a tlotlontšu ka telatšo ga dithaka.

60 • BEKE 3 • LABORARO



MONGWALO

Tshelela go Seisemane

LETL 77
15 mets

Tlotlontšu

- Bolela ka moo o ka bolelagoo mantšu a dikaratana ka Seisemane. Bula karatalentšu ye nngwe le ye nngwe gomme o bolele lentšu ka Seisemane:

mothopo	noka	tšhilafala	matamo	phororo
---------	------	------------	--------	---------

Lefoko

- Ahlaahla ka mo o ka hlagišago lefoko le legolo ka Seisemane.
- Lemoga mantšu a tlotlontšu. Arola lefoko ka diripa tše tharo:
 - Lefoko la Seisemane: A healthy **river** / has a lot of different kinds of fish and tiny animals / living in the water.

Ngwala

- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le phošolle dikarabo le phaphoši.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu le polelo

Tlotša tafola.

Lentšu la tlotlontšu	Thololo	Lentšu la Seisemane
mothopo	Moo noka e thomogo gona	source
noka	Meetse oo a elago	river
tšhilafetsi	Go ba le dithilo	polluted
matamo	Meetse oo a sa elago	dam
diphororo	Meetse e go elao go tšela godimo	waterfall

Bala mafoko. Tholela montšu e go kopantšha ka **mimla wa go swana**. Tholela montšu a tlotlontšu ka **mmola o mongwe**. Dithilo go a tše diketekete di bolelagoo dithilo ka boniti e diphetši tše. Noka ya go hlaekwa e nle mehutsa go fofofopana ya dithilo le diphofofilo efešo dithilo le dithemekhalo di di bolaga ka boniti. Ille no noka ya Umgeni ka noka ya go tšhilafala ka gore e na le dithilo le dithemekhalo.

BEKE 4 • LABORARO • 77

LABONE**GO THEELETŠA LE GO BOLELA**

**Go anega
kanegelo**

Ka bobedi-Abelana

- Boeletša mošongwana wa maabane le mogwera wa bobedi le anega kanegelo.
- Šomiša puku ya gago ya mešomo go rekhota ditemogo.



15 mets

**DITLHAKA****Feleletša mafoko**

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

**MONGWALO****Mafelo le matšatši
(mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.


LETL 80
10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Šomiša mantšu go feleletša mafoko.

1. Mosima o rata ga **Sega** kudu.
2. Malome ke moortledi wa
3. Manoko o rata go letša ka lentšu le bose kudu.
4. Matome o nametše e mpisha.
5. Mokgadi o ba lapa labo ka mehla.
6. Mina o hlatswa ka meetse a go hliwka.
80 • BEKE 4 • LABONE

LETL 68
10 mets

**GO BALA****Tlwaetšo ya thelelo****Ka bobedi ba a bala**

- Barutwana ba bala sengwalwa ka go šielana.
- Bea nako ya go bala (motsotso o 1). Ngwala palo ya methaladi yeo e badilwego.
- Boeletša.

Dipoelo

- Bala sengwalwa le barutwana.
- Barutwana ba thala didiko go mantšu ao ba sa a balago gabotse.
- Hloholeletša barutwana go tšwela pele go itlwaetša go bala sengwalwa ka gae.

LETL 81
15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go itlwaetša thelelo

Bala se gabedi. Na o badile mantšu a makas?

Noko ya Umgeni e thoma moeding tguswi le dithoba tša Drakensburg. Se be bishwa mothopha wa naka.

Ge noko ya Umgeni e elola ka lewatsing, go na le motomma o montši tseling. Motomo o kgoboketsa metsetse gore a kgone go a hlwekiša le go a iša dipomping gore a nweve. Metsetse a gapo a řomilwa go nošetša dimeti. Ka dinoko tše dingwe motomma o ſomisetšwa dipopodi tša metsetse.

Letomo lo mothomma lo noko ya Umgeni ke Midmar. Letomo le le tumile ka lebola tša go rutha leo le bitswago Midmar Mile. Ngwaga go ngwaga diketekele tša batho di tšenelo phadilano go lebola tša go rutha go putliganya letomong le.

I	2
Palo ya mantšu oo ke a badilego	
Palo ya mantšu oo ke sego ka o tseba	

BEKE 4 • LABONE • 81

**GO NGWALA MMOGO****Tšhatetatelano: Ka moo
pampiri e dirwago ka gona**

- Lebelela mehlala ya ditšhatetatelano (Leeto la go ya nokeng ya Umgeni).
- Na o lemoga eng ka tšhatetatelano? (e bontša tšwelopele goba tshepetšo. E hlajisitšwe bjalo ka taekeramo. E na le dintlhla tše bohlokwa goba dikgato. Mafoko a makopana, dikafoko, goba mantšu feela. E ya ka lehlakoreng le tee.)
- Ke ka lebaka la eng o šomiša tšhatetatelano? (E balega gabonolo, e dira gore dilo di be bonolo le go di kwešiša gabonolo).

- Bala Mehlare ya pampiri go PMM letlakala 84 le phaphoši.
- Hlaloša gore barutwana ba tla tlatša tšhatetatelano ka ga se bosasa go thuša batho gore ba kwešiše tšhepetšo ya go dira pampiri.
- Dibopego tša tšhatetatelano:** Tšwelopele goba tshepetšo ya go ba ka tatelano, marungwana le mae magareng ga dikgato, e hlalošwa ka lebaka la bjale la go se be le nako, mafoko a makopana goba mantšu, e kwešišega gabonolo.

15 mets

**Ka moo pampiri e
dirwago ka gona**

Mehlare e a rengwa

Dikota di išwa faporiking

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- Go šoma o nnoši:** Mehlare ya dijo

LETL 82

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Mehlare ya dijo



Dienyewo tše ntši tše re di joga di melo mehlareng. Dimoname, dipolata, diperekisi, diponama, diphiphele, abukata, dipure e di dipolata. Dipolata e diperekisi e diponama e diphiphele e abukata e dipure e dipolata. Dimoname e dipolata e diperekisi e diponama e diphiphele e abukata e dipure e dipolata. Dimoname e dipolata e diperekisi e diponama e diphiphele e abukata e dipure e dipolata.

Dienyewo tše dirunge mono Afrika Bowo di amelka ko boksona. Dienyewo tše morulu di melo go mehlare ya morulu. Di tletla ka ditswetse le tshelela go se le tshelela go se. Dienyewo tše tshelela go se diengewo tše o ka di joga goleba tše dina yemo. Di melo go la Kapo Boitshobela. Ge bono ba eja diengewo tše mehlare ya noga ba swetse go le tshelela go se. Dienyewo tše tshelela go se diengewo tše go le tshelela go se. Dienyewo tše dirunge di o kigakiso efiso di no le mphopho etša di ka re havela.

Tshelela go seisemane diengewo tše tshelela go se diengewo mehlareng.

82 • BEKE 4 - LABONE

TSEBO YA GO THOMA



Tšhate ya TNI (letlakala 53)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

Kakaretšo ya kgopolو

30 mets

Monwana wa mogorupa godimo/monwana wa mogogorupa fase

- Emišetša dikaratamantšu tše maleme a mabedi go lentšu le lengwe le le lengwe gomme o botšiše dipotšišo.

Letšatši la go Bjala Mehlare

- Letšatši la go Bjala Mehlare le ketekwa bekeng ya mathomo ya Setemere.
- Batho ba bangwe ba bjala mehlare ka Letšatši la go Bjala Mehlare.
- Letšatši la go Bjala Mehlare ke letšatši la go rema mehlare.

phetogo ya tlelaemete

- Phetogo ya tlelaemete e direga ge go na le khapone ye ntši moyeng go feta peleng.
- Phetogo ya tlelaemete ke selo sa go lokela lefase.
- Phetogo ya tlelaemete ke selo sa go se lokele lefase.

sethokgwa

- Sethokgwa ke mohlare o tee o nnoši.
- Mehlare e mentši e bopra sethokgwa.
- Dithokgwa se thuša go lwantshana le phetogo ya tlelaemete.

Tshelela go Seisemane: Letšatši la go bjala mehlare (Arbor Day), phetogo ya tlelaemete (climate change), sethokgwa (forest)



BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Tatelano ya kekišo

30 mets

Itokiše

- Dira didiko ka manakaila, matheka, dikokoilane, bj.bj. sammaletee.

Diragatša

- Sehlopha se sengwe le se sengwe se diragatša kekišo ya sona ka telanano ka go šielana.

Lekola

- Hloleletša ditshwayotshwayo tše botse ka morago ga tiragatšo.
- Efa ditshwayotshwayo ka tlhagišo ya sefahlego, boitshikinyo le go latela mmuno.



THUTO YA BOITŠIDULLO

Diteišene tše mešongwana

25 mets

- Latela tshepetšo la diteišene tše mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.



LABOHLANO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Nagana ka seo o ithutilego sona ka mehlare bekeng ye.
- Bobedi:** Abelana le mogwera.
- Abelana** le phaphoši.

Tshekaseko ya beke

15 mets



DITLHAKA

Go Bala Ga Go Beelwa Nako

- Latela tshepetšo ya thutwana go letlakala 8.

LETL 83

10 mets

LETL 83

10 mets

ABC LETSATŠI-KGWEDI

Go Bala Mantšu ga go Beelwa Nako

Bala motsotsotsa o tee.

tsobo	ntsotsotsalo	thwonthwodisa	sekhwomo	tshele
tsopela	tslelo	tlwolo	kgwedi	tshelelo
ntsabatlo	dikontane	thwolo	khwomula	tsiphi
ntsolo	mpalangana	tlhago	khwatene	tolerashetha
ntsogoko	tlisole	kgwelo	kgworo	tlisutlhuma-gagata
ntsabile	ntsokietla	makgwokwadi	kgwadi	setshoba
ntsabatle	setla	settwotswa	dimpla	tsihlo
ntsapelola	tsini	setletlwa	kgwetsha	tlhologa
ntsolitla	ntsibili	tswolo	kgwolha	tsihelene
khofolo	ntli	tshele	kgwolida	tlhengwana

Moputso wa godimo, mantšu a:

BEKE 4 • LABOHLANO • 83



MONGWADI


Mafelo le matšatšatši

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala la 9.

LETL 68

10 mets

LABOHLANO



GO BALA

Tshekaseko ya Go šoma o nnoši

Bala o arabe dipotšišo

- Balela phaphoši dingwalwa tša go šoma o nnoši tša beke ye godimo. Gwa latela barutwana ka dipukung tša bona.
- Ka morago ga sengwalwa se sengwe le se sengwe, bala di/potšišo. Ka dingwalwa tša Mošupologo go fihla Labone efa dikarabo, barutwana ba itshwayela.

Ahlaahla dingwalwa

- Na o ratile dingwalwa dife kudukudu? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dintlhaka tše diswa? Mantšu a maswa?

Go swaya

- Ngwala ditlhaka tša mathomo tša leina la gago feela. Hlokomela yo a sa kgonego go bala le go araba dipotšišo.

15 mets



TEKOLO 1 YA GO NGWALA

Tšhatetatelano: Ka moo pampiri e dirwago ka gona

- Hlama tšhatetatelano ka dipukung tša lena tša go ngwalela. Kopolla magato a mabedi letlapeng gomme o feleletše.
- O ka dira magato a mantši ka moo o nyakago ka gona.
- O ka ngwala ka dintlhaga goba ka mafoko.
- Dintlhaga tše dingwe tše o ka di tlaleletšago.
 - Mafatša a kopantšhwa le dikhemikhale le diela go dira tula.
 - Tula e alwa matlakaleng gore e ome.
 - Pampiri ya makgwakgwa e dirwa gore e be boreledi.
 - Pampiri e dirwa ditšweletšwa.

Go swaya

- Lebelela:** Thempholeiti ya tšhatetatelano e šomišwa ka maleba, tsela ye botse ya go akaretša dikgato, dikgato di a kwešišega, lebaka la bjale la go se be le nako, tlotlontšu, mantšu a go peletwa ka maleba.

Ka moo pampiri e dirwago ka gona



Go swaya: Lebelela letl 142
Meputso: 10

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** Mehlare ya dipampiri

LETL 84
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Mehlare ya go dira pompiri



Fampiri e diwra ka mehlare. Mehlare ye e diphampiri. Fampiri e dira pompiri. Ge mehlare e le a megoloi, bao e i veno gomme. Tsohle tsohle di fampirking yo dipampiri.



Fampirking dikotsi di ipogonywa ke disoga tše kgalo tše motšikase. Motšikase a dikotsi ka kophane le dikhemero a diwra ka dipampiri. Tula e ka pentwa ka mabola wa mampiri. Tula e ka pentwa ka olwa gomme yo omilengwa go dira pompiri ya molokwengkwas. Pompiri ya mabola wa mabola wa mabola. Boreliko gomme ya phuthwa yo ba rolo ye kgalo. Ondiro tše pompiri di. Ane tše pompiri tše go awenda le dipuku tše go ngwavelo, le motšikalo a go ngwavelo.

Pompiri e ka dirwe gape le ka pompiri ya kgalo goba khutsepoto. Se se boloko gore ke go ſomido gape. Pompiri ap kgalo a diwra ka dipampiri. Gomme go dira pompiri ya go hleka. Ka moko re pwenetwa go ſomido pompiri gape gore re boloko mehlare.

Ngwavelo tše 2 ka gore o ka boloko tṣing pompiri.

B4 - BEKE 4 - LABOHLANO

TSEBO YA GO THOMA



Go lekola le go fa dipoeo

- Lebelelang matlakala a Puku ya mošomo ya DBE a beke ya go feta mmogo.
- Barutwana ba a phoſolla goba go feleletša.

Feleletša matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo 2 ya Mabokgoni a Bophelo 38, ditlamorago tsha tshilafatšo, letlakala 14.
- Puku ya mošomo 1 ya Leleme la Gae – letlakala 16 & 17.

Nako ya Puku ya mošomo ya DBE

30 mets

SEPEDI LELEME LA GAE

Mphato wa 3

Mabokgoni a Bophelo ka SEPEDI
Puku ya 2 Kotara ya 3 to 4

Phapoši

Leina: _____ **Phapoši:** _____

basic education
Department of Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

basic education
Department of Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteiſene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteiſene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI


Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka ſetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipoeo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše ke di hlokago go thoma beke.



Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Ithuta ka bophelo bja kgale ka go bala le ka go lebelela.
- Ithuta ka go boledišana le motho yo mogolo ka tšeо a di gopolago tša kgale.
- Hlama sehlopha sa go diragatša go ya ka seo ba ithutilego sona.
- Bala nonwane ya setšo ya Yuropa ya kgalekgale.
- Sekaseka le go ithuta ka dilo tša kgale.
- Ithuta ka dipaterone tša bokgabo bja Afrika.
- Ngwala ditaelo ka go dira seeta.
- Kwešša kudu ka dimusiamo.
- Tšwela pele ka go šoma ka makopanyi le go kopanya/go aroganya mafoko.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	maitirelo	maleatlane	kholofelo	tuma	tlwaelegile
	imaginary	magic	hope	famous	popular
Mabokgoni a Bophelo	musiammo	bontšha	tshedimošo		
	museum	exhibit	information		

Mafoko

O ile a sega mokgopa o moswa a o tlogela tafoleng ya gagwe ya go šomela.

DIDIRIŠWA

- Dipuku tša go ngwalela tša Polelo, diphetolo tša go bala o nnoši le mongwalo
- Khatepote ya maphto le sekgomaretši sa dipampiri tša thekenolotši
- Didirišwa tša bokgabo
- Didirišwa tša go nyakega tša mešongwana ya go kgethega ya Thuto ya Boitšhidullo
- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela
- Ditsħupetšo tša ditaodišwana tša ntlo ya bokgabo (PMM letlakala 96):
 - <https://www.1000hillstourism.co.za/2022/woza-moya-dream-of-africa-chair-tutu-foundation/>
 - <https://www.forbes.com/sites/jjeanmundelsalle/2019/06/07/esther-mahlangu-one-of-south-africas-most-famous-artists-perpetuates-traditional-ndebele-painting/?sh=2d70f0961501>

TEKOLO

Tšeya o swaye: Go Ngwala o Nnoši (tshepetšo); Tlotlontšu; Mafoko; Mongwalo (Labohlano); dikarabo tša GSN

Ye e se go ya Semmušo: Go bala ga go beelwa nako

Dilo tša ka musiamong

Kanegelo ye ke matseno a kgwekgwe ya Mabokgoni a bophelo ya ka moo batho ba be go ba phela ka gona kgale. Morutiši o e bala ka Mošupologo (bona letlakala 76). Barutwana ba lebelela diswantšho ka gare ga di PMM gomme ba lemoga dilo tše go ahlaahlwago ka tšona.

Morutiši wa mafahlana o išitše barutwana musiamong go ya go bona dilo tše go ahlaahlwago ka tšona.

O ile a arola barutwana ka dihlopha tše nne. Sehlopha se sengwe le se sengwe se be se lebelela dilo tše go ahlaahlwago ka tšona.

Sehlopa sa boManoko se ile sa hwetša setofo sa go gotša mollo ka dikgong. Ba ile ba bula lemati le lennyane la setofo gomme ba bona moo go gotšwago mollo gona. "Setofo se se ka thuša ge motlakase o tšhabile," gwa realo Manoko. "Go nyakega dikgong feela."



wa ka musiamong o ile a re se bitšwa menkele. Menkele e be e le wa go gamola meetse go diaparo. O ile a ba bontšha ka moo o ka beago diaparo tša go thapa ka gare ga dirolara gomme wa dikološa seswaro ka gona. Bjale dirolara ke tšona di gamolago meetse.

Sehlopha sa boThabo se ile sa bona ka pela gore ka musiamong ga go sedirišwa sa go dirwa ka polasetiki. Se ile sa hwetša legapi la lee la mpšhe leo Barwana ba bego ba le šomiša go tšhela meetse ka go lona. Ba ile ba hwetša disutukheisi tša mokgopa wa go tia kudu. Ba hwetša legapi la leraka leo batho ba bego ba le šomiša go tšhela maswi a madila. Mosadi wa ka musiamong o ile a re legapi leo le bitšwa sego. Ba hwetša gape le meetana ya letsopa yeo e bego e šomišwa go tšhela bjala bja seAfrika. Ba hwetša e tee ya bogolo bjo e ka bago bja komiki ye nnyane. Mosadi wa ka musiamong o ile a sega gomme a ba botša gore batho ba be ba tšehelela baeng ba ba sa ba ratego bjala ka komiking yeo. Barutwana ba ile ba segišwa ke seo.



Morutiši wa bona o ile a bolela ka moo batho ba bego ba hlokomela dilo tše ka moka ka gona, ebile ba sa di šomiše gatee gomme ba di lahla. O ile a botšiša ge ba ka nagana ka sedirišwa se tee se segolo seo se bego se ka tliša phaphano. "Ke a tseba," gwa bolela Thabo, "go be go ka se be le ditšhila." "Ee," gwa realo morutiši. Go be go ka se be le ditšhila. Na seo se be se ka se kgahliše?"



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o dirile eng mafelelong a beke? Na o be o ikwa bjang ka dilo tše o di dirilego?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago ka mafelelo a beke a gago le gore o be o ikwa bjang.

Abela:

- Barutwana ba se bakae ba abelana le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota ditemogo ka go puku ya gago.

Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo

(ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego, bj.bj).



DITLHAKA

Feleletša phasele ya Mantšu

LETL 93

10 mets

- Barutwana ba ithuta mantšu a modumo **ntl**.
- Ba feleletša feleletša phasele ya mantšu ka gare ga diPMM tša bona.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Dikgwedi (Mothikitho)

LETL 92

10 mets

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA

Morutiši o balela godimo

PM LETL 75

15 mets

Pele ga go bala

- Tsebagatša morero wa **didirišwa tša kgalekgale**.
 - Na o kile wa ya musiamong? Na o bone eng gona moo?
- Botša barutwana ka mohola wa go theeletša: Theeletša go tseba ka botlalo dilo tša kgale tše o ka di bonago musiamong.

Balela barutwana sengwalwa

Ka morago ga go bala

- Na sehlopha sa boManoko se be se nyaka eng?
- Na sehlopha sa boThabo se be se nyaka eng?
- Ke ka lebaka la eng tikologo ya ren a be e na le ditšila (matlakala) a mannyane kgale?
- Hlaloša: Dilo tše di lego musiamong di bitšwa dilo tša go *bontšha*.



EFAL

15 mets

- Ruta thuto go ya ka babadi ba ditlhaka.



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 94
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala mafoko

Tate o lema mašemo ka terekere ya gagwe.

Apola e tala e na le phepo.

Le se ke la bapala kgauſsi le pala ya motlakase, e kotsi kudu.

Mahlako ga a rate roko ye mma a mo reketsego yona.

Ke ko lebaka la eng re swanetše go ja diaopla tše tala?

44 · BEKE 5 · MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Tsebagatša kgopololo

- Na o kile wa bona dilo tša go tšwa difešeneng tša kgalekgale? Ke dilo mang tša kgale tše o ka fago maina a tšona?

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o tseba eng ka batho bao ba bego ba phela kgalekgale?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale

Go Ngwala Mmogo: Tšhate ya TNI

- Ngwala dikakanyo tša barutwana mothaling 1 wa tšhate ya gago ya TNI letlapeng.
- Botšiša: Na o ka rata go ithuta eng ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgalekgale? Ngwala go mothaladi 2.
- Barutwana ba kgetha selo se tee mothaling o mongwe le o mongwe ba kopollela go ditshate tša bona tša TNI.

LETL 95
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgalekgale

Seo ke se Tšebogo	
Seo ke Ngwala go se Tšebogo	
Seo ke Ithutilego sona	Bek 5
	Bek 6

BEKE 5 · MOŠUPOLOGO - 45

BOKGABO BJA GO BONWA



Ithute ka dipaterone tša Afrika

Bokgabo bja Afrika ka nako ye ntši bo theilwe godimo ga dipaterone. Ka dinako tše dingwe dipaterone di dirilwe ka dikarolo tša go lekana; ka dinako tše dingwe go na le tše di šetšwago. Gantši di na le mebala ya go taga. Di emela ditšo le bohwa bja batho bao ba di dirago.

Hlaloša gore bokgabo bjo bongwe ga bo dirwe ka go penta goba lešela la khokhorotho goba pampiri. Bokgabo bo ka pentwa go meago goba dilo tše dingwe. Bo ka dirwa ka letsopa go swana le dipitša tša letsopa tše ba ithutilego go Kotara 1. Goba bo ka dirwa ka dilo tša go fapafapano go swana le diphetra.

Ntlo ya bokgabo: Dipaterone tša Afrika

Diswantšho le sengwalwa

- Lebelela dikarolo tše pedi tša bokgabo ka kelohloko go letlakala 96.
- Bala ditaodišwana ka BMW le Setulo sa Ditoro.

Kahlaahlo ya phaphoši

- Na bokgabo gantši bo bonwa go dilo tša go swana le dikoloi goba ditulo?
- Na ke karolo efe ya bokgabo yeo o e ratago kudukudu? Koloi goba setulo? Ke ka lebaka la eng?
- Na o kile wa bona seswantšho sa go pentwa sa Matebele goba bokgabo bja diphetra bja maZulu? Kae?
- Na o ka rata go dira dipaterone tša mohuta wo?

LETL 96
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Dipaterone tša Afrika

Bokgabos bjo Afrika bo bonwa diphetra tše go kgahlo le mebato go kgobiso elša tše bonlo go di vše botše.

Nguka Esther Mahlangu o dirile gore dipaterone tše Setebelo tshebolile se le vše botše. Nguka ka go penta mekonjutla ya go kgahlo go kgahlo le khokhorotho le go melego.

Mašing wa Thulamelo rela go le KoxoZulu-Natali sešinjalo si go bitšwa bonobogiso ka lekota Moja se diri dikobago ka go diphetra tše sešinjalo.

Na o kile wa bona seswantšho sa go pentwa sa Matebele goba bokgabo bja diphetra bja maZulu? Kae?

Senzala, Setebelo Afrika, Bokgabo bo bophane le lesopang ka bophane. Motsefeling setulo se ille se vše botše. Motsefeling ka go feso Desmond and Leah Tutu Foundation. O ka etello kontoro ya bona torosping ya Cope Town.

46 · BEKE 5 · MOŠUPOLOGO

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Matseno

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

30 mets





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Dipoledišano

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na poledišano ke eng? Na o kile wa bona poledišano thelebišeneng? Go be go direga eng?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago.

Abelana le phaphoši.

- Hlaloša:** Beke ye o tlo ba le poledišano le motho yo mogolo ka gae go nyakiša gore bophelo kgalekgale bo be bo le bjang. Ka Labohlano re tla bolela ka seo o se hweditšego.
- Šomiša puku ya gago go rekhotra ditemogo.



DITLHAKA

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale mantšu gabotse

LETL 97

10 mets

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba hlahlamolla ditlhaka ba ngwala mantšu gabotse.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Dikgwedi (mothikitho)

LETL 92

10 mets

- Latela tshepetšo ya thuto ya Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA MMOGO

Kwešišo

LETL 86-91

15 mets

Pele ga go bala

- Bala o ahlaahle ka bokopana ka hlogotaba.
- Na dieta tša gago tša mamoratwa ke tša mohuta mang?

Go Bala Mmogo

- Bala tšhatetatelano go letlakala 86.
- Bala kanegelo le barutwana. Kgokagantšha go diswantšho.
- Ema go hlaloša mantšu goba dikgopololo, mohlala go šomiša diswantšho goba mahlalosetšagotee.
- Dumelela morutwana o tee go araba potšišo mafelelong a letlakala le lengwe le le lengwe.

Morago ga go bala

- Na kanegelo e fedile ka lethabo? Go diregile eng?



86 - BEKE 5



GO NGWALA

Kwešišo

LETL 98

15 mets

Dipotšišo

- Gogela šedi go maswao.
- Barutwana ba tla swanelo go lebelela kanegelo go hwetša dikarabo (e se go tšhatetatelano).

Go Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.

Lekola o phošolle.

LETATŠI-KGWEDI

Kwešišo

Bala Moroko wa dieta.

Bala o be o Nogane

1. Na ye ke nonwone? Ke ka lethabo lo eng o nogana byalo?

2. Bonnegwa ka moka ke ba bathomela efelo bonnegwa ba bobedi ke ba mofetlo. Ke bomang?

3. Na ke eng seo se go bortšaga gore moroko wa dieta le mosodis wa gagwe e be e le batho ba batho le go lethobo?

4. Na kanegelo ye e na le mofetlo o lethobo? Bolela gore ke ka lethabo lo eng-mofetlo e bille o lethobo.

5. Bolela gore ke ka lethabo lo eng-mofetlo e bille o lethobo.

48 - BEKE 5 - LABOBEDI

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
- Go šoma o nnoši:** Dieta tša kgale le tša gona bjale

LETL 99
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Dieta tša kgale le tša gona bjale

Letho, go na le matutu go sephophony go dieta tšao o ka kgethang go tlom. Batho ba ka nnele dieta tše botse go hi ayu moloshong, sekodang goba karekeng, dimpholana ge go filo, le diputus ge go tonya. Batho ba nnele go nnele dieta tše disopadi mo golelo go le tlom. Kiglekgale go be go dirwa phare e tee ya dieta ko noko e tee. Batho ba nnele bo dirwa ka letelé gomone le kgudwalo ka dikukope le tlom. Dieta di be di dirwa ka legolaka ka noko ya nngwe.

Kiglekgale go be go dirwa phare e tee ya dieta ko noko e tee. Batho ba nnele bo dirwa ka letelé gomone le kgudwalo ka dikukope le tlom. Dieta di be di dirwa ka legolaka ka noko ya nngwe.

1. Tholo o be o fe manoa a dieta tše o ka ratanga go di nweka.
2. Molomo wa gae. Botšidlo motho yo mogolo yo o mo tsabogoo ka dikoloi tla kgale.

BEKE 5 - LABOBEDI - 99

TSEBO YA GO THOMA



Bala o ahlaahle

- Hlaloša gore didirišwa tše di lego seswantšhong di swana le dilo tša go bontšhwa tše o ka di bonago musiamong. Ahlaahle ka seo barutwana ba šetšego ba se tseba ka ga seo o ka se hwetšago musiamong.
- Hlaloša gore dimusiamo tše ntši di na le histori ya tlhago le dilo tša histori, efela ka go thuto ye re lebelela dilo tša kgalekgale.

Leeto la go ya musiamong

LETL 100
30 mets

- Gopotša barutwana ka kanegelo ya leeto la phaphoši la go ya musiamong.
- Lemoga gore ke dilo dife tše di ka šomišwago ge motlakase o tšhabile le gore ke dife di ka šomišwago sebakeng sa polasetiki.
- Barutwana ba bolela ka dilo tša kgale tše ba ka naganago ka tšona.

Go Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.

LETŠATŠI-KGWEDI

Leeto la go ya Musiamong

Lebela dilo diswantšhong. Nagone gore de bi de somišwa go dire eng.

Sweya ka bokhubudu kguswile di diridire tše o ka bogu le mohola ge motlakase o tlhobile. ✓
Sweya ka botšidromo kguswile di diridire tše o ka šomilagie ge o se na le polasetiki.

100 - BEKE 5 - LABOBEDI

BOKGABO BJA GO BONWA




Matseno

- Gopotša barutwana ka diswantšho tše ba di bonego tša dipaterone tše bokgabo bja Afrika (PMM letlakala 96)
- Laetša barutwana diswantšho tše tlaleletšo tše bokgabo bja diphetla, lešela la Afrika, mengwako ya Matebele ya go pentwa bj.bj. Ge o ka kgona o ba laetše dilo tša nnete.
- Laetša gore paterone e boeletša bjang, mohlala, dielemente tše paterone tše go swana (mmala goba dibopego) di bonagala gape le gape.
- Lebelela: https://www.ckjs.org.uk/Home_Learning/Year_3/Summer_Term/Week_6_1st_June/Art_Presentation.pdf

Dira paterone ya go boeletša

Mošongwana (phentshele le letlakala)

- Phutha letlakala la A4 ka mamenko a mane a go rapama.
- Ka go šomiša phentshele le rula, dira tekko ka go thala paterone ya go boeletša ka go poloko ye nngwe le ye nngwe.
- Poloko ye nngwe le ye nngwe e swanetše go ba le paterone ya go fapano.
- Barutwana ba kgetha paterone yeo ba e ratago kudukudu gomme ba e khalara ka go šomiša dikhokhi goba dikherayone tše go loutšwa.



Di bee gabotse le tlo di šomiša beke yeo e latelago.

THUTO YA BOITŠIDULLO



- Latela tshepetšo ya diteišene tše mešongwana ya TB go letlakala 25.

Diteišene tše mešongwana

25 mets



LABORARO**GO THEELETŠA LE GO BOLELA**

15 mets

Batho ba bagolo ba o ba tsebago**Nagana-Bobedi-Abelana**

- Nagana:** Na motho yo mogolo yo o mo tsebago ke mang? Na o ka mmotšiša eng ka poledišano ya lena ka bophelo bja kgale?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.
- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo.

**DITLHAKA****Ngwala malatodi a mantšu**

LETL 101

10 mets

- Barutwana ba boeletša go ithuta mantšu a modumo **nkw**.
- Barutwana ba feleletša mafoko ka mantšu a modumo wa go swana.
- Lekolang le swaye mmogo.

**MONGWALO****Dikgwedi (mothikitho)**

LETL 92

10 mets

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala malatodi a mantšu a

- Malome o bea sekotšelo **godimo** ga tafola.
Malome o bea sekotšelo _____ ga tafola.
- Mapeke o rekile borokgo bjo **boso** maobane.
Mapeke o rekile borokgo bjo _____ maobane.
- Kitima** o ye mo ke ga romilego gona.
_____ o ye mo ke ga romilego gona.
- Lehono ke bona o ka re koko o a **Iwala**.
Lehono ke bona o ka re koko o _____.
- Bono ba **nameba** mohlore wa morula.
Bono ba _____ mohlore wa morula.
- Sesi o rekile koloi e **kgošo** kudu.
Sesi o rekile koloi e _____ kudu.

BEKE 5 - LABORARO - 101

**GO BALA MMOGO****Tlotlontšu****Mantšu a tlotlontšu**

- Laetša o bale mantšu a beke a tlotlontšu letlapeng goba go dikaratamantsu:

maithomelo maleatlane khlofelo tuma tlwaelegile

LETL
86-91

15 mets

Go Bala Mmogo

- Bala kanegelo gape **le** barutwana.
- Go nyaka lentšu:** Ge o bala barutwana ba lemoga mantšu a tlotlontšu go sengwalwa sa PMM.
- Ba thala mothaladi goba go thala sediko go lentšu le lengwe le le lengwe le leswa.
- Barutwana ba hlopha dikaratamantsu** ka tatelano ya alfabete.

Mokgwa wa go dira dieta

86 - BEKE 5

**GO NGWALA****Tlotlontšu****Bomolomo**

- Dirang mešongwana ya ka go PMM ka bomolomo.

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa go ngwala ka go PMM. Lekolang le phošolle.
- Barutwana ba kopollela mantšu a mahlano a tlotlontšu ka go Dipukuntšu tša bona.

Laetša dikaratamantsu tša tlotlontšu go Leboto la Mantšu.

LETL 102

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

maithomelo	tsibologo	holofelo	maleatlone	tumile
------------	-----------	----------	------------	--------

- Thalelelo mantšu a tlotlontšu mo kongelang.
- Tlotlontšu ka lentšu le mohloka le tlotlontšu.
- Ko go kongeloo ya mohloka, bonnyane ka moko ke ba re ne dipehliso.
- Bonny ba bonnyane e be le bonnyane bjolo ka merwano bjolo.
- Re batho ba go raloka dipopodi ka bogwari ba ka.
- Dieta tše dingue di _____ go feto tše dingue.
- Ebjie batho ka moko be a di reka.
- Re _____ gore re tlo ba le ngwaga o mobotsa ngwaga wa.
- Ngwala mantšu a tlotlontšu ka totelano ya alfabeto.

102 - BEKE 5 - LABORARO

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E& A
 - **Go šoma o nnoši:** Difatanaga tša kgale le tša gona bjale

LETL 103
30 mets

TSEBO YA GO THOMA

Dieta tša kgalekgale

Bala o ahlaahle

- Bala tshedimošo le diswantšho.
 - Ahlaahla ka mehuta ya go fapafapana ya dieta tšeо o di laetšwago.

Go Ngwala

- Barutwana ba feleletša mošongwana wa PMM.
 - Ba nyalentšha mapokisi a tshedimošo le diswantšho tša maleba.

LETL 104

30 mets

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Lokišetša tiragatšo

Lokiša

- Sekaseka dipoledišano tšeо barutwana ba di swerego le batho ba bagolo.
 - Phaphoši ka moka, barutwana ba fa maina a batho bao ba bilego le dipoledišano le bona le gore ba ba boditše eng.

Dihlopha

- Barutwana ba šoma ka dihlopha tša ba tshela.

- Ba ahlaahla dipoledišano tša bona ebile ba kgetha mošongwana o tee wo ba kwelego ka ga wona, mohlala, go be go le bjang go namela setimela goba go ya mabenkeleng kgalekgale.
 - Barutwana ba kgetha kgopololeyo ba ka e diragatšago (thušage go hlokega).

30 mets



THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteišene tša mešongwana



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

25 mets





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Go ba le poledišano le motho yo mogolo

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o laetša botho bjang le tlhompho ge o eba le poledišano le motho yo mogolo?
- Bobedi:** Šielanang sebaka sa go botšiša motho yo mogolo dipotšišo tša poledišano le mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši (ka sehlopha se tee goba sa ka bobedi).
- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo.

15 mets



DITLHAKA

Ngwala mafoko

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba ngwala mafoko ka mantšu a wo a filwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 105

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

ditšaba

bokgotšapku

bongadi

makutlo

BEKE 5 - LABONE - 105



MONGWALO

Dinomoro (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 92

10 mets

Mašomejufa

Mašomeselwai

LABONE

x x

LETŠATŠI-KGWEDI



GO BALA MMOGO

Polelo

Tsebagatša lefoko

- Bala mafoko letlapeng.
- Barutwana ba hwetša le go thalelela lefoko go sengwalwa go letlakala 86–91.

Kopanya mafoko

- Lemoga o be o thalelele maina (*mokgopa, tafola ya go šomela*) le mašala (*yena, yona*) go mafoko.
- Ikgakolleng gore **lekopanyi** goba lentšu la go kopanya ke eng.

- Ikgakolleng gore ke ka lebaka la eng re šomiša makopanyi (go efoga go boeletša, go ngwala mafoko a matelele, le go dira gore mafoko a balege ka thelelo).
- Ahlaahla gore ke ka lebaka la eng nako ye nngwe re šomiša mafoko a go tlogelana, a makopana (a balega gabonolo, a a kwešišega).
- Šomiša PMM go thuša barutwana go hlakantšha mehlala ya mafoko (go a nyalantsšha) gomme ba a ripagantšhe.

15 mets

O ile a sega
mokgopa
o moswa
a o tlogela
tafoleng ya
gagwe ya go
šomela.



GO NGWALA

Polelo

Ngwala

- Feleletša letlakala la PMM.

LETL 106

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Polelo

Nyalantsšha matoma, makopanyi le mafelotša o mafoko a.

Ke naguna gore ga ba na le diplano tše bontša	euplo	a o tlogeleng ya moriki wo dielotša le mosadi wo gagwe ba be ba sa tshevengye.
O sega mokgopa o moswa	ka gore	
Go tloga ka noko yeo ga se ba boas gagwe	ebilo	ba opera morotho feels.

Aralo mafolentša a gore a le mafelotša a mabedi a go sepele a moski

O ile a sega mokgopa a moswa go dira diplene tše pedi tša dien, ebilo a di tlogeleng tshefengye ye gagwe ye go bontša.

Lefoko 1:

Go tloga ka noko yeo ga se niko ba boas euplo moriki wa dielotša le mosadi wo gagwe ba be ba sa tshevengye.

Lefoko 2:

106 - BEKE 5 - LABONE

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- Go šoma o nnoši:** Diaparo tša kgale le tša gonabjale



LETL 107

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Diaparo tša kgale le tša gonabjale

Kgalekgale go batho ba be bo phela ka go thoma, diaparo tša bono el be bo thoma go tša kgale le tša gonabjale. Batho ba be bo diphofolo e ka opporo mekeringe go kgetheroga. Ge batho ba thoma go kgona go dinne mosela, ba be bo thoma go roka diaparo tša go tša kgale le tša gonabjale. Batho ba be bo tša kgale le tša gonabjale le ledela lo Kente, le be le Komisive. Moteleng o mongeng wulu le letela le silla di be di Komisive. Diaparo tše dingwe di be di tšomlo letela le komisive.

Ka monggo go mengwego, go bonolo go Motswa diaparo eble ge di opereve ga no le tsakalo. Gonobidago go na le modela o go fopano o mafela. Moteleng o mongeng wulu le letela le komisive. Batho ba be bo tša thogo o mongeng ka tše motsele. Ngwego wo mongwe le wo mongwe bosikanyerutša ba okinyengel methuto ye meswa ye diaparo ka go tša kgale le tša gonabjale. Moteleng o mongeng wulu le letela le komisive kudu.

Go dingwe go se geew lokelo phonotone ka dinako tšohle ka gore go komisiva distilivwe tše ntši kudu. Diaparopki tše diaparo di ka tshilifetsha emokwa. Re swonsetše go komisiva diaparo tše rema leboso go goba di tšomlo gape, go ena le go reka tše mpongo.

1: Ngwalo ka seo o ihutleng o sono ka diaparo kgalekgale.
2: Molongwana wo goa. Botšida motho yo monggo yo o mo tsaebo goa motokose kgalekgale.

BEKE 5 - LABONE - 107

TSEBO YA GO THOMA



Tšhate ya TNI (PMM letlakala 95)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

Monwana wa mogogorupa godimo/monwana wa mogogorupa fase

- Emiša dikaratamantsu tša maleme a mabedi go lentšu le lengwe le le lengwe gomme o botšiše dipotšišo.

musiamo

- Dilo tša kgale kgale di ka hwetšwa musiamong.
- Dimusiamo tše dingwe di na le dilo tša go swana le dimela, diphoofole le dikhunkhwane.
- Dimusiamo ka moka di a swana.

dilo tša go bontšha

- Dilo tša go laetšwa musiamong di bitšwa dilo tša go bontšha.
- Dilo tša go bontšha e ka ba dilo tša nnete goba diswantšho.
- Dilo tša go bontšha ka moka di a swana.

tshedimošo

- Tshedimošo ka dinako tše dingwe ke dinnete ka ga motho goba sedirišwa se sengwe.
- Batho ba ka go botša tshedimošo.
- Tshedimošo e ka ngwalwa fase.

Tshelela go Seisemané: musiamo (museum), bontšha (exhibit), tshedimošo (information)

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Matseno

- Gopotša barutwana ka mošongwana wo ba o ahlaahlilego letšatši leo le fetilego.

Itlwaetša

- Ka dihlopha, barutwana ba itokišetša lefelo la tiragatšo:
 - Kgetha baanegwa
 - Ngwala poledišano
 - Hwetša goba o dire ditlabakelo
 - Itlwaetše tiragatšo.
- Barutwana ba tla diragatša tiragatšo go tekolo go Beke 6.

Lokiša lefelo la tiragatšo

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana tša TB go letlakala 25.

25 mets



LABOHLANO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekaseko ya beke

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na selo sa go thabiša kudu se o se hweditšego go poledišano ya gago le motho yo mogolo?
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

15 mets



DITLHAKA

Piletšo

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Piletšo go letlakala 8.

Mantšu:

- dieta
- morutiši

Mafoko:

- Lesiba ke moswaramarapo wa hlahlwa medirong.
- Lephodisa le ile la hwamolla sethunya gomme mahodu a tšhaba.
- Setsentsere se dira lešata bošego.

LETL 108

10 mets




MONGWALO

Dinomoro (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 92

10 mets



GO BALA

Tshekaseko ya go šoma o nnoši

15 mets

Bala o arabe dipotšišo

- Balela barutwana dingwalwa tša go šoma o nnoši tša beke godimo. Barutwana ba latela ka dipukung tša bona.
- Na o ipshinne ka efe kudukudu? Ke ka lebaka la eng?

Go swaya

- Tšeа gomme o ngwale ditlhaka tša mathomo tša leina la gago feela goba o dire ditshwayatshwayo tša kakaretšo ka dikarabo tša barutwana.



GO NGWALA O NNOŠI

Go roka dieta

15 mets

- Barutwana ba ngwala temana ka ditaelo tša ka moo dieta di rokwago ka gona.
- Ba šomiša tšhatetatelano go letlakala 86 la PMM bjalo ka tlhahlo ya tloltontšu le tshepetšo.
- Mafoko a mabedi a mathomo a filwe.
- Emiša barutwana pele ga ge metsotso e 5 e fela.
- Barutwana ba balela bagwera seo ba se ngwadilego.
- Ahlaahla: Na ke eng seo o se kwešišago gabonolo? Taekeramo goba sengwalwa? (Ga go na le karabo ya maleba)
- Lebelela:** Ditaelo tša go hlalošwa ka botlalo le go kwagala. Ditaelo tša go feta mafoko ka go tšhatetatelano.

Go roka dieta

Sa mathomo ge o roka dieta o swanetše go sega mokgopa.
Šomiša paterone le thipa ye bogale.
Ke moka ...

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
 - **Go šoma o nnoši:** Go fehla motlakase – kgale le gonabjale

LETL 109

30 mets

TSEBO YA GO THOMA



Nako ya mošongwana wa DBE

- Lebelelang matlakala a Puku ya mošomo ya DBE a beke yeo e fetilego mmogo.
 - Barutwana ba a phošolla goba go feleletša.

Feleletša matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo 1 ya Mabokgoni a Bophelo Letlakala la mošomo 2 le 39. Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgalekgale, letlakala 14 le 15.
 - Puku ya mošongwana ya Leleme la Gae – letlakala 19.

30 mets

1



THUTO YA BOITŠHIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ve ke:

- **tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
 - **lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le ditlhoto le bao ba nyakago thušo kudu.
 - **lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
 - **lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee qoba qo bala ba nnoši bekeng ye e tlaqo.

Ke beetše nako bekeng ve e tlaqq:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo, goba go ba fa dipoelo tše di hlokegago.
 - go ruta morutwana a nnoši, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e menqwe qoba mesong.

Ke lebeletše pele bekeng yeo e tlago go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tšeо ke di hlokaqo qo thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 6



Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Bala ka mehuta ya go fapafapana ya dilo tša bokgabo tša Afrika tša kgale le go kwešia seo di re botšago sona.
- Theeletša kanegelo ya Makgolo ka bophelo bja Afrika Borwa kgalekgale.
- Nagana le go bolela ka sedirišwa sa kgalekgale sa go ba gona ka malapeng a bobona.
- Akanya ka seo motho yo mogolo a re boditšego sona.
- Ngwala kanegelo ya gago ka se sengwe sa kgale.
- Tšwela pele ka go šoma ka makopanyi le go kopantšha mafoko.
- Šomiša tshepetšo ya thekenolotši go roka phere ya dieta.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantsu Seisimane (ka morago)

Litheresi	maitirelo	maleatlane	kholofelo	tuma	tlwaelegile
	imaginary	magic	hope	famous	popular
Mabokgoni a Bophelo	nyakisiša	hlama	lekola		
	investigate	design	test		

Mafoko

O ile a sega mokgopa o moswa a o tlogela tafoleng ya gagwe ya go šomela.

DIDIRIŠWA

- Mapokisi a khatepote (khatepote ya maphoto) a go roka dieta
- Dikero, sekgomaretši, pente bj.bj.
- Didirišwa tša go nyakega tša mešongwana ya go kgethega ya Thuto ya Boitšhidullo
- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela

TEKOLO

Ye e sego ya Semmušo: Piletšo, Go Ngwala ka Bonoši (Se sengwe sa kgale), Mongwalo, Dinako tša go itlwaetša go bala ka thelelo, mešongwana ya TT.

Mešongwana ya Tekolo ya Semmušo

Labobedi-Labone	Go Theeletša le Go Bolela 1: Go hlagiša – Se sengwe sa kgalekgale	BOMOLOMO	PM matl 90, 92, 94
Labobedi	Go Theeletša le Go Bolela 2: Kwešio ya go Theeletša-Dilo tše makgolokhukhu wa ka a mmoditšego tšona	PMM letl 115	PM letl 90
Mošupologo-Labobedi	Bokgabo bja go Bonwa: Bokgabo bja paterone ya Afrika	TIRIŠO	PM matl 89, 91
Labone	Bokgabo bja go Diragatša 1: Tiragatšo ka sehlopha	TIRIŠO	PM matl 93, 95
Labohlano	Thuto ya Boitšhidullo 1: Dipapadi	TIRIŠO	PM letl 97

Dilo tše Makgolokhukhu a mmoditšego tšona

Morutiši o bala kanegelo ye ka Mošupologo (bona PM letl 88).



Makgolo o mpotša dilo tše makgolwagwe a mmoditšego tšona. Ke rata go mo theeletša kudu ge a bolela dilo tše.

Makgolo o re ge makgolw'agwe e sa le yo monnyane, ba be ba sa dule ka mengwakong ya ditena. Ba be ba dula ka mengwakong ye mebotsana ya dirantabola ya go rulelwā ka bjāng. Ka seZulu, mengwakana ye e bitšwa amaqhugwana. Ka mengwakwaneng ye go be go dulega ka boiketlo. Ge go fiša, yona e be tonya ka gare. Ge go be go tonya, yona e be e le borutho ka gare.

Go aga mengwakwana ye batho ba be ba thoma ka go hloma foreimi ya kota. Ge ba fetša ba tlaleletša ka go rulela ka dikota tše koto le bjāng godimo ga foreimi. Lapa le lengwe le le lengwe le be le na le mengwakwana e se mekae ya bjāng. Ngwakwana wo mongwe le wo mongwe o be o na le lematiana. Batho ba be ba swanetše go khukhuna ge ba tsena ka gare.

Makgolokhukhu wa ka o ile a gopola gape ka dikromo tša lapa la BaNguni. Dikromo tša BaNguni di fapani le dikromo tše di tlwaelegilego. Ke dikromo tše botsebotse lefaseng. Mmala wa tšona o hlakane le bošweu le botshotho, gomme kgomo ye nngwe le ye nngwe e na le paterone ya go fapani mmeleng wa yona. Rakgolo wa makgolo o be a na le dikromo tše ntši, ebole o be a tseba kgomo ye nngwe le ye nngwe ka mmala. O be a rata go di bona ge di tsena ka lešakeng ge di boa madišong. Dikromo di be di robala ka lešakeng bošego.

Ka fase ga lešaka go be go na le molete wo o khurumetšwego moo mafela a go omelela a bego a lotwa gona. Molete wo o be o bolokegile bošego.

Makgolokhukhu o ile a gopola gape gore mmagwe o be a apea bjala bja seZulu ka dipitša tša go bopša ka letsopa gore batho ba kgone go bo nwa. Eupša bjala bja siZulu bo be bo na le mohola wo mongwe gape. Theeletša ka tlhokomelo gore o kwešiše.

Makeke ke dikhunkhwane tša go lebeleleka bjalo ka ditšhošwane tše kgolo efela a ja matlakala a mehlare le diphatana mola ditšhošwane di eja dijō tša go swana le tše di jewago ke batho. Ka nako ye nngwe makeke a be a hlasela lešaka. A be a nyaka go ja mafela a go omelela ka mole teng le bjāng bjo bo ruletšego mengwako. Bjale batho ba be ba swanetše go hwetša mekgwa ya go dira gore makeke a se batamele moo.

Go dira gore makeke a se je mafela a go omelela, molete o be o na le sekhumeloa go khurumela ka go tiša kudu. Moya o be o sa tsene ka mole teng. Ge makeke a tsene ka gare, a be a ehwa ka gore a be a sa kgone go hema.

Go dira gore makeke a se je mengwako ya bjāng, basadi ba be ba tšhela mašaledi a bjala bja seZulu go dikologa ngwako wa bjāng. Ditšhošwane di be di etla go ja swikiri ya ka gare ga bjala. Ditšhošwane di be di sa dumelele mohlwa gore o fete. Bjale makeke a be a sa kgone go fihlelela mengwako ya bjāng.

Makgolo o re batho ba be ba le bohlale kudu nako yela ya kgale!



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o boletše goba o feditše nako le motho yo mogolo mafelelong a beke ye? Na o ithutile eng go yena?
- Ka bobedi:** Botša mogwera wa gago. Fetolanang ka botho.
- Abelana:**
 - Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba tsha bona le phaphosi.
 - Netefatša gore barutwana ka moka ba a šielana kotara ye nngwe le ye nngwe.

Ditaba

15 mets

- Rekhota ditemogo ka go puku ya gago.

Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo (*ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego bj.bj.*).



Gape lokišetša barutwana tekolo ya go

Theeletša le go Bolela bosasa. Ba ka bolela le motho yo mogolo goba ba hwetše sedirišwa sa kgalekgale ka gabobona.



DITLHAKA

Nyaka mantšu

- Barutwana ba boeletša go ithuta modumo le mantšu a **nth**.
- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 111

10 mets

ABC DATE								
Nyaka mantšu								
caobengkhe	rikasimo							
thwela	kgamelo							
thutliwa	rikag							
hware								
n	h	o	n	k	g	i	l	*
k	t	o	k	t	g	m	n	
g	h	h	g	h	l	ha	k	
aula	a	o	w	o	w	m	g	
l	t	w	m	b	a	e	b	
e	l	a	e	i	e	n	i	a
m	w	r	l	l	l	m	l	
a	a	e	o	e	a	g	a	e

BEKE 6 • MOŠUPOLOGO - III



MONGWALO

Mafoko (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tsha Mongwalo go letlakala 9.

LETL 110

10 mets

Mongwalo	
000000000000	
Ratse e mo	Ratse e mo
Ratse e mo	Ratse e mo
late c ralcko kgwale	
ya dinac late c	
Polkwane ke	
corfc - kgcgc	
Hou c rata diphale	
Hou c rata diphale	
hou c dula Limphopo	
hou c dula Limphopo	

III • BEKE 6



GO BALA

Morutiši o balela godimo

Pele ga go bala


- Na makgolwago o kile a go botša ka dilo tseo makgolwagwe a mmoditšego tšona kgale?
- Theeletša seo makgolo a mpoditšego sona ka bophelo bja kgalekgale.

Ka morago ga go bala

- Ke ka lebaka la eng makgolo a re batho ba be ba le bohlale kudu mehleng yeo?

PM
LETL 87

15 mets



EFAL

- Ruta thuto ya go tšwa go lenaneo la gago la EFAL.

15 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA LE MOŠONGWANA WA GO NGWALWA KA BONOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 112
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala ma foko

Basotho ba rata go apara mapai a mebalabala.

Mma o na le lebenkelo la go rekiša diaparo.

Dieta tša molome di botse kudu.

Re swanetše go ja merogo letšatši le lengwe le le lengwe.

Ke ba mang ba rotago mapai a mebalabala?

I12 • BEKE 6 - MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Go dira dieta

Nyakišiša

- Botša barutwana gore ba tlo tsea karolo go tshepetšo ya thekenolotši ya go roka dieta. Se se thoma ka go **nyakišiša** moo ba hwetšago tshedimošo ka bontši ka moo ba ka kgonago.
- Ka dihlophana, barutwana ba nagana ka bohlokwa bja dieta, dika tša tsona le ditlabakelo tseo di kgonegago.
- Barutwana ba feleletša mošongwana wa PMM.

Go hlama

- Kgato yeo e latelago ya tshepetšo ya thekenolotši ke gore barutwana ba hlame seeta.
- Ba šoma ba nnoši go thala seeta.

LETL 113
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go dira dieta

Nyakišiša

1 No ke dikha dife tša phere ya dieta tše di lego bohlokwa? Swaeng a mohlobolela a bohlokwa a bohlokwa a bohlokwa
 mohlobolela bohlokwa fedene
 e dira gore moato a be barutha botsona
 e dira gore moato a one go tia tura

2 Ke diripha dife tše seeta di lego bohlokwa? Ngwala lenaneo.

Hlama
 Thola phere ya dieta tše o ka rotoga go di-dira.
 Ngwala maina a diripa tše go fopofopona go moka

BEKE 6 - MOŠUPOLOGO - I13

TEKOLO 1 YA BOKGABO BJA GO BONWA



Dipaterone tša go boeletšwa tša Afrika

Lokiša

- Bolela ka dilo tše pedi tša go ba le dipaterone tseo le badilego ka tšona Beke 5 – setulo le BMW.
- Gopotša barutwana ka paterone ya go boeletšwa yeo ba e dirilego bekeng yeo e fetilego.


Mošongwana (thala)

- Barutwana ba kgetha sedirišwa seo ba naganago gore se ka lebelelega gabotse ge se na le paterone ya go boeletšwa go sona.

- Efa dikakanyo, mohlala ngwako, sekotlelo, pitša, jeke, bj.bj.
- Barutwana ba thala thulaganyo ya sedirišwa go letlakala la go se be le selo. Sethalwa se swanetše go tlala bogolo bja letlakala.
- Ba thala paterone ya bona ya go boeletšwa go sedirišwa ka phentshele.

Bea ka polokego go šomiša bosasa.

30 mets



Go swaya: Lebelela letl 147
Meputso: 5

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Matseno

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

30 mets





TEKOLO 1 YA GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ngwala dithomamafoko letlapeng. Dí tlogele letlapeng beke ye le beke yeo e latelago (Beke 7). Leka go ba le barutwana ba 5-6 gore ba tšweletše polelo ya bona letšatši le lengwe le le lengwe.

Tsebagatša mošongwana wa tekolo

- Go tloga bosasa, morutwana yo mongwe le yo mongwe o tlo bolela gannyane ka ga tekolo ya Kotara 3.
- Bala dithomamafoko o hlaloše gore ke barutwana bafe bao ba

Sedirišwa sa kgale

15 mets

kgethago hlogo efe. O ka fa mehlala go ye nngwe le ye nngwe.

Nagana-Bobedi

- **Nagana** ka seo o tla go bolela ka sona.
- **Ka bobedi:** Itlwaetšeng tšweletšo ya lena ya polelo. Botša mogwera wa gago seo o tlo go bolela ka sona le gore o tlo reng.

Hlaloša gore o tla be o lebelela eng

- Tšweletšo ye botse
- Matseno a mabotse (Ke tlo bolela ka ...)
- Hlogo ya go kgahliša, mohlala, tlhalošo ye botse ya sedirišwa seo/gore se be se šomišwa go dira eng.
- Polelo ya bomolomo ye botse (thutapolelo)
- Mantšu a go kgahliša (tlotlontšu)

Sedirišwa sa kgalekgale ka ngwakong wešo ... goba Makgolo/rakgolo o mpoditše ka ...

Go swaya:
Lebelela letl 138
Meputso: 10



DITLHAKA

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego


- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša ka go tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Mafoko (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 110
10 mets

GO BALA MMOGO LE GO BALELA GODIMO

Kanegelo ya go balelwya godimo

- Bala kanegelo ya go balelwya godimo gape, Dilo tše Makgolokhukhu a mmoditšego tšona.
- O se ke wa tlogela go hlaloša goba go botšiša dipotšišo.

15 mets



TEKOLO 2 YA GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Kwešišo ya go theeletša

Ngwala

- Barutwana ba feleletša mošongwana wa Tekolo ka go PMM.

LETL 115
15 mets

Go swaya:
Lebelela letl 138
Meputso: 5

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SHELOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
- Go šoma o nnoši:** Lengwalo la kgale – sekhetšišahlogo



LETL 116
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Lengwalo la kgale-sekhutšišahlogo

Didišiwa tše dingwe tše kgale di sewona le lengwalo la kgale. Di re bortša gore bophelo ba be le tyang kgalekgale.

Kgalekgale sekhutšišahlogo tše kgale di sewona le lengwalo la kgale ba se tšomela mesonelo ge ba nobela. Ba be bo tšomela dikhetšišahlogo tše go dimesa ka kota. Dikhetšišahlogo tše tše botše di be de fetsitšwa bantša. Ba be bo tše kgalekgale ba be ba re ge o samela sekhetšišahlogo o tše lora dithra tše bantša hencu. Dikhetšišahlogo tše intši ga byxle di ka dimusomeng.

Na dikhetšišahlogo tše di re bortša eng ke bathe ba kgale?

Di re bortša gore go ba be go na le methša ye mentsi ka gore dikhetšišahlogo tše kgalekgale. Ba be bo tše kgalekgale dikhetšišahlogo go ne bortša gore barho ba be ba le ditlobaolo tše bogole tše go bortša. Ka gore dikhetšišahlogo di rotolobwane panningane go tloga fose, di le bantša. Ba be bo tše kgalekgale dikhetšišahlogo go ba be ba se illes godineng ge ba nobela. Se e ka bo e ka gore ba be ba se nyake gore dikhumwaneone di bo tsawenge.

Na o ka rota go nobela hlego ya gogo e somerla sekhetšišahlogo?

Bololo gore ke ka leboko ta eng o rota goblo ke ka leboko lo eng o so rota.

1 Thula ga dikhotlo swela se gago go ana traenengne go ba sewa.
2 Kgomaretla dialsu tše 3 minoga ke ka leboko gomme e lesete gore di come.
3 Kgomaretla dialsu tše 3 minoga ke ka leboko gomme e lesete gore di come.
4 Rigo dimatseko tše khaphakai go dimatseko tše sewa se gago. Leboko temba go dimatseko tše khaphakai go go tshukene go tlo e bantša ke tlo se seba on pente.
5 Kgomaretla dialsu tše khaphakai go dimatseko tše se gago. Leboko temba go dimatseko tše khaphakai go go tshukene go tlo e bantša ke tlo se seba on pente.
6 Kgomaretla serjao sa mofelalo se vola ga dipo tlo ka godineng.
7 Kgomaretla dialsu tše gogga ka pamerla diaqabwane go gogga go gogga se sengene he se sengene sece se rotago.

16 - BEKE 6 - LABOBEDI

TSEBO YA GO THOMA

Dira dieta



Lokiša

- Gopotša barutwana gore ba šoma ka tshepetšo go dira dieta ka dilo tša go šomišwa gape: Ba **nyakišišitše**, ba **beakanya**, bjale ba tla **roka** dieta.

Dira

- Ka bobedi, barutwana ba bala tshepetšo ya go roka dieta ka lepokisi la khatepote.
- Ka bonoši ba thoma go roka dieta tša bona.
- Ba dumelele gore ba be le maithomelo le go itlwaetša tshepetšo ya go sepedišana le tlhamo ya dieta le ditlabakelo tša go ba gona.

Bea dieta le tla di feleletša ka morago ga nako

LETL 117
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Dira dieta tše gago

Tše o di hlagago
1. Tshukene se segiso so khaphakai
2. Phemphisa
3. Sekoro
4. Diphakego goba dipotšakapompi

See o swonetšego se dira:
1. Thula ga dikhotlo swela se gago go ana traenengne go ba sewa.
2. Kgomaretla dialsu tše 3 minoga ke ka leboko gomme e lesete gore di come.
3. Kgomaretla dialsu tše 3 minoga ke ka leboko gomme e lesete gore di come.
4. Rigo dimatseko tše khaphakai go dimatseko tše sewa se gago. Leboko temba go dimatseko tše khaphakai go go tshukene go tlo e bantša ke tlo se seba on pente.
5. Kgomaretla dialsu tše khaphakai go dimatseko tše se gago. Leboko temba go dimatseko tše khaphakai go go tshukene go tlo e bantša ke tlo se seba on pente.
6. Kgomaretla serjao sa mofelalo se vola ga dipo tlo ka godineng.
7. Kgomaretla dialsu tše gogga ka pamerla diaqabwane go gogga go gogga se sengene he se sengene sece se rotago.

BEKE 6 - LABOBEDI - 117

TEKOLO 1 YA BOKGABO BJA GO BONWA



Paterone ya go boeletšwa (e tšwela pele)

Mošongwana (khalara goba penta)

- Barutwana ba khalara paterone letlakaleng la bona, ka go šomiša dikherayone tša go taga goba ba a penta.
- Ba ripa dilo tša bona ba kgomaretša go bokamorago bja go se be le selo bja mmala wa go tiba, goba ba khalara bokamorago ka mmala wa go tiba gore dipaterone di bonagale.

Laetša o ahlaahle

- Barutwana ba hlaloša gore paterone e dira sedirišwa gore se be se sebotse le go ba le mohola.

30 mets



Go swaya:
Lebelela
letl 147
Meputso: 5

THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteišene tše mešongwana



- Latela tshepetšo ya diteišene tše mešongwana ya TB go letlakala 24.

25 mets



LABORARO**TEKOLO 1 YA GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Sedirišwa sa kgale (e tšwela pele)****Ditšweletšo**

- Lekola barutwana ba bangwe lehono.
- Thoma ka barutwana ba go itshepha pele.

15 mets

Go swaya:

Lebelela

letl 138

Meputso: 10**DITLHAKA****Ngwala mafoko o šomiša mantšu a ka mapokisaneng**

- Barutwana ba ithuta ka modumo le mantšu a **nkg**.
- Barutwana ba ngwala mafoko a mahlano ka mantšu ao a filwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 118

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

Ngwala mafoko o mahlano a šomiša mantšu a ka mapokisaneng. O ka šomiša lentšu le tee goba go feta go lefoko. Ngwala mantšu a wo o a šomištšego ka phentšehe ya mmola.

ithoma nthekela ntho nkgoata nthabela

1 2 3 4 5

II8 - BEKE 6 - LABORARO

**MONGWALO****Mafoko (mothikitho)**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 110

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Polokwane ke toropo-kgolo

LABORARO x

1 Polokwane ke toropo-kgolo

II9 - BEKE 6 - LABORARO

**GO BALA****Tlotlontšu le tshekaseko ya polelo****Tlotlontšu (PMM letlakala 102)**

- Bala dikaratamantšu tša beke yeo e fetilego:
- | | | | | |
|------------|-----------|---------|------|-------------|
| maithomelo | maletlane | tshepha | tuma | tlwaelegile |
|------------|-----------|---------|------|-------------|
- Barutwana ba lekola mošongwana wa beke yeo e fetilego wa tlotlontšu ka go PMM ebile ba a phašolla.

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

1 Thalelela mantšu a tlotlontšu mo konegoleng.
2 Tlotša ka lentšu le molelo la tlotlontšu.

Ko go konegelo ya mothomelo, baonewo ka moko ke bra
Bonna bo baronyne e be le baronyne bjalo ka merwano bjole
re ne ke diphehi tša
• Botha ba go nkoko diphehi ka bokgware ba ka

Dleta tše dingue di. go feta tše dingue
ebile botha ka moko be a di reka.
Re gore re tlo ba le ngwaga o mobotse
ngwaga wa.

3 Ngwala mantšu a tlotlontšu ka telotšon ya alfabeto.

102 - BEKE 6 - LABORARO

**GO NGWALA****Tshelela go Seisemane****Tlotlontšu**

- Bolela ka moo o swanetšego go bolela mantšu a dikaratana ka Seisemane. Bula karatalentšu ye nngwe le ye nngwe o bolele lentšu ka Seisemane:

maithomelo	maletlane	tshepha	tuma	tlwaelegile
------------	-----------	---------	------	-------------

LETL 119

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu le polelo

Tlotša tafola: Which words have similar meanings?

Lentšu la tlotlontšu	Lentšu la Seisemane
	hope
	magical
	popular
	imaginary
	famous

Bala mafoko.

- Go tloga ka nokoa yeo ga se bo gope eupia moroki wo dieta le gogwe go gogwe ba se tshephing.
- O ile a se sephing go gogwe go gogwe ne pedi tlo dieta gomme o o tlogela tsotfeling ya gogwe ya go gogwe.
- Ke nogaga gore ga bra no le diaparo tše botše ka gore ba opero mantsho kens.

Tholela ebile, eupia le ka gore ka mmola wa go swano.

BEKE 6 - LABORARO - II9

Lefoko

- Ahlaahla ka go hlagiša lefoko le bohlokwa ka Seisemane.
- Efa mantšu a mokgopa le tafola ya go šomela.
- Arola lefoko ka diripa tše pedi. Ruta lentšu **le** (*keep and in English*)
 - Seisemane: He cut out the new leather **and** left it on his worktable.

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.
- Lekola le phošolle dikarabo bjalo ka phaphoši.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SHELOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E & A
- Go šoma o nnoši:** Lengwalo la kgale – Merodi ya Benin

LETL 120
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Lengwalo la kgale –
Merodi ya Benin

Dihladieme tla kgale di swana le lengwalo la kgale. Kgalskgale go be ga no le mogoli o makhlifa oa a bego a diko a ntsi. Ngwala go be ba kgale ka kgale ka kgale ka kgale o mogollego, wa ga lekana le motsa. Ba be ba nyuka gore molata o be o molotse, ka goma ba be ba thwela borabukalo gore ba kgale ka kgale ka kgale ka kgale ka kgale ka kgale ka kgale das nthipi tla botho ba buhlakoko ba be bego ba dulua meo.

Ka morago Benin e ile ya ba karala ye mgwae ya Nigeria. Ka gore glikwane o be o tshwe ka tempi, centra ba ne bu or tshwe Merodi ya Benin.

Nagano ka dieta tše gago

Arabo dipotšišo ka dieta tše o di dirilégo.

1 Swaga ✓ go khomlo ya moleba.

EE	Aowa
No dieto di go lekane?	
No e be o kgono go di mole di se kgone?	
No di be di lebellelego di le botse?	
No dieto de di lirilela dinas tla gago feso?	
No o ka di wali lefelong le tengue le lengue?	
2 No o be o thabole ka dieta tše gago? Hloloza gore ke ka lebaka la eng.	
3 Gie e le gore o swaile 'Aowa' go setomatone. No o ka koonefato koralo ye hnjing?	

Tholo sahlwane se o ka rotsgo go se dire.

120 - BEKE 6 - LABORARO

TSEBO YA GO THOMA



Bala o ahlaahle

- Gopotša barutwana ka dikgato tša tshepetšo ya thekenolotši. Hlaloša gore ba tlo dira **teko, lekodišiša** le go **boledišana** ka dieta tša bona.
- Bala seripa sa go lekola dieta (Potšišo 1).
- Bala seripa sa go lekanyetša tshepetšo (Potšišo 2 o 3).
- Bala seripa sa go bolela ka tshepetšo (Mošongwana 4).

Ngwala

- Barutwana ba araba dipotšišo ka go PMM.

LETL 121
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Nagana ka dieta tše gago

Arabo dipotšišo ka dieta tše o di dirilégo.

1 Swaga ✓ go khomlo ya moleba.

EE	Aowa
No dieto di go lekane?	
No e be o kgono go di mole di se kgone?	
No di be di lebellelego di le botse?	
No dieto de di lirilela dinas tla gago feso?	
No o ka di wali lefelong le tengue le lengue?	
2 No o be o thabole ka dieta tše gago? Hloloza gore ke ka lebaka la eng.	
3 Gie e le gore o swaile 'Aowa' go setomatone. No o ka koonefato koralo ye hnjing?	

Tholo sahlwane se o ka rotsgo go se dire.

BEKE 6 - LABORARO - 121

TEKOLO 1 YA BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Lokiša tiragatšo ya kgale-kgale

Diragatša

- Seripagare sa dihlopha se diragatša papadi ya bona go phaphoši.

Lekanyetša

- Hloholeletša ditshwayotshwayo tša maleba ka morago ga tiragatšo ye nngwe le ye nngwe.
- Efa ditshwayotshwayo go baanegwa, poledišano, ditlabakelo, le tiragatšo.

30 mets



Go swaya:
Lebelela
letl 148
Meputso: 5

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

25 mets





TEKOLO 1 YA GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Sedirišwa sa kgale (e tšwela pele)

Ditšweletšo

- Lekola sehlapha seo se latelago sa barutwana.

15 mets



Go swaya:

Lebelela

letl 138

Meputso: 10

DITLHAKA

Ngwala mahlalosetša-gotee a mantšu

- Dirang temogo ya ka pela ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 122

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI



Ngwala mahlalosetša gotee a mantšu

- Ratile ke **ngwanengana** wa tlhompho kudu.
Ratile ke **mosetsana** wa tlhompho kudu.
 - Kotse e nwa **mmele**.
Kotse e nwa _____
 - Tshuthumakgala** e sepelo seporong.
se sepelo seporong.
 - Basodi ba nwelle **dithhako** mo mastong.
Basodi ba nwelle _____ mo mastong.
 - Mošemane** o ya toropong.
_____ le ya toropong.
 - Monuti o nuta phuthego ka gore ga **kereke**.
Monuti o nuta phuthego ka gore ga _____
- I22 - BEKE 6 - LABONE



MONGWALO

Mafoko (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 110

10 mets

LABONE



GO BALA

Go itlwaetša thelelo

Go bala ka bobedi

- Barutwana ba bala sengwalwa ka go šielana.
- Bea nako ya go bala (motsotsa o 1 go yo mongwe le yo mongwe). Ngwala palo ya methaladi ye e badilwego.
- Boeletša.

LETL 123

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go itlwaetša thelelo

Bala se gabedi. Na o badile mantšu a makor?

Mesong yeo e latelago mosadi wa moradi wa diafa a nre "Bonina bala ba bunyene ba re ntšitše mothokong. Re swonetsé go ba bontšha gore re a leboga. Ke naganan gore ga ba na le diaporo tše botse ka gore ga opora diaporo tše maratho. Ke tlo ba rokela digampre tše nnyonke, dijese le manokga, ka ba ka logela mosokisi. Weno o ka ba rokela diphere tše pedi tše diafa tše nnyonke tše go ba lekono. Monni a re, "Nko thabela go dira seo. Ye e tlo ba tselo ya renu ya go ba leboga." Ba ile ba ſomoo ka mosatla ka bobedi, gomme ba bea dimpho tše bona tafolero sebokeng sa go bea mokgope.

	1	2
Palo ya mantšu oo ke a badiligo		

BEKE 6 - LABONE - I23



GO NGWALA MMOGO

Selo sa kgalekgale

15 mets

- Bolela ka ditšweletšo tša bomolomo tšeо phaphoši e di kwelego bekeng ye.
- Dira lenaneo la diло tšeо barutwana ba boletšego ka tšona go fihla ga bjale.
- Kgetha se tee o ngwale ka ga sona bjalo ka go ngwalwa mmogo le phaphoši.
- Dibopego tšeо o ka di gatelelagoo:** Go ſomiša mafoko a go kopana le makopanyi (kgokagantšho ya polelo), lebaka

Ieo le ſomisitšwego gantši, polelo ya pego (ge o ngwala ka seo makgolo a se boletšego), lehlaodi la maleba (tlhalošo ya sedirišwa sa kgalekgale), dinthla tša go kgahlisa tša go dira gore mongwalo e be wa gago (difouno e be e le tše ntsho gomme di na le dinomoro tšeо o di kgotlago go leletša yo mongwe).

Selo sa kgalekgale
Sedirišwa sa kgalekgale ka gae goba
Seo ... wa ka a mpoditšego ſona ka bophelo bja kgalekgale.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- Go šoma o nnoši:** Lengwalo la kgalekgale – mošomo wa dipheta wa kgale



LETL 124
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Lengwalo la kgale – mošomo wa dipheta wa kgale

Borwana ba go duiso Afrika Borwa kgalekgale ba be ba ſomido dipheta go dira dibenyobenengne. Dipheta di be di dirwa ka dikgapa tla moro. Dipheta di be di dirwa ka dikgapa tla moro. Dipheta di be ba maswakona, letsepgo goba lengo. Sipile borekili ba go tlovo dingang tle dingwe ba tilie le dipheta itlo golose Afrika lloewa. Makotla o tee we diphetlo ka go tlovo dingang tle dingwe ba tilie le dipheta itlo golose. Dipheta di be go dira diphetlo le dibenyobenengne. Di be di opawo ke bonno le bessadi ka metletlo ya go kgaphaga, go swona le mongolo.

No mesimo ya dipheta ya kgale e re botta eng ka batho ba kgale? Mesimo ya kgalekgale ya dipheta e nebotla gore e dirwa ka dikgapa go dirwa ka dikgapa tla moro. Dipheta di be di dirwa ka dikgapa go dirwa ka dikgapa tla moro. Dipheta di be ba kgape go Hloma te go dira diphetone tle batho ka dipheta. Ge re bona illo tlo go dipheta itlo golose, re tredlo go dipheta itlo golose. Dipheta di be ba kgape go dipheta itlo dingwe. Se se o kgaphila ka gore se diragetle pere go ge go etlo le dikoloi, distrela goba rifhane.

1 Thaloo pheta ya molifeng yeo o ko e dirgo ka go fallela dipheta.
2 Somila sediko sa go loetlo pheta ye nngwe le ye nngwe.

124 - BEKE 6 - LABONE

TSEBO YA GO THOMA



Tšhate ya TNI (letlakala 95)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelolo.

nyakišiša

- Go hwetša tshedimošo ka se sengwe.
- O nyakišiša ka se sengwe ka lebaka la gore o tseba dilo ka moka ka sona.
- O nyakišiša ka se sengwe ge o nyaka tshedimošo ka sona ka botlalo.

Tshekaseko ya kgopololo

Monwana wa mogogorupa godimo/ monwana wa mogogorupa fase

- Swara dikaratamantšu tša maleme a mabedi go lentšu le lengwe le le lengwe o botšiše dipotšišo.

Hlama

- Go dira se sengwe ke go se tlošalanya.
- Tsela ya go dira selo ke go thoma ka go thala seswantšho sa selo seo o se nyakago.
- Tsela ye nngwe ya go dira selo ke go dira mmotlololo wa seo o se nyakago.

Go dira teko

- Go leka go bona gore se a šoma goba ga se šome.
- Go leka se sengwe ke go dira teko ka se sengwe.
- Re leka se sengwe go hwetšwa meputso.

Tshelela go Seisemane: nyakišiša (investigate), hlama (design), lekola (test)



TEKOLO 1 YA BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Diragatša tiragalo ya kgalekgale (e tšwela pele)

Diragatša

- Seripagare sa dihlopha se diragatša papadi ya bona go phaphoši.

Go lekanyetša

- Hloholeletša ditshwayotshwayo tša maleba ka morago ga tiragatšo ye nngwe le ye nngwe.
- Efa ditshwayotshwayo go baanegwa, poledišano, ditlabakelo, le tiragatšo.

30 mets



Go swaya:

Lebelela
letl 148

Meputso: 5



THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.

25 mets






GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekaseko
ya beke

Nagana-Bobedi-Abela

- Nagana:** Na o ithutile eng ka bophelo bja kgalekgale bekeng ye?
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abela:** Na o tlo dira eng sa go fapano ge o bolela le motho yo mogolo beke yeo e latelago?

15 mets



DITLHAKA

Go Bala Mantšu Ga Go Beelwa Nako

- Latela tshepetšo ya thutwana go letlakala 8.

LETL 125

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

ABC

Go Bala Mantšu ga go Beelwa Nako

Bala motsots o tee.

nagula	tlotlego	ntsiagelwa	sekotšo	nhusile
tlhago	dkagabo	ntlo	ntlhizela	hwekila
rkwe	nthoma	nkgorametsa	ntlworang	dinku
sekolog	mooki	ditotola	nkogha	leporogo
digwawa	hlweka	nkweleša	ntshata	bogobe
niku	nkwegete	nkogokalo	ntsha	nthule
lwahla	molwana	perekisi	dtiou	kwena
hweklego	borontho	ntsapelela	komiki	molweng
dipuku	khunkhwone	dimplo	lwahlala	mpšoronyana
pjhotlega	giphia	psikologa	burutši	rethwan-thwadila

Moputsa wa godimo, mantšu a:

BEKE 6 - LABOHLANO - 125




MONGWALO

Mafoko (mothikitho)

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 110

10 mets



GO BALA

Tshekaseko ya go šoma o nnoši

Bala o arabe dipotšišo

- Balela** barutwana dingwalwa ka moka tša GŠN tša beke godimo. Gwa latela barutwana ka dipukung tša bona.
- Ka morago ga sengwalwa se sengwe le se sengwe, bala di/potšišo. Barutwana ba bala goba go lebelela diphetolo tša bona.


Ahlaahla sengwalwa

- Na o ratile sengwalwa sefe bokaone? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dinnete tše mpsha? Mantšu a maswa ona?

Go swaya

- Ngwala ditlhaka tša mathomo tša leina la gago feela. Hlokomela yo a sa kgonego go bala le go feleletša mošomo. Efa ditshwayatshwayo ka mošomo wo mobotse wa bokgabo.

15 mets



GO NGWALA KA BONOŠI

Selo sa kgalekgale

15 mets

- Barutwana ba ngwala ka selo se sengwe sa kgalekgale.
- Gopotša barutwana ka go kopantšha mafoko moo se se dirago gore go ngwala go kwagale bokaone.
- Lebelela** (go ya ka hlogo yeo e kgethilwego): Lebaka leo le fetilego le šomišitšwe ka maleba, polelo ya pego (seo makgolo a se boletšego), lehlaodi (tlhaloša ya sedirišwa), mafoko a go kopantšwa + dintlha tša go kgahliša, kgetho ya maleba ya go kgetha hlogo, go ngwala ka go kwagala.

Selo sa kgalekgale
Selo sa kgalekgale
ka gešo
goba
Seo ... wa ka a
mpoditšego sona
ka bophelo bja
kgalekgale.

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** Lengwalo la kgale – dipitša tša letsopa

LETL 126
30 mets

LETSATŠI-KGWEDI

Lengwalo la kgale – dipitša tša letsopa

Kgalekgale batho ba ka Afrika ba be bo bogea dipitša tša qo hla letsopa. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le.

No dipitša tše kgale di re batho eng ka batho ba kgale? Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ba be epi mshuthu ya go fupufopano ya letsopang makor-beng o dinko. Di re bontša gore ba be bontša go letsopang letsopang le go bopso dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le. Dipitša tše di be di romatšwa letsopang ka bopharha ka gore ai se le.

1 No o kile wa bona dipitša tše letsopang?
Mabokgona go be di kelelela tjseng goba o di thole.

126 - BEKE 6 - LABOHLANO

TSEBO YA GO THOMA

Nako ya puku ya mošomo ya DBE

Go lekola le dipuelo

- Lebelelang matlakala a Puku ya mošomo ya DBE a beke ya go feta mmogo.
- Barutwana ba a phosolla goba ba feleletša.

Feleletša matlakala a Puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo ya Mabokgoni a Bophelo Letlakala 41 la mošomo. Na go be go le bose go ba ngwana dinakong tša kgalekgale? Letlakala 18 le 19.
- Puku ya mošomo ya Leleme la Gae 1 – letlakala 21.

30 mets

Mphato wa 3

Mabokgoni a Bophelo ka SEPEDEI
Puku ya 2
Kotara ya 3 & 6

Leina: _____ Phaposi: _____
basic education Department of Basic Education REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Phaposi:
basic education Department of Basic Education REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TEKOLO 1 YA THUTO YA BOITŠHIDULLO

Papadi

25 mets



- Beakanya sehlopha sa papadi ka melao ya go kwagala, mohlala, kgwele ya maoto ya bana ba bannyane, kgwele ya diatla – go ya ka didirišwa tša go ba gona.
- Hlaloša melao ya papadi.
- Arola phaphoši ka dihlopha tše pedi.
- Ralokang papadi. Lebelela o rekhote.

Go swaya:
Lebelela
letl 149
Meputso: 5



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipuelo tše di hloegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše ke di hlokago go thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 7



Lefaufau

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Theeletša tshedimošo ka lefaufau le tshepetšo ya letšatši.
- Bala le go kwešia kanegelo ya mosetsana wa go ya ngwedding.
- Bala le go araba mongwalo ka bonoši ka ga diphoofolo, batho, disathelaete le ditshila lefaufaung.
- Ngwala ka toro.
- Hlopha dibopego tša dipholanete.
- Tšwela pele ka go šoma ka makopanyi le mafoko a mafokofokwana.
- Aga tshepetšo ya rena ya letšatši ya go thetha.
- Hlama mosepelo wa mafoko ka kgwekgwe ya lefaufau.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	Lefase	phaphamala	lenala	itiriša	totšhe
	Earth	floating	crescent	pretend	torch
Mabokgoni a Bophelo	Lefaufau	tshepetšo ya rena ya letšatši	dipholanete		
	space	solar system		planets	

Mafoko

O ile a bolela gore Lefase la rena le lona le swana le leswika la kgwele ye kgolo ya go phaphamala lefaufaung, efela ke le legolo go feta ngwedi.

DIDIRIŠWA

- Ditlabakelo tša go thetha – lepokisi la khatepote la kgale, dikero, dibopego tša go thala, pente/dikherayone, thapo ye tshesane goba naelone ya go thea dihlapi, morutwana yo mongwe le yo mongwe o swanetše go tla le lekala le lennyane goba phata ye kgolo ya go šomišetšwa go thetha.
- Didirišwa tša go nyakega tša mešongwana ye e kgethilwego ya Thuto ya Boitšidullo
- Dipuku tša go ngwalela tša barutwana
- Tshedimošo ka botlalo ka Dibopego tša bokgabo: <https://lilliangray.co.za/7-elements-of-art-shape/>

TEKOLO

Tšea o swaye: Tlotlontšu, Polelo, Go Ngwala (kanegelo ya go boitlhamele)

Yeo e se go ya semmušo: Go bala mantšu ga go beelwa nako

Mešongwana ya Tekolo ya Semmušo


Labobedi-Labone (e tšwela pele go Beke 6)	Go Theeletša le Go Bolela 1 Tšweletšo: Sedirišwa sa kgalekgale	BOMOLOMO	PM matl 102, 104, 106
Labobedi	Ditlhaka 1: Ngwala mediumo	PMM letl 139	TG letl 102
Labobedi	Go Bala 1: Kwešišo	PMM letl 140	TG letl 102
Laboraro	Tsebo ya go Thoma 1: Na ke nna pholanete efe?	PMM letl 147	TG letl 105

Lefaufaung


Dumelang bahlohlətši ba Mphato 3!

Na le be le tseba gore lefaufau ke se sengwe le se sengwe se lego godimodimo go atemosefere ya lefase? Ke sebaka se segolo sa go ba le dinaledi, ngwedi, dipholanete, dikhometsle le tše dingwe tše ntši! Bjale nagana, lefaufau ke le legolo kudu mo e lego gore boramahlale le lehono ba sa utolla dilo tše mpsha letšatši ka letšatši.


Bogaregare bja tshepešo ya rena ke letšatši. Ke kgwele ye kgolokgolo ya go ba le dikgase tša go fiša tša go fa dipholanete tše di le dikologago seetša le borutho.



Pholanete ya rena, e lego Lefase, ke e tee ya dipholanete tše,
gomme re dula go yona. Lefase le kgethegile ka lebaka la gore
le na le moyo, meetse, le naga-dilo tša go netefatša gore bophelo
bo be gona!



Ngwedi o dikologa Lefase. Re bona
ngwedi gantši leratadimeng bošego.
Ngwedi wa rena o na le seabe se
segolo pholaneteng ya rena, ka gore
maatlakgogedi a hlola maphotho ka
mawatleng.



Go na le dipholanete
tše seswai go
tshepetšo ya rena
ya letšatši. Mekhuri, Benase, Lefase, Mase, Jupitha, Sathene, Yuranase
le Neputšhune. Pholanete ye nngwe le ye nngwe e fapano le ye nngwe
ebile e a itshwana. Mohlala, Jupitha ke pholanete ye kgolo go di feta
ka moka ebile e na le mengwedi ye mentši kudu, mola Benase yona e
tsebega bjalo ka pholanete ya go fiša kudukudu ka lebaka la lefaufau le
lekoto la go ba le dibolekheno.



Na o kile le wa bona khomete? Khomete ke kgwele ye kgolo ya aese, lerole le kgase ya go
sepela lefaufaung. Ge e fihla kgauswi le letšatši, aese e a tologa gomme ya dira mosela
wa letago wa go bonagala Lefaseng. Dikhomete di ka swana le naledi ya go taga
ya mosela wo motelele ka morago ga yona, ebile ka dinako tše ntši di bitšwa
"dikgwele tša aese tša ditšhila". Di kcona go ba tše botse kudu ebile di re
thuša go ithuta kudu ka bophara wa lefase.



Na o kile le wa ipotšiša gore go ka ba bjang go etela lefaufaung?
Baetalefaufaung ke batho ba go etela ngwedding ebile ba šomiša
dinamelwa tša go kgethega tša go bitšwa diphatsamaru. Ba apara disutu
tša go kgethega tša go bitšwa disutu tša lefaufaung, gomme di ba šireletša
dikotsing tša lefaufaung, go swana le go se be le moyo le go fiša kudu le dithempheretšha tša go tonya kudu.

Lefaufaung go tletše dilo tša go makatša tše batho ba di hwetšago le go nyakiša ka tšona. Tšwela pele o ithute ka
tša lefaufaung, go tseba mang? Ka letšatši le lengwe le wena o ka ba moetalefaufaung?



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega? O dirile eng mafelelong a beke?
- Bobedi:** Botša mogwera ditaba tša gago. Fetolanang ka botho.

• Abelana:

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba tša bona le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba ba le sebaka mo kotareng.
- Rekhota ditemogo ka go pukwana ya gago.

Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo (ba tle le eng/go ithutela tekolo bj. bj.)



DITLHAKA

Feleletša phasele

LETL 135

10 mets

- Barutwana ba ithuta mantšu a modumo **mph**.
- Ba feleletša feleletša phasele ya mantšu ka gare ga diPMM tša bona.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Mantšu a mothikitho

LETL 134

10 mets

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA

Morutiši o balela godimo

PM
LETL 99

15 mets

Pele ga go bala

- Na re bona eng leratadimeng mosegare? Bošego gona?
- Na le ka mpotša gore ke ka lebaka la eng go na le seetša mosegare le leswiswi bošego?
- Na le gopola ka mokgwa wo Lefase le sepelago ka go dikologa letšatši? Na se re se bitša eng? (dikologa)
- Na le ka gopola ka mokgwa wo ngwedi o sepelago ka go rarela Lefase? Se re se bitša eng? (rarela)

Balela barutwana sengwalwa

Ka morago ga go bala

- Na lefaufaung ke kae?
- Na tshepetšo ya rena ya lefase ke lefaufau ka moka?
- Na re na le dipholanete tše kae go tshepetšo ya rena ya lefase?
- Na o ka rata go ya lefaufaung?



EFAL

15 mets

- Ruta thuto ya lenaneo la gago la EFAL.



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha A & B
- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 136

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala mafoko

Terekere e khubedu a nole maotwana a maserolwana.

Malome o nametše sethuthuthu se se khubedu

Bana ba ratoka ka hula hupu.

Lori e talamorogo e rwele merwalo.

No malome o nametše eng?

136 • BEKE 7 • MOŠUPOLOGO

TSEBO YA GO THOMA



Tsebagatša kgopololo

- Na o ipshina ka go ithuta ka dilo tša kgolekgole – go swana le lefaufau?
- Ke ka lebaka la eng?

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o tseba eng ka lefaufau?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago.
- Abelana** le phaphoši.

Lefaufau

Go Ngwala Mmogo: Tšhate ya TNI

- Ngwala dikakanyo tša barutwana mothaling 1 wa tšhate ya gago ya TNI letlapeng.
- Botšiša: Na le ka rata go ithuta eng ka lefaufau bekeng ye? Ngwala se go mothaladi 2.
- Barutwana ba kgetha selo se tee mothaling wo mongwe le wo mongwe go kopollela ditšhateng tša bona ya TNI.

LETL 137

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Lefaufau

Seo ke se Tšebago	
Seo ke Ngwakago go se tšebago	
Seo ke Ithutilego sona	Bek 7
	Bek 8

Seo ke se Tšebago

Seo ke Ngwakago go se tšebago

Seo ke Ithutilego sona

Bek 7

Bek 8

BEKE 7 • MOŠUPOLOGO • 137

BOKGABO BJA GO BONWA



Tshekaseko

- Gopotša barutwana ka dielemente tša bokgabo tšeobago ithutilego tšona go fihla gonabjale; bogare, lekalekanyetša, tšeobago di šetšwago, mmala.

Ithute ka sebopego

- Sebopego ke se sengwe sa dielemente tša bokgabo.
- Sebopego ke mothaladi wa go kopantsha mo o thomilego gona.
- Gantsi dibopego ke tša tšeometheri goba ke tša tlhago.
- Dibopego ke tša phaphati goba mahlakorepedi. Borabotaki ba di dira gore di bonagale o ka re ke tša nnete ka go tlaleletša ka mmala le morithi.

Dibopego tša bokgabo

Ka Bobedi

- Lebelela ka šedi go seswantšho ka go PMM gomme o lemoge dibopego.

Kahlaahlo ya phaphoši

- Bala letlakala ka moka le phaphoši.
- Ahlaahla dibopego tša go fapafapano tšeobago ka di bonago lefaufau le gore ke dibopego tša tšeometheri goba tša tlhago.

Dira

- Barutwana ba thalathala dibopego tšeobago ka di bonago lefaufau, mohlala, dinaledi, didiko, manalana, manyokanyoka bj.bj.

LETL 138

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Dibopego tša bokgabo

Selo se sangwe se sengwe seo se se dikoneiditšego se dirive ko dibopego.

Mahuta ye mebedi ya dibopego tša bokgabo ke dibopego tšeometheri le dibopego tša tlhago (tla go ikemo).

Dibopego tša tlhago ka noto ya nngene di dirive ke botta.

Dibopego tša tlhago gantši le dia tla tlhago

Na ke dibopego tla mohuto mang tlao a naganago gore re tla di bono gentši lefaufau?

Thola dibopego tla naganago ka tlono ge re bolota

138 • BEKE 7 • MOŠUPOLOGO

THUTO YA BOITŠHIDULLO



Matseno

- Latela tshepetšo ya mešongwana ya TB go letlakala 25.

30 mets



LABOBEDI



TEKOLO 1 GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Selo se sengwe sa kgale (e tšwetšwa pele)

15 mets

Ditšweletšo

- O ka nyaka go ngwala ditlhaka tša go thoma lefoko gape letlapeng.
- Gopotša barutwana ka lenaneo la go swaya.
- Lekola sehlopha seo se latelago sa barutwana.

Go swaya:

Lebelela

letl 138

Meputso: 10



TEKOLO 1 YA DITLHAKA

Ngwala ditlhaka

LETL 139

10 mets

Ngwala medumo

- Bitša medumo ye mehlano gomme barutwana ba ngwale ditlhaka tša yona:

Ditlhaka: **hlw mpš ntl khw tšh**

- Barutwana ba ngwala ditlhaka ka gare ga sekgoba sa maleba ka go PMM.

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego

- Barutwana ba feleletša mantšu ka go tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego.

Mohlalat: **_o = ntlo**

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. se_ama | 2. _okolete |
| 3. se_aeeme | 4. di_anyana |
| 5. _okethwa | |

Go swaya:

Lebelela

letl 139

Meputso: 10




MONGWALO

Mantšu a mothikitho

LETL 134

10 mets

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA MMOGO

Kwešišo

LETL
86-91

15 mets

Pele ga go bala

- Bala o ahlaahle ka bokopana ka hlogotaba
- Efa mohola wa go bala: Mapula ke leina la mosetsana. A re boneng gore go diregile eng go Mapula.

- Ema ka morago ga letlakala le lengwe le le lengwe gomme o bale dipotšišo tša kahlahlo. Kgetha barutwana ba se bakae go araba (motshotso o 1 go potšišo).

Ka morago ga go bala

- Na o nagana gore kanegelo ya Leeto la Mapula e be e le toro? Ke ka lebaka la eng?



TEKOLO 1 YA GO BALA

Kwešišo

LETL 140

10 mets

Dipotšišo

- Bala dipotšišo gatee.
- Boeletša sebopego sa dipotšišo tša Nnete goba Maaka.
- Botša barutwana gore wo ke mošongwana wa tekolo.

Ngwala


- Feleletša mošongwana wa PMM.

Go swaya:

Lebelela

letl 140

Meputso: 10



LABORARO



TEKOLO 1 GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Selo se sengwe sa kgale (e tšwetšwa pele)

Ditšweletšo

- Lekola seholpha se sengwe sa barutwana.

15 mets

Go swaya:

Lebelela

letl 138

Meputso: 10



DITLHAKA

Ngwala malatodi

- Barutwana ba boeletša go ithuta mantšu a modumo **ntlw**.
- Barutwana ba ngwala malatodi a mantšu ao a filwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 144

10 mets

LETŠATSI-KGWEDI

Ngwala malatodi a mantšu a

- Tate o rota go nwa teye ya go **tonyo**.
Tate o rota go nwa teye ya go **fiso**.
- Momma** yo, go a hloemphe bana go gogwe.
_____.yo, go a hloemphe bana go gogwe.
- Na motho yo ka **kgadli** yo mo koe?
Na motho yo ke _____.yo mo koe?
- Bakgekolo** ba fola mobele mo lopeng.
_____.ba fola mobele mo lopeng.
- Kgomo ye o ka re ke ke **peo**.
Kgomo ye o ka re ke ye _____.
- Diaporu tša ka di bontšha di **kelobile**.
Diaporu tša ka di bontšha di _____.

144 • BEKE 7 • LABORARO



MONGWALO

Mantšu a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 134

10 mets

LABORARO



GO BALA MMOGO

Tlotlontšu

Mantšu a tlotlontšu

- Laetša o bale mantšu a beke a tlotlontšu letlapeng goba godimo ga dikaratana:

Lefase phaphamala lenalana itiriša totše

LETL 128-133

15 mets



Go bala mmogo

- Bala sengwalwa gape **le** barutwana.
- Go nyaka lentšu:** Ge o bala, barutwana ba lemoga mantšu a tlotlontšu go sengwalwa sa PMM. Ba a thalelela goba ba thala sediko go lentšu le lengwe le le lengwe le leswa.
- Ahlaahla tlhalošo ya lentšu le lengwe le le lengwe.
- Ahlaahla mantšu afe goba afe ao barutwana ba se nago bonneta ka ona.
- Efa lentšu le tee go mothaladi o mongwe le o mongwe. Barutwana ka mothalading ba nagana ka lefoko la bomolomo ka go šomiša lentšu. Theeletša morutwana o tee go tšwa mothalading.

Barutwana ba hlopha dikaratamantšu ka tatelano ya dialfabete.



GO NGWALA

Tlotlontšu

Bomolomo

- Dirang mešongwana ya ka go PMM ka bomolomo.

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa go ngwala wa PMM. Lekola o phošolle.
- Balela mogwera lefoko la gago.
- Barutwana ba kopolla mafoko a mahlano a tlotlontšu ka go Dipukuntšu tša bona

Laetša dikaratana tša tlotlontšu go Leboto la Mantšu.

LETL 145

15 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E & A
- Go šoma o nnoši:** Batho lefaufaung

LETL 146
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Batho lefaufaung

Motho ya o hlahlwe ka go riko leto lo go ya lefaufaung a britswe moestlefaufung. Batho ba lefaufaung ka go sephatšamaru. Batho ba lefaufaung ka noko ka go sephatšamaru. Batho wa mothomo wa go yetlwa go lefaufaung ka go sephatšamaru. PMS ke Yuni Gogonyi. Monge ngwageng wono woo. Alan Chapeau. Batho ba lefaufaung ka dikologa lefase. Se o britswe go dikologa lefase. Ngwageng wano woo. Alan Chapeau. Batho ba lefaufaung ka PMS, mosadi wa mothomo wa go yetlwa go lefaufaung ka go sephatšamaru. Tereškova o le o a dikologa lefase. Mengwaga ye 60 ya go lefaufaung ka go sephatšamaru. Batho ba lefaufaung ka dikologa lefase. Ke batho ba go Han dirageng tlo go lefaufaung ka go sephatšamaru. Batho ba lefaufaung ka go sephatšamaru.

Na o ka rota go maestlefaufung? Ngwala temona o hošše matšaka a gogo.

146 • BEKE 7 • LABORARO

TEKOLO 1 YA TSEBO YA GO THOMA



Na ke pholanete efe?

Bala o ahlaahle

- Ahlaahla sebopego sa dipotšišo:
 - Tlatša sekgoba
 - Efa lenaneo ka tatelano
 - Dikakanyo tša gago.

Go Ngwala

- Barutwana ba araba dipotšišo ka go PMM.

LETL 147
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Na ke nna pholanete efe?

Mehuri Benesse Masa Lefaso Jupiter Saturne Nepulihune Yunanise

- Ke photonete ya bororo go tloge go letšatši. Batho le dipholofia di dula go nna gemmago le dipheid.
- Ke nna
- Ke photonete ya kgauuswipauswi le Letšatši, eble ke ya monymoneku. Ke nna
- Ke lebelelelego ke le yo motzalalerato kudu. Ke nna photonete ya kgolekgole le letšatši. Ke nna le ngwedi yet 14.
- Ke nna
- Ke tselenga bjoko ka "Pholomete ye Khubedu". Ke nna photonete ya bone go tloge go letšatši. Ke nna
- Ke tonja kudukudu. Ke tselenga ka go ba "Lehava le Legalo". Ke nna
- Ke photonete ya go fidu kudukudu eble ke ne le bolekon le ditshabo tše mts. Ke nna
- Ke photonete ya kgoloko go tshepetšo ya letšatši. Ke photonete ya moyo wa go tlatsa kudu. Ke nna
- Ke photonete ye kgolo kudu ya go ba le didiklo tše botše. Ke nna

BEKE 7 • LABORARO • 147

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Hlama mafoko ka go šikinyega: lefaufau

Matseno

- Gopotša barutwana ka seo ba se tsebago ka ga mmele kua lefaufaung, mohlala, ga go na le maatlakgogedi, ga go na le boima.

Dira

- Anegela barutwana kanegelo ya Leeto la go ya Lefaufaung, gomme ba šikinyege ka mokgwa wa maleba. Akaretša ka mesepelo ye: go thekesela, go dikologa, go tlolatlola, go taboga, go katakata, bj.bj.
- Mohlala: Etšwa ka lebelo ka sephatšamaru (koba dikhuru gomme o taboge ka go bala dinomoro o re 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Etšwa ka lebelo); ke moka o role helemete gomme o sepele ka go hloka maatlakgogedi-o

phaphamale, tšea magato a magolo a go taboga ka go nanya gomme o dire mošomo ka seteišeneng sa lefaufaung, o sepela ka go nanya, patlama gore o robale gomme o tšwele pele ka go phaphamala, bj.bj.

Khutšang

- Barutwana ba a budulala gomme ba akanya gore Lefase le lebelelelega bjang ge o le lefaufaung. Ka go bolelela fase botša mogwera wa gago.

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya mešongwana ya TB go letlakala 25.

25 mets



LABONE



TEKOLO 1 GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Selo se sengwe sa kgale (e tšwela pele)

Ditšweletšo

- Lekola sehlopha se sengwe sa barutwana.

15 mets

Go swaya:

Lebelela

letl 138

Meputso: 10



DITLHAKA

Ngwala mafoko a mabedi ka lentšu le lengwe le lengwe

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 148

10 mets

Ngwala mafoko

LETŞATŞI-KGWEDI	
	Ngwala mafoko
	kettle
	sekupoto
mekgwa	

148 • BEKE 7 • LABONE



MONGWALO

Mantšu a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 134

10 mets

LETŞATŞI-KGWEDI	
	Durbay e Kwa Zulu Natal Durbane e



GO BALA MMOGO

Polelo

Tsebagatša lefoko

- Ngwala lefoko letlapeng.
- Bala mafoko ka go nanya le barutwana.
- Barutwana ba hwetša lefoko ka kanegelong.
- Ba thalelela/mmalafatša lefoko.

Šoma ka lefoko

- Lemoga maina go lefoko. (kgwele, Lefase, lefaufau, ngwedi)
- Na ke lehlaodi lefe leo le re botšago tše ntši ka 'kgwele'?
- Na leinaina ke lefe? Na o tseba bjang?

- Na se ke setatamente goba potšišo? (setatamente).

- Lemoga **lekopanyi** (efela).

- Na mošomo wa **lekopanyi** ke eng? (Go kopantšha mafoko a makopana go dira gore lefoko le be le telele).

- Ge o ka araganšha lefoko le ka mafoko a mabedi, na e tlo ba eng le eng?

- Hvetša **mafoko a mangwe a mabedi** a go ba le makopanyi a go fapania ka go PMM letlakala 128 (letlakala la mathomo ka kanegelo).

- Ke **mantšu afe a mabedi a tlotlontšu** ao o ka a hvetšago go lefoko? (lefase, phaphamala)

15 mets

O ile a re lefase
le lona le swana
le leswika la
kgwele ya
makgwakgwa ya
go phaphamala
lefaufaung, efela
ke le legolo go
feta ngwedi.



GO NGWALA

Polelo

Ngwala

- Ka bobedi, hlama mafokofokwana ka go šomiša tafola. Dira se ka bomolomo.
- Barutwana ba bangwe ba bolela mafoko a bona go phaphoši.

Bonoši

- Feleletša letlakala la PMM.
- Barutwana ba bangwe ba balela bagwera mafoko a bona godimo.

LETL 149

15 mets

LETŞATŞI-KGWEDI	
	Polelo
Lebelela kanegelo go letlakala la 128.	
<p>1 Hvetša motokorši a go ba le ngwedi tijola ka tentlu la go koponya. Tholelela lefoko a be o thole sedilo go lekoponyi.</p> <p>2 Hvetša motokorši a go ba le ka gore tijola ka tentlu la go koponya. Tholelela lefoko a be o thole sedilo go lekoponyi.</p> <p>3 Dira motokorši a go kwelisilega ka go šomida tifoli ye. Kogtha tentlu la go koponya. Thogela mafoko a go buleleto go lebileto gole šomida medala, tijola ka gome gole tijola ka gome.</p>	
Lefaseou ke le lesa.	Lefaseoung go go na le mousa.
Mapula o nota sekolo.	Mapula o ihuta dillo tija go kgaphibisa gona.
Ngwedi ga o nsa le dimela.	Ngwedi o nsa le larole le balela le fe pududu.
Lefase ke photonse.	Lefase ke le tetlaleroata.
Ngwedi o lebalelega tijola ka ponoma.	Lefaseoung kusondong ye nyinyue ya ngwedi.
Mose ke iwo mokhubedu.	Mose ke phonente ya go filia kudu.

149 • BEKE 7 • LABONE • 149



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekaseko ya beke

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Bolela ka selo se tee sa go kgahliša seo o ithutilego sona ka lefaufau bekeng ye.
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abelana:** Na o letetše eng beke yeo e latelago?

15 mets



DITLHAKA

Piletšo

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Piletšo go letlakala 8.

Mantšu:

- molalatladi
- legapu

Mafoko:

- Hunadi ke mosadi wa go phela a hlwekiša legae la gagwe.
- Mahlogenolo o hlahlela dikgomo ka lešakeng.
- Malesela o hlapa diatla ka mehla pele a e ja.

LETL 151

15 mets




MONGWALO

Mantšu a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 134

10 mets



GO BALA

Tshekaseko ya go šoma o nnoši

Bala o arabe dipotšišo

- Balela** barutwana dingwalwa tša GSN tša beke godimo. Barutwana ba latela ka dipukung tša bona.
- Ka morago ga sengwalwa se sengwe le se sengwe, bala di/potšišo. Efa dikarabo go dingwalwa tša Mošupologo go fihla Labone, barutwana ba swaya mešongwana ya bona.

Ahlaahla dingwalwa

- Na o ratile sengwalwa sefe kudukudu? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dinnete tše mpsha? Mantšu a maswa ona?

Go swaya

- Ngwala ditlhaka tša leina la gago feela. Hlokomela yo a sa kgonego go bala le go araba dipotšišo.

15 mets



GO NGWALA

Toro ya ka

- Bala hlogo le dithomamafoko letlapeng.
- Dumelela barutwana ba se bakae go bolela seo ba tlo go se ngwala.
- Ba ka ngwala ka toro yeo ba bilego le yona goba ba ithomela.
- Se ke mongwalo wa bonoši. Ba a ingwalela.
- Lebelela:** Lebaka le le fetilego, boitlhamele, ditaodišo tša go segiša goba go kgahliša ka ditoro tša bona, tlottontšu yeo e nabilego.

15 mets

Toro ya ka
Maabane bošego
ke lorile ...

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** *Ditšhila lefaufaung*



LETL 152

30 mets

DATE
Ditshila Lefaufaung

Re a tsobol go lefaufaung tše ditshila, ebole so lo se sangue se hloko phetho ya Hlelomete. No a be o tsobol go lefaufaung le tshihofetse? Le tshihofetse ke ditshila tše lefaufaung?

Tše ditshila tše lefaufaung go se gantši tše thumona goba tše se so ſoma. Go no le dikorwana tše lego tše ditshila tše lefaufaung tše 34 000. Dihlopha D & E go se ſoma lefaufaung go se ſoma o nnoši.

Di ko se so ſomela meluerso Lefossing, wuplo di ſtewlo pele go dikologe Lefafso. Go no le ditshehetse tše go feta tše 3000 tše go se ſamolwane.

Ditshila tše dingwe tše ngwedding ke tše nyane, di ko feso ga 10 cm. Go no le dikorwana tše go feta tše 30 000 tše ditshila tše lefaufaung.

Ditshila tše lefaufaung go se gantši tše lefaufaung. Gantsi di a swo ge di le kipuswa le Lefafso. Distlo tše lefaufaung di kosti ka go se ſomela meluerso Lefossing, wuplo di ſtewlo pele go dikologe.

Di swemette go ſirrogo gore di se kopone le ditshila.

Eto mohlatse disuheretse tše impuso di ogolhe gore di matsheng go di se ſo. Komo.

1. Ngwala temano ka seo o nognago gore ditshila tše lefaufaung di ka fokotšwa ka gona.

IS2 - BEKE 7 • LABOHLANO

TSEBO YA GO THOMA



Nako ya puku ya mošomo ya DBE

Go lekola le dipolo

- Lebelelang matlakala a puku ya mošomo ya DBE a beke ya go feta mmogo.
- Barutwana ba a phoſolla goba go feleletša.

Feleletša matlakala a puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya Mošomo ya Mabokgoni a Bophelo 2, Letlakala la mošomo 45: Lefase ka moo le bonwago go tšwa ngwedding letlakala 26 le 27.
- Puku ya mošomo ya Leleme la Gae – letlakala 23.

30 mets



THUTO YA BOITŠHIDULLO



Diteiſene tše meſongwana

- Latela tshepetšo ya diteiſene tše meſongwana ya TB letlakala 25.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekolše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka ſetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tše tlaleletšo**, goba go ba fa dipolo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebole ke na le tšohle tše di hlokago go thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 8



Lefaufaufau

DIPOLELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Theeletša kanegelo ka mošemanne wa go fofela kgwauswi kudu le letšatši.
- Bala, lebelela le go fetola mošomo wa bokgabo le diswantšho ka bošego bja dinaledi.
- Ithuta kudu ka bahlohlleletši ba ngwedding.
- Beakanya le go ngwala kanegelo ka toro go kanegelo ya go bala mmogo.
- Tšwela pele go šoma ka makopanyi.
- Sepelasepela go ya ka mmino wa morero wa ngwedding.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	Lefase	phaphamala	lenalana	itiriša	totšhe
	Earth	floating	crescent	pretend	torch
Mabokgoni a Bophelo	dikologa	khomete	moetalefaufau		
	orbit	comet	astronaut		

Mafoko

O ile a re Lefase le lona le swana le leswika la kgwele ya makgwakwa ya go phaphamala lefaufaung, efela ke le legolo go feta ngwedi.

DIDIRIŠWA

- Didirišwa tša bokgabo
- Didirišwa tša go nyakega tša mešongwana yeo e kgethilwego ya Thuto ya Boitšhidullo
- Dipuku tša go ngwalela tša barutwana

TEKOLO

Tše o swaye: Tlotlontšu le Polelo

Yeo e sego ya Semmušo: Go itlwaetša thelelo

Mešongwana ya Tekolo ya Semmušo

Mošupologo-Labohlano	Go bala 2: Go Balela Godimo ka Bomolomo*	BOMOLOMO	PM matl 113, 115, 117, 119, 121
Labobedi-Labohlano	Thuto ya Boitšhidullo 2: Go lekalekanyetša	TIRIŠO	PM matl 115, 117, 119, 121
Laboraro	Tsebo ya go Thoma 2: Go nyaka dinnete tša leeto la go ya lefaufaung	PMM letl 165	PM letl 117
Labone-Labohlano	Go Ngwala 2: Kanegelo ya toro	Puku ya go ngwalela	PM letl 118, 120
Labohlano	Mongwalo 1: Mothikitho wa ditlhaka tše nnyane le makopanyi	PMM letl 153	PM letl 120
Labohlano	Ditlhaka 2: Piletšo	PMM letl 169	PM letl 120

*Tekolo ya go bala ka bonoši e tlo direga ka nako ya Go Bala ka Go Hlahlwa ka Sehlophana. Sehlophana se sengwe le se sengwe se tlo ba le thutwana ya metsotso ye 30.

Go fofela kgauswikgauswi le letšatši

Kgalekgale go be go na le rabotaki, yo a bego a bitšwa Daedalus, le morwa wa gagwe, e lego Icarus. Bona ba be ba dula ba nnoši sehlakahlakeng sa go raretšwa ke lewatle. Ba be ba nyaka go huduga sehlakahlakeng, eupša e be e le kgole ba ka se kgone go rutha ba ya nageng ye nngwe.

Ka letšatši le lengwe Daedalus o be a sepela a le godimo ga legaga a lebeletše fase ga lewatle, gomme a bona dinonyana di fofa di tshela lewatle. O ile a nagana a re, "ge nkabe re na le diphego re be re tlo fofa ra tshela lewatle, gomme ra ya nageng ye nngwe. Ke tlo hlama ka dira diphego tša ren a re le ba babedi.

O ile a botša morwa wa gagwe, Icarus ka kgopoloy a gagwe. "Re swanetše go nyaka mafofa a mohuta ofe goba ofe mo sehlakahlakeng ao a ka bego a wele go dinonyana tša lewatle. Ke tlo šomiša bolepa go a kgomagantšha gomme ka dira diphego." Bjale ba ile ba nyaka mafofa sehlakahlakeng ka moka gomme mafelelong ke ge ba na le mafofa ao a lekanetšego go hlama diphego tše nne.

Daedalus o ile a šomiša bolepa ka tlhokomelo go kgomagantšha mafofa gore e be diphego. O ile a hlomela diphego tše pedi go Icarus gomme tše mangwe a itlhomela ka tšona. Icarus o be a thabile kudu efela Daedalus a mo lemoša, "O se ke wa fofela godimo kudu ka diphego tše. Di kgomareditšwe ka bolepa ebile bolepa bo kgona go tologa ge o ka ba letšatšing kudu."

Bjale, ge ba fetša go hlomela diphego, ka bobedi ba ile ba namela legaga la godimodimo gomme ba fofa, ba phurollotše diphego ba phaphasela. Diphego di be di šoma gabotse ebile ka bonako ke ge ba fofa ka godimo ga lewatle mmogo. Icarus o be a thabile kudu a thoma go leka mahlajana lefaufaung. "Ke nyaka go fofela godimo letšatšing," a goeletša. O ile a lebala temošo ya rragwe.

"Ema! O se ke wa fofela godimo go feta moo!" gwa goeletša Daedalus. Icarus o ile a se theeletše. O be a ipshina gomme a fofela godimodimo. Bjale, o ka nagana gore go diragetše eng. Bolepa bjola bo kgomareditšego diphego tša gagwe bo ile bja thoma go tologa gomme diphego tša tshwamoga tša wela fase. "Thušang," gwa goeletša Icarus ka letšhogo. Ka pejana Icarus o be a sa hlwe a kgona go fofa gomme a wela fasefase ka gare ga lewatle. Daedalus o be a mo lebelebetše a sa kgone go mo thuša.

Bjale Icarus o ile a rutha a lebile sehlakahlakeng a dula gona a nnoši mola Daedalus yena a ile a fofela nageng ye mpsha.





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditaba

15 mets



Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega? O dirile eng mafelelong a beke?
- Bobedi:** Botša mogwera ditaba tša gago. Fetolanang ka botho.

Abelana:

- Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba tša bona le phaphoši.
- Netefatša gore barutwana ka moka ba ba le sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.
- Rekhota ditemogo ka moka ka go pukwana ya gago.

Lokišetša barutwana go tla sekolong beke yeo e latelago (kudu ka ditekolo)



DITLHAKA

Nyaka mantšu

LETL 154

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

ABC

Nyaka mantšu

ngwololla	ngwola	ngwolotša	ngwolosie
nlwanda	ngwopa	ntlo	gala
neelena	llila		
n n g w a l e t l a n	n n g w a d i l l e t	g g g o l a m e n l	w w n n w b e l l l e w
a a t e o o a a m a	l p l i n y l u n n	o a o a m g a o u a	n n g w a l o l l a

154 • BEKE 8 • MOŠUPOLOGO



MONGWALO

Mantšu a mothikitho

LETL 153

10 mets

Mongwalo

Letjatj la ka la matš-	watc le ka llakibele
Mahlako o dufa	Leshego Mahlako o
Ajo na le sepettele ja	Thembiua Ajo na le
Tchong ke di 03 tra	Tchong ke di 03 tra
Tchono ke di 03 tra	Tchono ke di 03 tra

BEKE 8 - 153



GO BALA

Morutiši o Balela godimo

PM
LETL 111

15 mets



Pele ga go bala

- Na batho ba kgon a go fofa? Na batho ba kgon a go fofa ka go dikanegelo le ka ditorong?
- Bolela mohola wa go theeletša: Theeletša nonwane (kanegelo ya kgale) ka batho ba babedi bao ba kgonnego go fofa.

Balela barutwana kanegelo.

Morago ga go bala

- Na phošo ya Icarus ebile efe?

EFAL

15 mets





TEKOLO 2 YA GO BALA

Go bala ka bonoši (Sehlopha A)

- Šomiša kanegelo ya go balwa mmogo go tšwa go Beke 1. O tlo šomiša se ka dihlopha ka moka go tšwela pele.
- Theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe a balela sengwalwa godimo motsotsos o tee.



- Go šoma o nnoši:** Mafoko

LETL 155
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Bala mafoko

Malome o otla pese letšatši le lengwe le lengwe.

Morutiši o ngwala dipalo mo letlapeng.

Morutišigadi o fa Mošimane puku ya go bala.

Bašemane ba babedi ba tšhogile kudu.

Na morutišigadi o ngwetše eng mo letlapeng?

BEKE 8 • MOŠUPOLOGO • ISS

TSEBO YA GO THOMA

Baetalefaufaung

Bala le ahlaahle

- Balang letlakala la PMM mmogo.
- Ahlaahla ka bokgoni bjo bo nyakegago bja moetalefaufaung, mohlala go šoma boima, go kgona thuto ya Dipalo le ya Mahlale, go ba le mmele wa go phela gabotse, go kgona go lokiša dilo bj.bj.

Ngwala

- Dira lenaneo la bokgoni ka go PMM.

LETL 156
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Baetalefaufaung

Moetalefaufaung ka mothup o hlohlweka go kopethaga gone a be karolo ya lessila le go ya kiphetso ka lefaueng. Baetalefaufaung ba boitšidullo ba kgona thuto ya dipalo le yo mozhale.

Baetalefaufaung ba apora disutu tla go apora disutu tla go apora disutu tla go lefaueng ka rokhete. Ge ba khiso lefaueng ba boitšidullo ba kgona thuto ya dipalo le yo mozhale.

Baetalefaufaung ba bangwe ba ſomma Setšeneng za lloditšo tshabha sa Lefaueng ba boitšidullo ba kgona thuto ya dipalo le yo mozhale.

Baetalefaufaung ba bangwe ba hokita setšeneng za ſomma Setšeneng za lefaueng ka rokhete. Ba diplo akotlo tla lefaueng motlo ba tšoglane le robotlo. Ba diplo akotlo tla lefaueng ba swenetše go riva moyi wi go hlela gore ba hemi. Ba nyoko le maliso o go kiphetso, ditliso le mtwano ya boitšidullo ka gore ga go kiphetso. Ba diplo akotlo tla lefaueng ka rokhete. Ba diplo akotlo tla lefaueng ka rokhete. Ba diplo akotlo tla lefaueng ka rokhete. Ba diplo akotlo tla lefaueng ka rokhete.

LETL 156 - BEKE 8 • LABOBEDI



BOKGABO BJA GO BONWA

Tshepetšo ya letšatši ya rena ya go thetha (e tšwela pele)

Mošongwana (pente goba dikherayone)

- Barutwana ba lebelela diswantšho tša dipholanete. Ba ka šomiša diPMM goba go itirela dinyakišo.
- Barutwana ba khalara dipholanete ka go šomiša pente goba dikherayone. Ba swanetše go penta goba go khalara mahlakore a mabedi.
- Tlaleletša ka dielemente tše dingwe (dinaledi, dikhomete, bjalo bjalo).

Di bee gabotse le tla di šomiša bosasa



TEKOLO 2 YA THUTO YA BOITŠIDULLO

Matseno

30 mets

Lokiša

- Kgetha mešongwana ye mene ya go fapano go letlakala 24 ya beke, go akaretšwa tše di latelago bjalo ka seteišene 1, e lego yeo e tlo go lekolwa.

- Sepela kgaušwi le kota/kota ye kgolo goba leboto le lennyane ka go lekalekanyetša. Sepela o kobile dikhuru.

- Tiragatšo ya ditšiminasetiki: go tsema ka diatla fase maoto a išitšwe godimo goba go tsema ka hlogo fase maoto a išitšwe godimo o thekgile ke mogwera wa gago.
- Lokiša didirišwa.
- Arola phaphoši ka dihlopha tše nne tša beke.



Go lekalekanyetša

- Sepelela pele le morago ka menwana le ka serethe, o lekalekanyetša.

Tsebagatša diteišene tša mešongwana

- Laetša barutwana didirišwa gomme o hlaloše mešongwana.
- Barutwana ba diragatša mešongwana.



LABOBEDI



GO THEELETŠA LE GO BOLELA


Anega
kanegelo gape

15 mets

- Ge e le gore Tekolo 1 ya gago ya Go Theeletša le go Bolela ga se ya felela, šomiša thutwana ya beke ya Go Theeletša le go Bolela go dira seo.

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Nagana ka kanegelo ya go balelwa godimo le ka moo o ka e anegago ka bokopana ka gona.
- Bobedi:** Anega kanegelo ka boripana. Neeletšanang dibaka.
- Abelana:** Dumelela morutwana o tee goba ba babedi go abelana le phaphoši ge go na le nako.



DITLHAKA

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša ka go tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Mantšu a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 157


10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego

	esi		hlakan
	a		elo
	wana		di oga
	ie		elebiſene

BEKE 8 • LABOBEDI - 157

LETL 153
10 mets

GO BALA MMOGO

Thelelo le Kwešišo

Go Bala Mmogo

- Bala gape bonnyane bja matlakala a mabedi a kanegelo le barutwana.
- Laetša **thelelo le tlhagišo** (lemoga maswaodikga, kwagatšo, go fihliša molaetša ka tlhagišo, go bala ka lebelo la maleba).

Go Bala ka Bobedi

- Ka bobedi bagwera ba balelana letlakala ka go itlwaetša go bala ka go thelelo le ka tlhagišo.
- Theeletša o fe dipolo ge o sepelasepela ka phaphošing goba o šomiše nako ye go hlokomela morutwana o tee ka o tee.

LETL
128-133
15 mets

Mapula le ngwedi

Mupula a le qabisa seholo oblo qabisa ar morutwana gape wa Mohutwana 3 a lego Mohumogadi Letsaoo. Qabisa o rota Mohumogadi Letsaoo ka gape a be a ma le botho oblo a diro gape go ihfutha go be base. Bafung ye Mohumogadi Letsaoo a be a ba ntu ka ngwedi. Bafung ye Mohumogadi Letsaoo ka gape a be a ba ntu ka ngwedi. Yeo e dikologgo lefosa le renu Mohumogadi Letsaoo o popoditse burutwana gone legiso le mafoko le bafung Lefosa. O ile a re lefosa le renu Mohumogadi Letsaoo ka gape a be a ba ntu ka ngwedi. Eupula ke le lepilo go feta ngwedi.

Mapula a le qabisa seholo oblo qabisa ar morutwana gape wa se metre tlo walo fose" gwo resto Pono. Tlo walo fose" gwo resto Pono. Akwae Mohumogadi Letsaoo ka gape a be a ba ntu ka ngwedi. Tlo walo fose" gwo resto Pono. Tlo walo fose" gwo resto Pono. Burutwana ka mokua ba be a ngwana kudu eupula be ba be se no le dikananya.

Ke ka lebuka la eng Mohumogadi Letsaoo a be a swere dikwene tlo pedi ka dienteng tla gape?

128 • BEKE 7



MONGWALO

Go Theeletša le Go Bolela

Kwešišo ye ya go theeletša e theilwe go kanegelo ya go balelwa godimo ya Go fofela kgauswikgauswi le letšatši. E ka sebopego sa mošomo wa go tlogela mantšu a mangwe a kanegelo gore a tlaleletšwe ge go balwa. Ga se tekolo ya semmušo.

- Kgetha lentšu la maleba go sekgorba se sengwe le se sengwe efela o le ngwale kgauswi le nomoro.

Swaya mantšu ge o a šomiša

Ngwala

- Barutwana ba feleletša mošongwana wa PMM.

Lekola o swaye.

LETL 158
15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Kwešišo

Feleletša kakoreto ya kanegelo yeo o a kwešišo. Šomiša mantšu a ka lepokis.

thelelo	seholo	fofela	diphego	fofa
mafoko	letsatši	godmosimo	toloko	lewotše

Doedalus o dirile ... 1 ... ka ... 2 ... a dinonyina gompe o a kgomognogte. Yeno le morwa wa gojope Icarus, ba ile ba ... 3 ... ba tafela ... 4 ... Doedalus o bodisitze Icarus gore a se ke a ... 5 ... kgowasi le ... 6 ... eupula yena a seke a ... 7 ... O ile a fofoles ... 8 ... gompe diphego tlo ... 9 ... O ile a wela fose ka gare ga ... 10 ...

Mantšu

1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

158 • BEKE 8 • LABOBEDI

**TEKOLO 2 YA GO BALA****Go bala ka bonoši (Sehlopha B)**

- Šomiša kanegelo ya go balwa mmogo go tšwa go Beke 1. O tlo šomiša se ka dihlopha ka moka go tšwela pele.
- Theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe ge a balela godimo go tšwa go sengwalwa motsotso o tee.



- Go šoma o nnoši:** Bošego bja dinaledi

LETL 159
30 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 140
Meputso: 10

LETŠATŠI-KGWEDI

Bošego bja Dinaledi

Borabokgabolo ba bantli ba ile ba leko ga thola lefaufou bolego. Sethloho se o lefaufou bolego se o thodiwe ke monna ya a bantli. Jezu se o lefaufou bolego se o thodiwe ke monna ya a bantli. Millet o le duula polising ge e be sa le malomoro. Ba logo la gagwe ba be ba ſoma polassing. O ile a ba borabokgabolo, euplo o be a rafinga. Ma go etholeve se, o thodiile lefaufou bolego le dinoledi tše ntli kudu. Dinoledi tše pedi o borangola ka re de weva lefaufing. Dineledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing.

Ngavole temano ka go setholve. O ka nqewlo ka ga

- Se o se ſonago ka pele, gare ka le moraglo
- Mebola yego Millet o e ſomilikilego
- Gore o rotlo pente le gore ka le leboko lo eng

BEKE 8 • LABOBEDI • 159

TSEBO YA GO THOMA**Bahloholetši ba lefaufaung****Nagana-Bobedi-Abelana**

- Nagana:** Na o kwele goba o badile ka bahloholetši ba lefaufaung bafe?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago seo o se tsebago.
- Abelana** le phaphoši.

Bala le ahlaahle

- Bala letlakala la PMM mmogo

Ngwala

- Feleletša tafola ka go PMM.
- Hlokomela: Barutwana ba swanetše go phopholetša mengwaga ya bahloholetši ba babedi ka go lebelela matšatšikgwedi.

LETL
160-161
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Banyokilāši ba lefaufaung

Bala tshedinglo ka bangokilisi ba bangue ba lefaufaung. Coo gare ka lefaufing ka lefaufing ka lefaufing ka lefaufing. Millet o le duula polising ge e be sa le tšola letsa ka duphamoro. Bontli ba bona e be a le bontli ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Ma go etholeve se, o thodiile lefaufou bolego le dinoledi tše ntli kudu. Dinoledi tše pedi o borangola ka re de weva lefaufing. Dineledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing.

Masuli wa mofunqa wa ga lefaufing. O lefaufing ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Millet o le duula polising ge e be sa le tšola letsa ka duphamoro. Bontli ba bona e be a le bontli ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Ma go etholeve se, o thodiile lefaufou bolego le dinoledi tše ntli kudu. Dinoledi tše pedi o borangola ka re de weva lefaufing. Dineledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing.

Muthlo wa mofunqa wa ga tšola Ako a klego a go lefaufing e be a le mofunqa. O lefaufing ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Millet o le duula polising ge e be sa le tšola letsa ka duphamoro. Bontli ba bona e be a le bontli ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Ma go etholeve se, o thodiile lefaufou bolego le dinoledi tše ntli kudu. Dinoledi tše pedi o borangola ka re de weva lefaufing. Dineledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing.

Muthlo wa mofunqa wa ga tšola Ako a klego a go lefaufing e be a le mofunqa. O lefaufing ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Millet o le duula polising ge e be sa le tšola letsa ka duphamoro. Bontli ba bona e be a le bontli ka lefaufing, euplo o be a rafinga. Ma go etholeve se, o thodiile lefaufou bolego le dinoledi tše ntli kudu. Dinoledi tše pedi o borangola ka re de weva lefaufing. Dineledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing. Dinuledi tše go thodiile lefaufing ka re de weva lefaufing.

160 • BEKE 8 • LABOBEDI

**BOKGABO BJA GO BONWA****Tshepedišo ya rena ya letšatši ya go thetha (e tšwela pele)****Feleletša go thetha**

- Tlaleletša ka thapo o fege didiko ka ditekanyo tša go fapano go oketša kgahlego.

Laetša o ahlaahle

- Barutwana ba hlahoša gore ke ka lebaka la eng ba fegile dipholanete tša bona le tše dingwe tša lefaufaung ka tatelano yeo.

30 mets

**TEKOLO 2 YA THUTO YA BOITŠIDULLO****Diteišene tša mešongwana**

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.
- Lebelela barutwana ba seteišene 1 gomme o ba lekole.

25 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 149
Meputso: 5



LABORARO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Ditoro tša
bokamoso

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Ditoro di ka hlaloša selo se sengwe seo o se lorago bošego, goba selo seo o hutšago gore se ka phethagala ka nnete ka moso. Lehono re tlo bolela ka tlhalošo ya bobedi ya ditoro. Na o na le toro ya go kgethega ya moso?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago ka toro ya gago ya go kgethega.
- Abelana** le phaphoši.
- Šomisha puku ya gago go rekhotra ditemogo.



DITLHAKA

Ngwala mafoko a mahlano
ka mantšu

LETL 162

10 mets

- Barutwana ba ithuta ka modumo le mantšu a **tlhw**.
- Barutwana ba ngwala mafoko a mahlano ka mantšu ao a filwego.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

Ngwala mafoko a mahlano o komiča mantšu a ko mospokiseng. O ka komiča lentlu le tes goba go feta go lefoko. Ngwala mantšu a wo o e šemitsitšego ka phentšehe ya mmetra.

ntlwana	ntekolalana	nthalaneng
ngwalela	ngwalela	

1
2
3
4
5

162 • BEKE 8 • LABORARO




MONGWALO

Mantšu a mothikitho

LETL 153

10 mets

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA

Tshekaseko ya Tlotlontšu le Polelo

15 mets

Tlotlontšu (PMM letlakala 145)

- Bala dikaratamantšu tša beke yeo e fetilego:
- | | | | | |
|--------|---------|--------|------------|----------|
| Lefase | itiriša | totšhe | phaphamala | lenalana |
|--------|---------|--------|------------|----------|
- Barutwana ba lekola mošongwana wa beke ya go feta wa tlotlontšu ka go PMM ebile ba a phašolla.

Mošomo wa lefoko (PMM letlakala 149)

- Ngwala lefoko la maleba letlapeng. Barutwana ba a lekola.
- Barutwana ba balela bagwera mafoko a bona.

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu

Lefase	phaphamala	totšhe	lenalana
--------	------------	--------	----------

Lefase le diphonolane tie dingue di letfoufoung.

1 Lefase le diphonolane tie dingue di letfoufoung.

2 Mohumogadi Letsondo o boddile barutwana go o ka re kigwele ke ngwedi.

3 Magula o phandomidile nomune ka

4 Ge ngwedi o ka sebopape so a hefihlelo tʃo ka ponpon.

Ngwala mantšu a tlotlontšu ka tsetlano ya dithwala. Itthwetsele pole.

Ngwala lefoko ka lentlu le tee la mantšu a tlotlontšu.

BEKE 7 • LABORARO • 165



GO NGWALA

Tshelela go Seisemane

LETL 163

15 mets

Tlotlontšu

- Bolela ka moo o swanetšego go bolela mantšu a dikaratana ka Seisemane. Bula karatana ye nngwe le ye nngwe o bolele lentšu ka Seisemane:
- | | | | | |
|--------|------------|----------|---------|--------|
| Lefase | phaphamala | lenalana | itiriša | totšhe |
|--------|------------|----------|---------|--------|

LETŠATŠI-KGWEDI

Tlotlontšu le polelo

Lentlu la tlotlontšu	Lefoko	Lentlu la Seisemane
Pholonetie yo remo ke Lefose	Earth	
Diphonolane di phophametie diphonolane	floating	
Ngwedi o mošomo o ka sebopape go o lenalana	crescent	
Re tlo tñrilo o ka ne ke basebolefoufoung	pretend	
Ke komida totšhe leswiswing	torch	

Bala mafoko.

Mohumogadi Letsondo o godipotile barutwana gore pholonetie ya remo ke Lefose.

Ngwala mafoko ka Seisemane.

BEKE 8 • LABORARO • 163

Lefoko

- Ahlaahla ka go hlagiša lefoko le bohlokwa ka Seisemane.
- Sa mathomo lemoga mantšu a mabedi a tlotlontšu gomme o bee dikaratana letlapeng.
- Gapegape efa mantšu a a Seisemane: *moon, space / rocky ball*. A ngwale letlapeng.
- Arola mafoko ka diripa tše pedi. Ruta lentšu efela gomme o le

ngwale letlapeng (**but** in English)

- Bolela lefoko la Seisemane ka bomolomo. She said that the **Earth** is also a rocky ball **floating** in space, / **but** it is much bigger than the moon.

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.
- Lekolang le go phošolla dikarabo le phaphoši

**TEKOLO 2 YA GO BALA****Go bala ka bonoši (Sehlopha C)**

- Šomiša kanegelo ya go balwa mmogo go tšwa go Beke 1. O tla šomiša se ka dihlopha ka moka go tšwela pele.
- Theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe ge a balela godimo go tšwa go sengwalwa motsotsotso o tee.



- Go šoma o nnoši:** Nonwane ya ngwedi le lebopo la bodutwana

LETL 164
30 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 140
Meputso: 10

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwedi wa kanegelokgopollo le lebopo la bodutwana

Se ja se i sephalwa. Ke seswantshe sa go gotlava ka kota. Se se na gona relaboglo tla lebopo la bodutwana. Ngwedi wa go tšwa go di nyaka. Ge a fentšo o le o pento serpo se sengwe le se sengwe o kota gomme o kiba kota lettakafeng. O be a swentsie go kiba lettakafeng go tšwa go di nyaka. Lebopo la bodutwana. Ka tsello ye o be o dira diswontsho tše dintši tše go swana.

Leine la robakibago ke Hiroshige, o be o etšwa rogesing ya Japano. Seswantshe go tšwa go di nyaka. Robakibago go tšwa go di nyaka. O rvele dipolakope tše pedi. Letatadming go bonola ngwedi wa go tšwa go di nyaka. Robakibago o se bitša ngwedi wa tšwetsho. Ngwedi wa go tšwa go di nyaka. Go tšwa go di nyaka.

Ngwala temuna ka monna wa seswantshe. Somiša bokgabotša gona ...

- o go koe
- o swere eng ke dipaketeng
- ke ka lebolo la eng o modi
- ka modi ngwala temuna ka monna go gona

164 • BEKE 8 • LABORARO

TSEBO YA GO THOMA TEKOLO 2**Go tsoma dinnete ka leeto la go ya ngwedding****Bala o ahlaahle**

- Botša barutwana gore se ke mošomo wa tekolo.
- Hlaloša gore dikarabo tša dipotšišo di ka ba di le ka go mešongwana yeo ba e dlirilego ka lefaufau goba e ka ba se ba se tsebago ka bobona.
- Balela barutwana dipotšišo o be o bale le bona.

Ngwala

- Barutwana ba feleletša dinyakišo tša dinnete ka go lebelela ka go PMM le go araba dipotšišo.

LETL 165
30 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 146
Meputso: 15

LETŠATŠI-KGWEDI

Dinnete tše leeto la go ya lefaufau

Lebelela ka gare go PMM go hwtša dikarabo tše tekatholopanggo ye.

Feleletša dikarabo ka dipolakope.

1. Moftha wa mathomathoma wa go gona go tšwa go di nyaka. Leine la gona ke	2. Moftha wa mathomathoma wa go gona go tšwa go di nyaka. Leine la gona ke
3. Moftha go monyonyenyane a klongo e go tšwa go di nyaka. Leine la gona ke	4. Moftha go monyonyenyane a klongo e go tšwa go di nyaka. Leine la gona ke
5. Na lefaufau tše go opata diopato tše bona tše go tšwetsho ge ba ega go nomela septoflamene. Ego gona ke	6. Na lefaufau tše go opata diopato tše bona tše go tšwetsho ge ba ega go nomela septoflamene. Ego gona ke

7. Nyolentsha meina o bonyikibishi ba lefaufau igwivha le ngwaga wa moftha.

- MEI: Mae Jemison
- PER: Yuri Gagarin
- PED: Mark Shumilsworth
- PBO: Oliver Daemen
- PRZ: Valentina Tereshkova
- 2002: Phom Tuam
- 2022: Neil Armstrong

BEKE 8 • LABORARO • 165

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA**Matseno**

- Itokiše ka go ſikinyega ka go ſikinyega ka go nanya bjalo ka ge o le lefelong la go hloka maatlakgogedi, le ka lebolo bjalo ka ge o le Lefaseng.

Dira

- Botša barutwana gore ba tlo theeletša karolwana ya mmino gomme ba ſikinyega ka go lokologa, ba itiriša o ka re ba lefaufau.

Go itšikinyetša mmino – lefaufau

30 mets

- Barutwana ba ſikinyega ka go lokologa ka phaphoſing, ba laetša tihagišo ge ba ſikinyega.
- Mmino wa go ſišinywa: Modumo wa koša ya Pholanete ya renā. <https://www.youtube.com/watch?v=uuhCtVtOyiW8&t=102s> goba mmino ofe goba ofe wa go nanya.

Khutšang

- Khutšiša mmele: ikotlolle ka go nanya ka mathoko a go fapanaka mmino wa go nanya wa go fodiša.

**TEKOLO 2 YA THUTO YA BOITŠIDULLO****Diteišene tša mešongwana**

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.
- Lebelela barutwana ba seteišene 1 gomme o ba lekole.

25 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 149
Meputso: 5





GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tokišetšo ya go ngwala: Kanegelo ya toro

Matseno

- Ka go Go Ngwala ga lehono kgapejane re tlo thoma ka Tekolo ya rena ya Go Ngwala. O tlo ngwala kanegelo ya toro go swana le ya Mapula.

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Nagana gore moanegwathwadi ka go kanegelo ya gago e tlo ba mang, le gore o tlo šomiša senamelwa sa mohuta mang.
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago dikakanyo tša gago.
- Abelana** le phaphoši.

15 mets

Temana I

Ge _____ a ekwa
a le kgauswi le go robala, o kwele ...
O bone ... ka ntle
ga ngwako.



DITLHAKA

Feleletša mafoko ka mantšu a wo a filwego

- Dirang temogo ya ka pela ya medumo yeo e rutilwego ka lebelo.
- Barutwana ba feleletša letlakala la PMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 166

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Šomiša mantšu go feleletša mafoko.

ntlweng
nngwalela
nngwathela
pasekela
nngweda
nngwanya
boratho

1. Mma o nngwalela lengwola.
2. Mogwera waka o _____.
3. Mpšanyana ya Motome e robala ka _____.
4. Lefose ke le legolo go feta.
5. Tote o nomela _____ ge e ya.
6. Motome o _____ ka mokokotlong.

166 • BEKE 8 • LABONE




MONGWALO

Mantšu a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 153

10 mets



GO BALA

Go itlwaetša thelelo

Bala sengwalwa

- Mmogo le barutwana 'ripagantšha' sengwalwa ka go dikafoko tše nnyane.

Go bala ka bobedi

- Ka bobedi ba šielana go bala sengwalwa.
- Bea nako ya go bala (motsots o 1 go yo mongwe le yo mongwe). Ngwala palo ya methaladi ye e badilwego).
- Boeletša.

Dipoelo

- Bala sengwalwa le barutwana.
- Barutwana ba dikološetša mantšu ao ba se go ba kgona go a bala gabotse.
- Ba hlohlleletše go balela batho sengwalwa ka gae.

LETL 167

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Go itlwaetša thelelo

Bala sengwalwa le morutši wa gago. Lemoga maswao a polelo. Bala gabedi. Na o balele mantšu makor.

Ge Mapula o bula mahlo, e be o le mesong ebile o be o le malosing o gagwe ka gae. O ile o tsoga ka pela o kitimela go Koko uyo o bego a le ka morareng a lokisa dija tša mesong.

"Koko!" o realo, "Ke lori le toro ye bose kudu!" E ne go botše ka yona."

Emo gannyan," gwa realo Koko, "o tletshe ka lerole le o pududul. Lerole leo le tšwa kaet!"

Mapula o ile o lebelela diaporo tša gagwe tša go robala gomme a bona gore di be di kgamathetše ka lerole le o pududul! Ka bonoku o ile o iptsilo gore o be o lora goba go diragette ka riñete na!

I	2
Palo ya mantšu ao ke o badillego	
Palo ya mantšu ao ke sego ka o tsobo	

BEKE 8 • LABONE • 167



TEKOLO 2 YA MONGWALO

15 mets

Kanegelo ya toro

Ahlaahla mošomo

- Ka tekolo ya gago o tlo ngwala kanegelo ka go šomiša foreimi ye.
- Temana 1:** Kgetha leina la moanegwa wa gago, le gore ba be ba nametše senamelwa sa mohuta mang (rokhete, koloi ya go fofa, sethuthuthu sa go fofa, sephatšamaru) le gore lentšu le ile la reng.
- Nagana pele gomme o ngwale Temana 1 ka go puku ya gago.
- Nagana ka **Temana 2** ye o tlo go e ngwala bosasa; Nagana ka gore ba ile kae (ngwedding, letšatšing, go Mase, dinaleding) le gore ba bone eng gona.

Go swaya:

Lebelela

letl 142

Meputso: 10

Temana I

Ge XXX a ekwa a le kgauswi le go robala, o kwele ...

O bone ... ka ntle ga ngwako.

Lentšu la re

Temana 2

Na go diregile eng ka morago ga moo?

**TEKOLO 2 YA GO BALA****Go bala ka bonoši (Sehlopha D)**

- Šomiša kanegelo ya go bala mmogo go tšwa go Beke 1. O tlo šomiša se ka dihlopha ka moka go tšwela pele.
- Theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe ge a balela mongwalo godimo motsotso o tee.



- Go šoma o Nnoši:** Bošego bjo bongwe bja Dinaledi

LETL 168
30 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 140
Meputso: 10

LETŠATŠI-KGWEDI

Bošego bjo bongwe bja Dinaledi

Seworibile se se na le leina lo go swanya le sethlova oa Millet. Le sono se britšwo gore ke "Bošego bjo Dinaledi". Sethlova se se tholisele go ritholokgabu ye o britšwaga Vincent van Gogh. O habsa se se tholisele go ritholokgabu ye o britšwaga Paul Gauguin. Mothlo ye o bego o nyaka go reko dihloha tša gogwe, ke ka mosi e bego ye o modisi e bilo o phela o nyngwe.

“Bošego bjo bongwe bja Dinaledi” kotsa ts dipolelo tša kotsa. Ma go sethlova se go boonthiwa mohlore le torstswa ye nyngwe bolego. Goregego go torso go na le kerekil. Lerotodimengi go bonola nqengwa go tšwela le tšwela. Tša kotsa ts dipolelo tša kotsa go sepela. Von Gogh o be a rota go dura mo nekgo dillo di o sepele.

Nyngwila temano o boqetisa sethlova se go seta se sengwe so bolego bjo dinaledi. O re ...

- Na dihloho di fopano ka eng?
- Na dihloho di swanya ka eng?
- No o nato sefe bekone? Ke ko lebolo ka eng?
- Hlo o nqengwa go tšwela go mokwane ke cife?

168 • BEKE 8 • LABONE

TSEBO YA GO THOMA**Tšhate ya TNI (letlakala 137)**

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

dikologa

- Tsela yeo sephatšamaru se e tšeago go dikologa pholanete goba ngwedi.
- Lefase le dikologa ngwedi.
- Ngwedi o dikologa Lefase.

Tshekatseko ya kakanyo

30 mets

Monwana wa mogogorupa godimo/ monwana wa mogogorupa fase

- Emiša dikaratamantšu tša maleme a mabedi a dipolelo ka lentšu le lengwe le le lengwe o botšiše dipotšišo.

khomete

- Leswika le legolo la aese le mosela wa go phadima
- Naledi
- Selo seo o ka se bonago ka nako ye nngwe lefaufaung bošego.

moetalefaufaung

- Motho yo a hlahlilwego go šoma lefaufaung.
- Motho yo a lefelago gore a sepele ka sephatšamaru.
- Motho yo mošomo wa gagwe e lego go šoma lefaufaung.

Tshelela go Seisemane: dikologa (orbit), khomete (comet), moetalefaufaung (astronaut)

**BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA****Go itšhikinyetša mmino – lefaufaung**

30 mets

Matseno

- Ahlaahlang gore na baetalefaufaung ba ka bona eng kua lefaufaung, mohlala, dipholanete, mengwedi, dinaledi, dikhomete, dinaledi tša go thunya, dinamelwa tša lefaufau, disathelaete, ditšhila tša lefaufaung.

Dihlopha

- Barutwana ba kgetha selo se tee seo baetalefaufaung ba ka se bonago.
- Ba a itokiša le go itlwaetša košana e kopana ya terama ba laetša ka mokgwa wo ba ikwago ka gona ge ba bona selo seo – lethabo, letšhogo, go ba le tumo, le ka fao selo seo se lebelegago ka gona, mohlala, dikologa, sepela ka lebelo, ka go nanya, phadima bj.bj

Diragatšang

- Dihlophana di fana sebaka sa go diragatša ge wena o le gare o raloka 'mmino wa lefaufaung' wo o o šomišitšego maabane.

Lekolang

- Hloholetša sehlophana se sengwe le se sengwe ge se diragatša.

**TEKOLO 2 YA THUTO YA BOITŠIDULLO****Diteišene tša mešongwana**

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.
- Lebelela barutwana ba seteišene 1 gomme o ba lekole.

25 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 149
Meputso: 5



LABOHLANO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekaseko ya beke

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Bolela ka selo se tee seo o ithutilego sona ka bowena ka ditekolo bekeng ye, mohlala, ka mo o ikwelego ka gona, ka mokgwa wo o bego o tloga o itokišeditše ditekolo ka gona bj.bj.
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abela:** Na o tlo dira eng sa go fapanan bekeng ye e latelago?



TEKOLO 2 YA DITLHAKA

Go Bala Mantšu Ga Go Beelwa Nako

LETL 169
10 mets

- Latela tshepetšo ya thutwana go letlakala 8.

LETŠATŠI-KGWEDI

Go Bala Mantšu ga go Beelwa Nako

Bala mótsotsa o tee.

nngwalela	ntswana	nikgo	mkgomo	nkigoliesle
nngwala	ntsdíma	setulo	borutwana	ntwuse
mohlare	ntlo	dinkgoko	pítla	lesoka
setofa	ntshalatsete	ntlo	dikoloi	mozogolotje
nngwalete	ntwaneng	ntnomile	nkromo	mplanyano
lesogano	baopel	ntshata	dikulobe	thwona-thwodisa
ntsapelela	dipudi	moleni	nyomile	sekolong
dimpla	phapote	dikuse	hlukilego	ntse
psikologa	setihoba	mispoga	meetse	lwahielo
dinoka	leleme	ditsebe	rakgolo	lesabu

Moputso wa godimo, mantšu a.

BEKE 8 • LABOHLANO • 169




TEKOLO YA MONGWALO 1

Mantšu a mothikitho

Go swaya: Lebelela letl 141
Meputso: 5

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 153
10 mets

GO BALA

Tshekaseko ya go šoma o nnoši

15 mets

Bala o arabe dipotšišo

- Balela** barutwana dingwalwa ka moka tša GšN tša beke godimo. Barutwana ba latela ka dipukung tša bona.
- Ka morago ga go bala sengwalwa se sengwe le se sengwe, bala di/potšišo. Ka dingwalwa tša Mošupologo go fihla ka Labone efa dikarabo, barutwana ba swaya ka bobona.

Ahlaahla dingwalwa

- Na o ratile sengwalwa sefe kudukudu? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dinnete tše mpsha? Mantšu a mafsa ona?



Go swaya

- Ngwala ditlhakapele tša leina la gago feela. Hlokomela yo a sa kgonego go bala le go araba.



TEKOLO 2 YA GO NGWALA

Kanegelo ya toro (e tšwela pele)

15 mets

- Tšwela pele ka go ngwala kanegelo ya gago.
- Temana 2:** Nagana ka gore moanegwa wa gago o ile kae le gore o bone eng moo. E ka ba nnete goba boitlhamele.
- Ngwala temana ka pukung ya gago.
- Temana 3:** Nagana ka moo kanegelo ya gago e felago ka gona. Na e fedile go swana le ya Mapula? (o tsogile, e be e le toro) goba e fedile ka tsela ye nngwe.
- Ngwala temana ka pukung ya gago.

Go swaya:
Lebelela
letl 142
Meputso: 10

Temana 1
Matseno
Temana 2
Na go diregile
eng ka morago
ga moo?
Temana 3
Na kanegelo e
fedile bjang?

**TEKOLO 2 YA GO BALA****Go bala ka bonoši (Sehlopha E)**

- Šomiša kanegelo ya go balwa mmogo go tšwa go Beke 1. O tlo šomiša se ka dihlopha ka moka go tšwela pele.
- Theeletša morutwana yo mongwe le yo mongwe ge a balela sengwalwa godimo motsotsotso o tee.



- Go Šoma o Nnoši:** Dinepe tša Lefase

LETL 170
30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Diewantšo tša Lefase

Diewantšo tša Lefase di be di se gona go fihala bono bo kgona go etšo lefase. Go be di le mokala o tlaleletšo go lefase le fihala bono bo kgona go le kewetšo. Ko mokala go ge boho bo kgona go ya ngwedding, diewantšo tša Lefase di be di tlalewa ke boetsetšo fihala go le diewantšo.

Se ke seswontho so go tsabelo kudu so Lefase. Se tlalewa ka khamero go lefase yih a bego a eme ngwedding. O ka bono bono go lefase bya moswile ka khamero ya ngwedding. Mo seswontho se, ge o ka lebeleni ka tlakomele, o ka bono khamerene go Africa.

Seswontho se sa Lefase se tlareve ka khamero go lefase. Mo seswontho se, ge o ka lebeleni ka tlakomele, o ka bono khamerene go Africa.

Ngi seswontho se fihala bying le fihala? Ngi nata go lebeleni diewantšo go lefase? Ngi nata go lebeleni diewantšo go lefase? Ngi nata go lebeleni diewantšo go lefase?

170 • BEKE 8 • LABOHLANO

TSEBO YA GO THOMA**Nako ya puku ya mošomo ya DBE****Go lekola le dipolo**

- Lebelela matlakala a puku ya mošomo a DBE a beke yeo fetilego mmogo.
- Barutwana ba a phosolla goba ba feleletša.

Feleletša matlakala a puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo ya Mabokgoni a Bophelo 2 Letlakala la mošomo 47 Leeto la Ngwedding, letlakala 30 le 31.
- Puku ya mošomo ya Leleme la Gae 1 – letlakala 25.

30 mets

Mphato wa
3

**TEKOLO 2 YA THUTO YA BOITŠHIDULLO****Diteišene tša mešongwana**

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya TB go letlakala 25.
- Lebelela barutwana ba seteišene 1 gomme o ba lekole.

25 mets

Go swaya:
Lebelela
letl 149
Meputso: 5

**TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI****Bekeng ye ke:**

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- Iekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipolo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapozi e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše di hlokago go thoma beke.

KAKARETŠO YA BEKE 9



Tša ka moo batho ba
bego ba phela ka gona
kgalekgale ka botlalo

DIPOELO TŠA BEKE

Barutwana ba tla:

- Kwešiša tša ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgalekgale ka botlalo.
- Bala kanegelo ka ditlogolo le bokoko ba mehutahuta.
- Bapetša le go fapanya maitemogelo.
- Bapetša maitemogelo a sekolo "gonabjale" le "kgale".
- Bala ka botlalo ka ditseno tša pukutšatši tše bonolo le go ngwala pukutšatši beke e tee.
- Diragatša tiragatšo ya go bala ka dihlopha.
- Lemoga le go itlwaetša dibopego tša polelo tše di amanago le go bala tiragatšo.
- Lemoga dika tše dingwe tša ditiragalo gomme o ngwale poledišano ye bonolo.

DITOKIŠETŠO

Dikaratamantšu Seisimane (ka morago)

Litheresi	sebopego sa papadi	tiragalo	baanegwa	moanegi	mešomo
	play form	scene	characters	narrator	chores
Mabokgoni a Bophelo	bapetša	go swana	fapania		
	compare	same	different		

Mafoko

Moh Tema: Re ile ra ipshina kgale hle!

Hlokomela: Ka go šoma o nnoši bekeng ye, barutwana ba tlo tlatša pukutšatši ya tšatši ka tšatši.

DIDIRIŠWA

- Dikhatepote le dimakasine goba dipampiri tša kwalakwatšo + dikero, dikgorametši tša Bokgabo bja go Bonwa
- Dididrišwa tše di nyakegago tša mešongwana yeo e kgethilwego ya Thuto ya Boitšhidullo
- Dipuku tša barutwana tša go ngwalela

TEKOLO

Tše o swaye: Go itlwaetša mongwalo, go ngwala o nnoši (poledišano), mošongwana wa kwešišo, tlotlontšu le polelo

Yeo e se go ya Semmušo: Ditseno tša pukutšatši tša tšatši ka tšatši

Sekolo kgalekgale

Ye ke kanegelo yeo Koko a e anegilego ka ga nako yeo a bego a tsena sekolo.



Ke thomile sekolo ngwageng wa 1980 ke na le mengwaga ye šupa. Ke be ke dula magaeng, ka gona go be go se na le dikolo kgauswi. Re be re ithutela ka ntlong yeo e bego e le ya kereke ya kgauswi. Ntlo e be e agilwe ka dikota le mobu. Lebato la gona le be le kgophilwe ka boloko. Labohlano le lengwe le le lengwe basetsana ba be ba kgopha lebato ka boloko bjo boswa pele ga ge ba eya gae.

Go be go se na le meetse sekolong, ka moo basetsana ba be ba eya nokeng mesong ye mengwe le ye mengwe.



Phaphoši e be e le ye nnyane, ka gona re be re eya sekolong mesong goba mathapama. Morutiši wa ren a be a re barutwana ba bohlale ba ba le dithuto tša bona mosegare. Nna ke be ke eya mesong.




Morutiši wa ka wa Mphato 1 o be a rata go mpitša "khudu" ka gore ke be ke le kgopana ebile ke nanya ge ke sepela. O be a rata go botša barutwana ba bangwe gore ba ntshege gomme o be a mphetha le ka thupa ge ke sa fetša mešomo ya ka ka moka. Ke be ke sa rate morutiši wa ka le gatee!

Re be re se na le diteseke ka phaphošing – re be re no dula dipankeng tše telele. Ka nako ye nngwe re be re khunama fase ra ngwalela dipankeng.

Re be re ngwalela matlapeng ka phentshele ya gona. Ke be ke betla phentshele ya ka maswikeng ka ntle. Re be re tšeа le lebotlelo le lennyane la meetse le lešela la go phumola tšeо re di ngwadilego, go itokisetša thuto yeo e latelago.

Morutiši o be a ngwalela letlapeng le lennyane le lesa ka tšhoko. Lona le be le thekgilwe ka ditulo tše pedi ebile le kgobogile ka gore e le la kgale. Ka nako ye nngwe go be go se bonolo go bona tšeо a di ngwadilego letlapeng. Re be re se na le dipuku. Morutiši o be a ngwala kanegelo letlapeng gomme re bala ge a šupa mantšu. Ge re swanetše go e bala, o be a e phumola gomme re be re swanetše go ebolela ka hlogo. Ge re e phoša, o be a befelwa kudu!



Ge re dira Dipalo re be re šomiša maswikana le diphatana go balela. Ke be ke kgoboketša maswika a mannyane a dinkgokolo ge ke eya nokeng gore a nthuše ka mošomo wa ka.

Re be re se na le nako ya go raloka sekolong ka gore re be re eya seripagare sa letšatši feela. Mafelelong a nako ya sekolo, re be re sepela re eya gae ra ya go raloka gona. Thaloko yeo re bego re e rata ke go raloka ka tša sekolo!

MOŠUPOLOGO



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

- Pele ga ditaba tša mafelelong a beke, hlaloša gore beke ye re tlo bolela ka mehleng ya kgale.

Pukutšatši

- Ka go šoma o nnoši bekeng ye barutwana ba bala ka pukutšatši ya Keke.
- Gopotša barutwana gore pukutšatši ke eng.
- Hlaloša gore ke **ka lebaka la eng** re ngwala pukutšatši (go re thuša go gopola).

Ditaba

15 mets

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Na o na le ditaba tša go kgethega tša mafelelong a beke?
- Bobedi:** Botša mogwera wa gago. Fetolanag ka botho.
- Abelana:**
 - Barutwana ba se bakae ba abelana ditaba le phaphoši.
 - Netefatša gore barutwana ka moka ba hwetša sebaka kotareng ye nngwe le ye nngwe.

Lokišetša barutwana beke pele ga sekolo (*ba tle le eng, meletlo yeo e kgethegilego, bj.bj.*)



DITLHAKA

Feleletša phasele

- Barutwana ba boeletša medumo le mantšu a ditlhaka tše di rutilwego mo kotareng.
- Barutwana ba feleletša phasele ya mantšu ka gare ga diPMM.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 179

10 mets



BEKE 9 • MOŠUPOLOGO - 179



MONGWALO

Mafoko a mothikitho

- Latela tshepetšo ya thuto ya mongwalo go letlakala 9.

LETL 178

10 mets



178 • BEKE 9



GO BALA

Morutiši o balela godimo

Pele ga go bala

- Tsebagatša kanegelo. Hlaloša gore ke kanegelo yeo e anegwago ke koko ka tsela yeo sekolo se bego se le ka gona go yena. Hlaloša gore ye ke kanegelo ya nnene.
- Hlaloša mohola wa go theeletša: Na dilo di be di fapana bjang ka nako ya koko ya sekolo kgale ge go bapetšwa le sekolo gonabjale?

Balela barutwana kanegelo

PM LETL 123

15 mets



Ka Morago ga go bala

- Na koko o tsene sekolo kae?
- Na barutwana ba be ba šomiša eng go ngwalela?
- Na ba be ba na le dipuku tša go bala?
- Na o ka rata go ya sekolong seo koko a tsenego go sona? Ke ka lebaka la eng?

15 mets



EFAL

- Ruta thuto go tšwa go lenaneo la gago la EFAL.

LABOBEDI



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

- Bolela gore o dira bjang poledišano yeo o itokišeditšego yona, ka bobedi. E nyakile go swana le go diragatša.
- Poledišano e swanetše go ba le morero woo o hlagišetšwago babogedi.

Itokišetše dipoledišano

- Lehono barutwana ba tlo itokišetše poledišano magareng ga **setlogolo le koko**.

Poledišano

15 mets

- Ba ka bolela ka dilo tšeou di fapanago kgale le gonabjale.
- Laetša ka barutwana ba babedi (sielanang go bolela, bolelang ka go kwagala).
- Abelana:** Metsotsotso e se mekae pele ga ge thuto e fela, laela barutwana ba bangwe gore ba abelane.



DITLHAKA

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale mantšu gabotse

- Dirang temogo ya medumo yeo e rutilwego mo kotareng ka lebelo.
- Barutwana ba hlahlamolla ditlhaka ba be ba ngwala mantšu gabotse ka gare ga diPMM.
- Lekolang le swaye mmogo.



MONGWALO

Mafoko a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.



GO BALA MMOGO

Kwešišo

Pele ga go bala

- Hlaloša gore beke ye, sebakeng sa kanegelo goba sengwalwa sa tshedimošo, sengwalwa se ngwadilwe ka **sebopego sa tiragatšo**.
- Lebelelang tiragatšo. Na e rulagantšwe bjang? (baanegwa, mafelo a tiragalo, mantšu ao a bolelwago ke baanegwa ba go fapanwa, mošomo wa moanegi)

- Na maswaodikga a swana le mafofo? (aowa, leina la moanegwa, gwa latela kgorwana)

Go bala Mmogo

- Bala tiragatšo, o bala baanegwa ka moka.
- Kgetha babadi ba tshela ba hlwahlw. Efa yo mongwe le yo mongwe karolo.

Morago ga go bala

- Nagana ka moanegwa yo o ka ratago go ba yena ge o be o ka diragatša tiragatšo ye?



MONGWALO

Kwešišo

Bala o ahlaahle dipotšišo

- Dikarabo tše dingwe di tla fapanwa. Hlohleletša dikgopoloo tša mathomong.

Ngwala

- Feleletša mošongwana wa PMM.

Lekola o swaye

LETL 183

10 mets

LETL 178
10 mets



ABC LETSATŠI-KGWEDI

Hlahlamolla ditlhaka o ngwale mantšu gabotse

	wenak	kwena
	nyanaampš	
	kgalamatshutshu	
	waerekh	
	raalekgw	
	wahlle	
	nkongenama	
	timpa	

BEKE 9 • LABOBEDI - 183

LETL
172-177
15 mets

TŠHOGANTŠO

Bokoko le ditlogolo

Baanegwa:
Moanegi
Moh Rosid
Moh Lekota
Nyoni
Neren
Tumi

Tema I

Moanegi:
Bolengorego ba botaneng terfentšing la mofololo pella ye. Moanegi ka lebelo ka go lebelo. Moanegi ka go lebelo sepetšing se sempwe go le Goueng. Bolengorego ba bolengorego ba lebelo ngwana.

Moh Rosid:
O lebeloqo o tshwengengle. Nske go bone ga o tsho le selfogengeng se goqwe se modemone.

Moh Lekota:
Asu! Le sevengi se ka se modemone! O be o sevve e tso le selfogengeng se goqwe se modemone.

Moh Rosid:
Jol ke mongwa. Settigolwona se ka se modemone se goqwe se modemone. O lebeloqo o tshwengengle. Nske go bone ga o tsho le selfogengeng se goqwe se modemone.

172 • BEKE 9

LETL 184
15 mets

LETSATŠI-KGWEDI

Kwešišo
Bala Bokoko le ditlogolo.

Efa selo seo bolengorego ba bolengorego ba swanoga ka sono.

Efa mekigo ye mebedi yeo mophela o bokoko ba boleng o peleng a bego a swana ka sono.

Efa mekigo ye mebedi yeo mophela o bokoko ba boleng a bego a fopora ka sono.

No ke thuto efe yeo bolengorego ba itshullego yona?

Ô nnoši

No lapa leno le ketele Ngwaga o Moswa bjang?

IB4 • BEKE 9 • LABOBEDI

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha C & D
- Go šoma o nnoši:** Pukutšatši ya tšatši ka tšatši

LETL 185
30 mets



Ngwalelo ditirogalo tla pukutšatši ka pukung.

BEKE 9 - LABOBEDI - 185

TSEBO YA GO THOMA

Sekolo kgalekgale



Bala o ahlaahle

- Gopotša barutwana ka kanegelo ya go balelwa godimo ya go ya sekolong nakong ya kgale.
- Ka bobedi:** Na diswantšho ka moka di go botša eng ka sekolo kgale? Šielanang ka go botšana le bagwera.
- Abelana:** Kgetha barutwana ba mmalwa go abelana dikgopolole tša bona ka diswantšho.
- Ka morago ga go abelana, botšiša: Na ke karolo efe ya go ya sekolong nakong ya kgale yeo o naganago gore o be o tla e rata? Goba wa se e rate? E re barutwana ba arabe.

Ngwala

- Ngwala lefoko go seswantšho se sengwe le se sengwe.

LETL 186
30 mets



IB6 - BEKE 9 - LABOBEDI

BOKGABO BJA GO BONWA

Foreimi ya seswantšho sa 3D



Mošongwana

- Barutwana ba tšwela pele go šoma go foreimi ya bona ya seswanšho.

Di bee gabotse le tlo feleletša beke yeo e latelago.

30 mets



THUTO YA BOITŠIDULLO

Diteišene tša mešongwana



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšidullo go letlakala 24.

25 mets



GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha E & A
- Go šoma o nnoši:** Pukutšatši ya tšatši ka tšatši

LETL 189

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Pukutšatši

Lekotša n. 21 October 2022
330

Dumale Pula Atša.

Le lebong a tshoqo, tshoqo tshoqo. Ma ka di de tsho tsho. Le lebong a tshoqo, tshoqo tshoqo. Ma ka di de tsho tsho. ...

... ke vna mokoleng ...
Ke di tsho tsho, tsho tsho, tsho tsho. Ke di tsho tsho, tsho tsho, tsho tsho. ...

Stakha mokoleng ut rengut qita ka di tsho tsho ...
Stakha mokoleng ut rengut qita ka di tsho tsho ...

Boniso a le, a tsikolo a le, a tsikolo a le. Boniso a le, a tsikolo a le. ...
Boniso a le, a tsikolo a le, a tsikolo a le. Boniso a le, a tsikolo a le. ...

Phasa a qaphe qita ka tsikolo a le, a tsikolo a le. Phasa a qaphe qita ka tsikolo a le, a tsikolo a le. ...
Phasa a qaphe qita ka tsikolo a le, a tsikolo a le. Phasa a qaphe qita ka tsikolo a le, a tsikolo a le. ...

Ngwihela ditiragalo tla pukutšatši ka pukung.

BEKE 4 - LABORARO - 189

TSEBO YA GO THOMA

Sekolo kgale le gonabjale



Bala o ahlaahle

- Bala tafola yeo e akaretsago kanegelo ka ga sekolo kgale.
- Barutwana ba nagana ka maitemogelo a bona a sekolo gomme ba a fapantšha le a ka gare ga tafola

Ngwala

- Barutwana ba feleletša tafola gomme ba araba dipotšišo ka go PMM.

LETL 190

30 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Sekolo kgale le gona bjale

Mofolomeng gen ka la nngwe e na bottlo gona sekolo se ka be ka le Njeng ba kengengtang ga letlakala to 186. Nognano ka sekolo se gona o tloška ka khetlomeng ya ka letsgong le go tloška.

Kgotlo	Kgotlo	Sekolo se gona
Meogo	Meogo un ga qaphe ka sekolo le medu, un kgopole ka malaka a dikgomo letbong.	
Maetse	Maetse un ga qaphe ka sekolo le medu, un kgopole ka malaka a dikgomo letbong.	
Ditsewke	Ditsewke un ga qaphe ka sekolo le medu, un kgopole ka malaka a dikgomo letbong.	
Mangwello	Mangwello ba be ba neqelisa le medu, un kgopole ka malaka a dikgomo letbong.	
Ge bolla	Ge bolla go se na le dipotšišo, ba be be neqelisa mandu kengeng le lesu.	
Dipolo	Ba be bo komilise dipotšišo le mandu kengeng ba be neqelisa.	

1. Na ga swana eng?
2. Na ga fispona eng?
3. Na o o ka rota sekolo sefie kudu?

190 - BEKE 4 - LABORARO

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA



Go diragatša tiragatšo ka sehlopha

Matseno

- Ka nako ye nngwe o ka diragatša tiragatšo ya boitlhamele, go ra gore ga e na mantšu ao a ngwadilwego.

Mošomo wa sehlopha

- Ka dihlopha, bolela ka papadi yeo le ka e diragatšago go phaphoši.
- Kgethang baanegwa le kanegelo gomme le itlhamele mantšu ao ge le diragatša.
- Sehlopha se sengwe le se sengwe se itlwaetša tiragatšo ya sona, ba itlhamele mantšu.

30 mets



THUTO YA BOITŠHIDULLO

Diteišene tša mešongwana



- Latela tshepetšo ya diteišene tša mešongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 24.

25 mets



LABONE**GO THEELETŠA LE GO BOLELA****Tiragatšo ya go bala papadi****Dihlopha**

- Efa dihlopha metsotso e mehlano go itlwaetša papadi ya bona pele ba e bala gape.
- Kgetha sehlopha se tee goba go feta gore di diragatše.
- Šomiša puku ya gago go rekhota ditemogo.

15 mets

**DITLHAKA****Ngwala mafoko**

- Dirang temogo ya medumo ka moka yeo e rutilwego mo kotareng ka lebelo.
- Barutwana ba dira mošongwana wa go ngwala mafoko.
- Lekolang le swaye mmogo.

LETL 191

10 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Ngwala mafoko

lefoufou

senorilelo

ningwalela

kgoromeloa


BEKE 9 • LABONE • PMI

**MONGWALO****Mafoko a mothikitho**

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.

LETL 178

10 mets

**GO BALA MMOGO****Polelo****Tsebagatša mafoko**

- Ngwala mafoko letlapeng.
- Bala mafoko ka go nanya le barutwana.
- Barutwana ba hwetša mafoko tiragatšong.
- Ba a thalelela goba go a malafatša.

Šoma ka mafoko

- Laetša maswaodikga (go gatelela maina a baanegwa, kgorwana, fegelwana, leswao la makalo)
- Na ke mantšu afe ao a bolelwago?
- Na o bala leina la moanegwa?
- Na ke ka lebaka la eng go na le leswaomakalo?
- Laetša lediri lefokong. Bolela gore lefoko le ka lebaka lefe.

15 mets

Mohumagadi
Tema:
Re be re ipshina e le ruri kgale!

**GO NGWALA****Polelo****Dipoledišano**

- Bala methaladi ye mebedi go papadi yeo e lego poledišano.
- Araba dipotšio ka ga poledišano.
- Hlaloša mošomo (go ngwala poledišano)

Ngwala

- Feleletša letlakala la PMM.
- Bala** poledišano ya gago le mogwera.

LETL 192

15 mets

LETŠATŠI-KGWEDI

Polelo

Bala mafoko go tōwa kanegelong.
Mah Rasiša: Ile ja re gapha? hya
Mah Lekota: Ke mntša Ge fele re fedilie melomlo ka moka ka gos le kia seropaneng!

Araba dipotšiši:

- No diboledi tše pedi ke bomang?
- No go šomilidwe moswodikga afe?
- No go ngwala ka tseli ye go britšwa eng?

Ngwala poledišano ye mnene ka mehleng ya kgale
le genotjale.
Koko: Ge ke be ka sa le yo monyane re be re

Setlogolo: Gonabjole re

Bala poledišano le mogwera.

I42 • BEKE 9 • LABONE

GO BALA KA GO HLAHLWA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- **Go bala ka sehlopha:** Dihlopha B & C
- **Go šoma o nnoši:** Pukutsatši ya tšatši ka tšatši

LETL 193
30 mets



TSEBO YA GO THOMA

Tshekatseko ya kgopololo

30 mets



Tšhate ya TNI (PMM letlakala 181)

- Thuša barutwana go feleletša mothaladi wa mafelelo.

Monwana wa mogorupa godimo/monwana wa mogogorupa fase

- Emisa dikaratamantsu tša maleme a mabedi go lentšu le lengwe le le lengwe gomme o botšiše dipotšišo.

bapetša

1. Go lebelela dilo tše pedi le go hwetša gore di swana ka eng.
2. Go nyalantšha dilo tše pedi.
3. Go lebelela dilo tše pedi le go hwetša gore di fapania ka eng.

swana

1. lebelelega go swana.
2. go swana tlwa.
3. nyakile go swana

fapania

1. go swana tlwa.
2. go se swane.
3. nyakile go swana.

Tshelela go Seisemane: bapetša (compare), go swana (same), fapania (different)



BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

30 mets

Tiragatšo ya papadi ka sehlopha (e tšwela pele)

Diragatša

- Dihlopa di diragatša papadi tša bona tša boitlhamele ka phaphošing.

Lekola

- Efa ditshwayatshwayo o tiišeletše maitekelo ka moka.
- Dira ditšhišinyo tša kaonafatšo – ka beke 10 barutwana ba ka diragatša gape go palo ye kgolo ya babogedi.



THUTO YA BOITŠHIDULLO

25 mets

Diteišene tša mešongwana

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mošongwana ya Thuto ya Boitšhidullo go letlakala 24.



LABOHLANO




GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Tshekatseko ya beke

Nagana-Bobedi-Abelana

- Nagana:** Bolela gore o ipshinne ka papadi ya seholpha sefe o be o bolele gore ke ka lebaka la eng.
- Bobedi:** Abelana le mogwera wa gago.
- Abelana:** ditshwayatshwayo tše botse ka dipapadi tša dihlopho.

15 mets



DITLHAKA

Piletšo

- Latela tshepedišo ya Piletšo go letlakala 8.

Mantšu:

- sehlwaseeme
- dintlwana

Mafoko:

- Matome ke ngwana yo a ntlwaetšego kudu.
- Diaparo tša go kgeiwa di swanetše go rokwa.
- Leboto la ntlo ya koko le phusugile.



MONGWALO

Mafoko a mothikitho

- Latela tshepetšo ya dithuto tša Mongwalo go letlakala 9.


LETL 194

10 mets



LETL 178

10 mets



GO BALA

Tshekatseko ya go šoma o nnoši

15 mets

Bala o arabe dipotšišo

- Balela** phaphoši sengwalwa sa beke ye sa go šoma o nnoši godimo. Ka morago ga moo barutwana ba tla latela ka dipukung tša bona.
- Ka morago ga sengwalwa se sengwe le se sengwe, bala di/potšišo. Ka dingwalwa tša Mošupologo go fihla ka Labone efa dikarabo, barutwana ba swaya ka bonoši.

Ahlaahla sengwalwa

- Na o ratile sengwalwa sefe kudukudu? Ke ka lebaka la eng?
- Na o ithutile dintlhaka tše mpsha? Mantšu a maswa?
- Ge go na le nako, kgopela morutwana o tee goba ba babedi go bala ditseno tša bona tša pukutšatši.

Go swaya

- Ngwala ditlhaka tša mathomo tša leina feela. Hlokomela yo a sa kgonego go bala le go araba dipotšišo.



MONGWALO

Poledišano

15 mets

Ahlaahla

- Hlaloša: Le badile papadi le poledišano bekeng ye.
- Bjale le tlo ngwala poledišano magareng ga koko le setlogolo.
- Barutwana ba se kae ka bobedi ba tla diragatša papadi ya bona ya boithamelo ka phaphošing (5 mets)
- Ngwalang poledišano ya lena. Tlatšang ka dikarabo tše ntši ka moo le nyakago le latela tsela yeo e itšego.
- Gopolang go dira gore seo baanegwa ba se bolelagos se tšwelele o ka re ke sa nnete/thago ka mo go ka kgonegago. Šomiša masvaodikga go gateleta.
- Ka morago, bala poledišano ya gago le mogwera.

**Koko: Ge ke be ke
le yo monnyane ...**
Ngwana: Bjale re ...
Koko: ...
Ngwana: ...



GO BALA KA GO HLAHLA KA SEHLOPHANA LE GO ŠOMA O NNOŠI



- Go bala ka sehlopha:** Dihlopha D & E
- Go šoma o nnoši:** Pukutšatši ya tšatši ka tšatši



LETL 195

30 mets



TSEBO YA GO THOMA



Go lekola le go fa dipuelo

- Lebelelang matlakala a DBE a beke ya go feta mmogo.
- Barutwana ba a phosolla goba go feleletša.

Nako ya puku ya mošomo ya DBE

Feleletša matlakala a puku ya mošomo ya DBE

- Puku ya mošomo 2 ya Mabokgoni a Bophelo, Letlakala la go šomela 44 le matlaka 24 le 25.
- Puku ya Mošomo 1 ya Leleme la Gae 1 – letlakala 29.

THUTO YA BOITŠIDULLO



Diteše tša mošomo

- Latela tshepetšo ya diteišene tša mošongwana wa Thuto ya Boitšidullo go letlakala 25.

25 mets



TSHEKASEKO YA BEKE YA MORUTIŠI

Bekeng ye ke:

- tšere di PMM** gomme ka ba ka fa ditshwayotshwayo ka go mešomo ya Go Ngwala.
- lekotše le go lokiša matlakala a mangwe a PMM** le go lemoga moo barutwana ba bangwe ba nago le dithhotlo le bao ba nyakago thušo kudu.
- lebeletše kakaretšo ya beke** le go lemoga thuto yeo ke paletšwego ke go e fetša.
- lahletše mahlo go puku** ya ka ya dinoutse ka ba ka šetša barutwana bao ba hlokago thušo ya tlaleletšo ya ka o tee ka o tee goba go bala ba nnoši bekeng ye e tlago.

Ke beetše nako bekeng ye e tlago:

- go fa barutwana dithutwana tša tlaleletšo**, goba go ba fa dipuelo tše di hlokegago.
- go ruta morutwana a **nnoši**, mohlala, ge phapoši e le gare e dira mešomo e mengwe goba mesong.

Ke **lebeletše pele bekeng yeo e tlago** go netefatša gore ke itokišitše ebile ke na le tšohle tše di hlokago go thoma beke.

Tiišetšo le Pušeletšo

Ye ke beke ya kgakollo, ka gona ga go na le lenaneo leo le beakantšwego la tšatši ka tšatši. O tla hwetša ditšhišinyo tša mešongwana ya pušeletšo tše di ka dirwago nako e nngwe le e nngwe mo bekeng.



GO THEELETŠA LE GO BOLELA

- Barutwana a ba kgethe sereto goba kanegelo yeo ba ka ratago gore o e bale gape.
- Ka bobedi: anegela mogwera kanegelo ya bona ya mamoratwa.
- Botša phaphoši selo sa go kgahliša ka seo o ithutilego sona ka lefaufau mo kotareng ye.
- Botša mogwera wa gago ka sengwalwa sa go kgahliša kudu sa go šoma o nnoši seo o se badilego mo kotareng ye.
- Ka bobedi: diragatšang poledišano magareng ga baetalefaufaung.
- Dihlopha: Ithute le go diragatša tiragalo ya Bokoko le ditlogolo.



GO BALA

- Bala dikanegelo tša ka go PMM gape tše barutwana ba ipshinnego ka tšona mo kotareng ye.
- Fetola dibaka le barutwana bao ba ka tšeago karolo ya 'morutiši' go dikanegelo tša go fapafapana.
- Ka Bobedi: Bala mošomo wa bonoši ka go bala dingwalwa tša beke ye nngwe le ye nngwe.
- O nnoši: Bala dipuku tša sekhutlong sa go bala goba bokgobapuku.
- Bušeletša mošongwana wa dingwalwa tša go beelwa nako ya thelelo.



DITLHAKA

- Ka bobedi barutwana ba bala mantšu matlakaleng a ditlhaka.
- Phadišano ya dihlopha ya go bala dikaratamantšu ka tsela ya maleba.
- Bušeletša mantšu a go balwa ka nako le mešongwana ya piletšo o leke go kaonafatša moputso wa gago.
- Netefatša gore matlakala ka moka a ditlhaka a tladiršwe ka maleba ka go PMM.
- Mešongwana ya ditlhaka ya puku ya mešomo ya DBE.



GO NGWALA


- Barutwana ba dira ditseno tša pukutšatši letšatši le lengwe le le lengwe.
- Hlohleletša dihlopha tša barutwana go dira puku ya go dula sekhutlong sa dipuku ka Tšhilafatšo.
- Ngwala pego ya tshedimošo ka pholanete e tee goba naledi yeo e go kgahlago.
- Hlaloša sedirišwa se tee sa kgale seo o ithutilego ka sona.
- Ngwala taodišo ka ga selo sa go kgahliša seo se diragatšego kotareng ye.





TSEBO YA GO THOMA/BLTP

- Dira mothalonako wa gago o laetše dilo tše o di ratilego go Kotara 3.
- Ka dihlopha diragatšang dihlopha tša baetalefaufaung ba le seteišeneng sa lefaufaung.
- Ka dihlopha, diragatšang ka letšatši la sekolo la kgale kgale.
- Ka bobedi, hlalošang gore le ka dira eng ka phetogo ya tlelaemete.
- Barutwana ba ka feleletša matlakala ao a sego a felela ka go puku ya mošomo ya Mabokgoni a Bophelo ya DBE. Mešomo ye mengwe ga e fete mešongwana ya phentshele le pampiri, e akaretša go thala, go diragatša, go aga le go ahlaahla.



BOKGABO BJA GO BONWA

- Efa barutwana didirišwa tša bokgabo go swana le dikherayone, dikhokhi, dipampiri tša bogolo goba mebala ya go fapafapanana.
- Dumelela barutwana go kgetha seo ba ka ratago go se thala.
- Barutwana a ba laetše mošomo wa bona go sehlopha goba phaphoši ba be ba hlaloše gore ba kgethile go thala eng.
- Dira bokgabo bja lešela la seAfrika.
- Kgorametša seswantšho seo o se kgethilego (Beke 9) go karata gomme o ripagantšhe e be marara gore ba bangwe ba leke go kgomagantšha marara.



BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

- Ka bobedi: barutwana ba ekišetša seopedi sa bona sa mamoratwa sa Afrika Borwa.
- Šomiša diphapete tše o di dirilego go dira pontšho ka go re aowa.
- Diragatša ka moo bana ba bangwe ba pholosítšwego seemong sa kotsi ka gona.



THUTO YA BOITŠIDULLO

- Raloka dipapadi tša sehlopha.
- Ebang le letšatši la dipapadi moo barutwana ba phadišanago ka bobona. Dira mešomo ya kotara.



DITEKOLO

GO BEAKANYETŠA TEKOLO YA GO SE BE YA SEMMUŠO LE TEKOLO YA SEMMUŠO YA KOTARA 3

- Dikgokaganyo tša Kharikhulamo** tša beke ye nngwe le ye nngwe di laetšwa ka dipoloko tša mmala wa go taga
- Mešomo ya tekolo ya semmušo** e laetšwa ka dipoloko tše mmala wa go tiba.

GO THEELETŠA LE GO BOLELA		BEKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O šomiša tloltontšu yeo e oketsegago ge a bolela (ka dithuto ka moka)											
2	O šišinya ditharollo tša mathata, kudukudu mathata a mantšu go Dipalo (dithuto ka moka)											
3	O boledišana le batho ka morero wo o itšego											
4	O theeletša kanegelo le go nyakiša lebaka le ditlamorago ka go kanegelo											
5	O anega kanegelo (goba taodišo) ka mathomo, bogare le mafelelo											
6	O bea ditiragalo ka lenaneo la go kwagala											
7	O tšea karolo go dikahlaahlo, a efa dipuelo tša go thuša go ba bangwe											
8	O theeletša dintlha go dikanegelo le dingwalwa tše dingwe le go araba dipotšišo tša go bothata											
9	O dira tšweletšo ya bomolomo bjalo ka go anega ditaba goba go bolela ka maitemogelo ka go kwagala le ka tatelano											
DITLHAKA		BEKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O ithuta medumo ya ditlhaka											
2	O bopa mantšu ka go šomiša ditlhaka tše di rutilwego											
3	O peleta mantšu ka tsela ya maleba											
4	O ithuta go peleta mantšu a 10 ka beke											
5	O ngwala mafoko a mararo ao ba biletšwago ke morutiši											
GO BALA		BEKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O bala sengwalwa le morutiši bjalo ka phaphoši le go ahlaahla tatelano ya ditiragalo, lefelo, le tswalano magareng ga go dira selo le ditlamorago (temogo)											
2	O araba dipotšišo tša mehutahuta tša boemo bja godimo tše di lego ka temana yeo e badilwego											
3	O nyaka le go šomiša methopo ya tshedimošo bjalo ka maloko a setšhaba, dipuku tša bokgobapuku											
4	O šomiša mantšu a bohlokwa le dihlogo go hwetša tshedimošo go dingwalwa tša nnete											
5	O šomiša tshedimošo ya go tšwa go sengwalwa sa diswantšo											
6	O šomiša mehlala ya go bonwa											

7	O bala ka setu le go balela godimo go ya le ka legato la bona la go bala go GBHS										KAKARETŠO	
8	O šomiša bokgoni bja ditlhaka, mehlala kanegelong, le tshekaseko ya sebopego sa sengwalwa (temogo)										KAKARETŠO	
9	O šomiša bokgoni bja ditlhaka, mehlala kanegelong, le tshekaseko ya sebopego sa sengwalwa (temogo)										KAKARETŠO	
10	O bala ka thelelo yeo e oketšegago le ka tlhagišo										KAKARETŠO	
11	O bala ka bonoši (temogo)										KAKARETŠO	
MONGWALO		BEKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O šomiša ditlabakelo tša mongwalo ka tshwanelo, go swara phentshele ka tsela ya maleba (temogo)											KAKARETŠO
2	O ngwalolla tše di ngwadilwego letlapeng, ka dipukung, dikarata tša mošomo, a hlokometše go hlama ditlhaka ka tsela ya maleba le go dira sekgo ba go mongwalo wo o kopantšwego											KAKARETŠO
3	O ngwala ka lebelo la go oketšega (temogo)											KAKARETŠO
MONGWALO		BEKE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O balela phaphoši tše a di ngwadilego.											KAKARETŠO
2	O aga panka ya gagwe ya mantšu le pukuntšu ya gagwe											KAKARETŠO
3	O ngwala poledišano ye bonolo											KAKARETŠO
4	O ngwala dingwalwa tša gagwe tša mehuta ya go fapan, ditseno tša pukutsatši, lengwalo, tlhalošo, taodišo											KAKARETŠO
5	O šomiša tlotlontšu ya go fapan go dira gore sengwalwa se kgahliše kudu											KAKARETŠO
6	O šomiša mehuta ya go fapan ya mafoko ge a ngwala dipego, dipotšišo le ditaelo											KAKARETŠO
7	O a beakanya, a ngwala, a rulaganya, a tšweletša kanegelo ya gagwe ya ditemana tša go ka ba tše pedi goba mafoko a 10 goba a go feta a go ba le hlogotaba											KAKARETŠO
8	O akaretša le go ngwala tshedimošo a šomiša mebepe ya monagano, ditafola, ditsebišo, le ditšhate											KAKARETŠO
9	O šomiša maswaodikga ka tsela ya maleba											KAKARETŠO
10	O laetša le go šomiša maina, mašala, makgokedi, mahlathi, madiri, mahlaodi ka tsela ya maleba											KAKARETŠO
11	O kgomagantšha mafoko ka go šomiša makopanyi a go swana le 'le' le "efela'											KAKARETŠO

GO THEELETŠA LE GO BOLELA

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

GO THEELETŠA LE GO BOLELA Tekolo 1: Dira tšweletšo ya bomolomo (Se sengwe sa kgale)

10 meputso

(Beke 6 le 7 Mošupologo-Labohlano)

PM matlakala 90, 92, 94, 100, 102

10 meputso

Meputso ye 2 go kheraetheria ya maleba	2	4	6	8	10
1. O fa pego ye botse (o ema gabotse, lebantšha mahlo, lentšu la go kwagal)	O phethagatša kheraetheria e1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5
2. Matseno a mabotse (Ke tla bolela ka ga ...)					
3. Hlogotaba ya go kgahliša o kgona go e hlaloša ka go kwagal					
4. O šomiša thutapolelo ya maleba					
5. O šomiša tlotlontšu ya go naba					

GO THEELETŠA LE GO BOLELA Tekolo 2: Kwešišo ya go theeletša (Dilo tše makgolokhukhu wa ka a mmoditšego tšona)

(Beke 6 Labobedi, Nako ya kwešišo ya go bala)

PMM matlakala 115, PM letlakala 90

5 meputso**1 meputso go karabo ya maleba. O se fokotše meputso go phošo ya mopeleto.**

1. bjang
2. Nguni
3. mabele
4. mohlwa
5. bjala

GO THEELETŠA LE GO BOLELA Tekolo 3: Temogo ya phaphoši
(Beke 1-9)**5 meputso**

Morutwana o:	1	2	3	4	5
1. O šomiša tlotlontšu. Tlotlontšu e ya go dula e oketšega ge a bolela (go dithuto ka moka)	O phethagatša kheraetheria e1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5
2. Go kgatha tema go dikahlaahlo, o fa dipolelo tša go thuša					
3. O theeletša kanegelo, kanegelo ya nnete, sereto, koša goba tšweletšo le go laetša kwešišo					
4. O anega kanegelo goba kanegelo ka ga yena ya go ba le mathomo, bogare le mafelelo					
5. O araba dipotšišo tša boemo bja godimo ka dingwalwa tša go balelwā godimo (o kgona go akanya le go bona gore selo se hlotšwe ke eng le ditlamorago.					

Palomoka**20 meputso**

DITLHAKA

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

**DITLHAKA Tekolo 1: Ngwala medumo
(Beke 7 Labobedi)**

PMM letlakala 139, PM letlakala 102

5 meputso

Moputso o 1 go kheraetheria yeo e phethagaditšwego	1	2	3	4	5
Morutwana o: <ul style="list-style-type: none">• Ngwala mantšu a piletšo ka tatelano ya maleba• O peleta mantšu gabotse• Ka maswaodikga a maleba	O dira diphošo tša mopeleto/ maswaodikga a 4	O dira diphošo tša mopeleto/ maswaodikga a 3	O dira diphošo tša mopeleto/ maswaodikga a 2	O dira phošo e tee ya mopeleto/ maswaodikga	Mantšu ka moka a peletiwe gabotse le maswaodikga a nepagetše

**DITLHAKA Tekolo 2: Piletšo
(Beke 8 Labohlano)**

PMM letlakala 169, PM letlakala 120

10 meputso

Ngwala medumo (1 moputso go modumo o mongwe le o mongwe wa maleba = 5 meputso)
Ditlhaka: hlw mpš ntl khw tsh

Tlatša ka ditlhaka tše di tlogetšwego (moputso o 1 wa lentšu le lengwe le le lengwe le le nepagetšego = 5 meputso)

Mohlala: _o = ntlo

1. se_ama
2. __okolete
3. se_aseeme
4. di_anyana
5. __okgethwa

**DITLHAKA Tekolo 3: Temogo ya phaphoši
(Beke 1-9)****5 meputso**

Morutwana o kgona:	1	2	3	4	5
1. Go Tikhouta: O kgona go kgomagantšha le go ripagantšha mantšu ge a bala le go ngwala 2. Thelelo ya go bala lentšu: O laetša go ba le tšwelopele 3. Thalošo: O ngwala mafoko a gagwe a go kwešišagal a šomiša mantšu ao a a filwego 4. Go kgatha tema: O abelana mantšu le go kgatha tema go mošomo wa go dirwa ka bobedi wa Mošupologo le Laboraro wa ditlhaka 5. Go feleletša/tlatša: O phela a feleletša mešongwana ya ditlhaka ya letšatši ka go PMM	O phettagatša kheraetheria e 1	O phettagatša dikheraetheria tše 2	O phettagatša dikheraetheria tše 3	O phettagatša dikheraetheria tše 4	O phettagatša dikheraetheria tše 5

Palomoka**20 meputso**

DITEKOLO

GO BALA LE KWEŠIŠO

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

GO BALA Tekolo 1: Kwešišo (Mapula le ngwedi)
(Beke 7 Labobedi)

PMM letlakala 140, PMM letlakala 102

10 meputso

Nyaka o Hwetše (Nnete goba Maaka): 1 moputso

1. M (**Morutiši** wa Mapula ke mohumagadi Letsoalo)
2. N (Lefase le feta ngwedi ka bogolo)
3. M (Mapula o lorile a ile **ngwedding**)
4. N (O ile ka koloi ya go fofa)

Bala o nagane: Meputso ye 3 go ye nngwe le ye nngwe, dumelela dikarabo tša go fapana

5. Mohumagadi Letsoalo o dirile leswiswi ka phaphošing gore a kgone go ba laetša ka tsela yeo ngwedi o fetošago sebopego a šomiša totšhe go laetša morithi.
6. Ngwedi o apešitšwe ke lerole le le pududu le boreledi la go ba le maswika. Ga go na le batho, meetse goba dimela.

GO BALA Tekolo 2: Go Balela Godimo
(Beke 8 Mošupologo-Labohlano)

PM letlakala 113, 115, 117, 119, 121

10 meputso

Meputso ye 2 go kheraetheria yeo e
fiheletšwego

Morutwana:

1. O kgona go **balela godimo** ka lebelo la maleba ka motsotsa o 1
2. O šomiša **bokgoni bja go tikhouta** go bala mantšu ao a sa a tsebego
3. O a itekola le go **iphošolla** moo go hlokegago
4. **O lemoga maswaodikga**
5. O bala ka **thelelo** le ka tlhagišo

	2	4	6	8	10
	O phethagatša kheraetheria e1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

GO BALA Tekolo 3: Temogo ya phaphoši
(Beke 2–8)

5 meputso

Morutiši:

1. Go kgatha tema **go bala mmogo**
2. O feleletša **mešongwana ya beke ka
beke ya kwešišo ka go PMM ka go**
kgotsofatša
3. O feleletša **mešongwana ya tlolontšu**
ka go PMM ka go kgotsofatša
4. O feleletša **mešomo ya thutapolelo** ka
go PMM ka go kgotsofatša
5. O laetša koketšego ya lebelo **go
itlwaelša thelelo**

1	2	3	4	5
O phethagatša kheraetheria e1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

Palomoka

25 meputso

MONGWALO

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

**MONGWALO Tekolo 1: Thakakgolo le ye nnyane tša mothikitho le go kopantšha
(Beke 8 Labohlano)**

PMM letlakala 153, PMM letlakala 120

5 meputso

Morutwana o ngwala mantšu ka mothikitho:	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> • tlhamego ya tlhaka ya maleba • lefelong la maleba mothalading • go kopantšha ka tsela ya maleba 	O hloka thekgo ya go oketšega go ngwala ditlhaka tša mothikitho le dikopantšho tše di rutilwego	O leka go hlama mantšu a mangwe ka tsela ya maleba efela go na le diphošo ka tlhamo ya mantšu, go kopantšha le go bea ka methalading	O ngwala mantšu a mangwe ka tsela ya maleba efela go ba le diphošo ka tlhamo ya mantšu, go kopantšha le go bea ka methalading	O nyakile go ngwala mantšu ka moka ka tsela ya maleba efela go ba le diphošo ka tlhamo ya mantšu, go kopantšha le go bea ka methalading	O ngwala mantšu ka moka ka tsela ya maleba ka tlhamo ya mantšu ya maleba, go kopantšha le go bea ka methalading

**MONGWALO Tekolo 2: TEMOGO YA PHAPHOŠI
(Beke 1-9)**
5 meputso

Morutwana:	1	2	3	4	5
<ol style="list-style-type: none"> 1. O swara phentshele gabotse 2. O šomiša ditlabakelo tša mongwalo gabotse (phentshele, rula, sebetli) 3. O ngwala mantšu ka tsela ya maleba le go ſia sekgoba sa maleba magareng ga ditlhaka le magareng ga mantšu 4. Ge a ngwala mongwalong wo o kopantšwego o ngwala gabonolo le ka lebelo la maleba 5. O šomiša mothikitho go mešomo ka moka ya ka phaphošing 	O phethagatša kheraetheria tše 1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

Palomoka**10 meputso**

DITEKOLO

GO NGWALA

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

GO NGWALA Tekolo 1 le 2: Tšhate ya tatelano le Kanegelo ya Toro
(Beke 4 le 8 Labone le Labohlano)

PM matalakala 72 le 118 le 120

10 meputso go ye ngwe le ye nngwe

DITENG	1	2	3	4	5
Moputso o 1 go kheraetheria yeo e phethagaditšwego	O phethagatša kheraetheria e 1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5
1. O latela sebolego gabotse le dihlogo tša mehuta ya dingwalwa 2. Go na le tshedimošo ya maleba ka fase ga hlogo ye nngwe le ye nngwe 3. Tše di ngwadilwego di a kwešišega (ga se dikgopololee) 4. Tlotlontšu ya go naba 5. O šomiša le dikgopolole tša go kgahliša tša maleba tša boitlhamelelo (tša go fapano go tšwa go mehlala)					

POLELO	1	2	3	4	5
1. O ngwala mafoko a go felela a go latela thutapolelo 2. O ngwala ka go šomiša mabaka a maleba 3. O šomiša maswaodikga ka tsela ya maleba (difegelwana, khutlo, maswao a go makala, ditsebjana) 4. O ngwala mantšu a go šomišwa gantši ka mopeleto wa maleba 5. Go leka mopeleto ga go amogelega	O phethagatša kheraetheria e 1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

GO NGWALA Tekolo 3: Temogo ya phaphoši
(Beke 2–8)

5 meputso

0-1	2	3	4	5
O kgatha tema go dikahlaahlo tša go kgetha go ngwala hlogotaba yeo ba tla go ngwalwa ka yona	O kgona go lokiša, go ngwala le go rulaganya mošomo wa gagwe	O kgona go ipalela sengwalwa goba go balela mogwera	O fela a šomiša (e se go ka mehla) thutapolelo ya maleba. Le maswaodikga a maleba le go peleta ka go nepagala (mantšu a go tšwelela gantši)	O feditše mešongwana ya go ngwala yeo e ka bago ka moka (go ngwala, mešongwana ya Go šoma o Nnoši)

Palomoka**25 meputso**

LETLAKALA LA MEPUTSO LA KOTARA 3 LA LELEME LA GAE

(la go fothokhopiwa)

LEINA		20%	20%	25%	10%	25%
	10 PM letl 90, 92, 94, 100, 102	PMM letl 139 PM letl 102	1. Tiragatšo: Selo sa kgale kgale 2.Kwešišo ya go theeletsā: Dilō tšeō makgolokhukhu a mmoditsēgo tšona			
	5 PM letl 115	PM letl 90	3.Temogo ya phaphoši			
	5 Dibeke 1-9					
	20	10 PMM letl 139 PM letl 102	Go Theeletsā le go Bolela (Boima 20%)	1. Mediumo 2.Piletšo		
		5 PMM letl 169 PM letl 120		3.Temogo ya phaphoši		
	5 Dibeke 1-9	5 20		Ditlhaka (Boima 20%)		
		10 PMM letl 140 PM letl 102		1. Kwešišo ya go bala: Mapula le ngwedi		
		10 PM letl 113, 115, 117, 119, 121		2.Go balela godimo		
	5 Dibeke 2-8			3.Temogo ya phaphoši ka dithuto ka moka tša go bala		
		25	Go Bala le Kwešišo (Boima 25%)			
		5 PMM letl 152 PM letl 120		1. Mantšu a mothikhitho		
	5 Dibeke 1-9	5		2.Temogo ya phaphoš: Mothikhitho go maemo ka moka		
			10	Mongwalo (Boima 10%)		
		10 PM letl 72		1. Tshepetšo (tšate ya tatelano) Ka moo pampiri e dirwago ka gona		
		10 PM letl 120		2.Kanegelo: kanegelo ya toro		
	5 Dibeke 1-9			3.Temogo ya phaphoši: Go Ngwala Mmogo le ka Bonoši		
			25	Go Ngwala (Boima 25%)		

DITEKOLO

MABOKGONI A BOPHELO: GO BEAKANYETŠA TEKOLO YA SEMMUŠO LE YA GO TŠWELA PELE KOTARA 2

- Dikgokaganyo tša Kharikhulamo** ya beke ye nngwe le ye nngwe di laetšwa ka dipoloko tša mmalwa wa go taga
- Mešomo ya tekolo ya semmušo** e laetšwa ka dipoloko tša mmala wa go tiba.

TSEBO YA GO THOMA LE BLTP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ditlwaelo											
1	Ahlaahla dikgopolole maikutlo a gagwe ka ga kgwekgwe ya taba										
Dihlogotaba											
	Polokego setšhabeng										
	Tšhilafatšo										
3	Ka moo batho ba bego ba phela ka gona kgale										
	Lefaufau										
	Mekete le matšatši a go ikgetha (bjalo ka ge a ketekwa setšhabeng)										
Dikgopolole tše bohlokwa le mabokgoni											
1	Dikgopolole tše thuto ya tše Leago: go boloka (beke 3–4, 9), ditiro le ditlamorago (beke 1–2, 3–4), go tlwaela (beke, 1, 2, 9) lefelo (beke 5, 6), ditswalano le go ikema (beke 1–2, 5–6, 9) phapano le boswananoši (beke 5–6, 9), phetogo (beke 5, 6, 9)										
2	Dikgopolole tše thuto ya tše Mahlale a Tlhago: bophelo le go phela (beke 3–4, 7–8, 9), enetši le phetogo (beke 3–4, 7–8), polanete ya lefase le fo feta (beke 7–8)										
3	Mabokgoni a tshepetšo ya saense: tsela ya go nyaka go tseba, yeo e akaretšago go lebelela (beke 3, 4), go bapetša (beke 5–6, 9), go hlaola (beke 3–4, 7–8), go lekanyetša, boitekelo le go bolela (beke 3–4, 7–8)										
4	Mabokgoni a tshepetšo ya Thekenolotši: nyakišiša, hlama (beke 6), dira (beke 6), go lekanyetša (beke 6), go bolela										
BLTP											
1	Go phela gabotse moyeng le ga leago										
2	Tswalano le batho ba bangwe										
3	Tswalano le tikologo										
4	Ditumelo le maitshwaro										
BOKGABO BJA GO BONWA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Go hlama 2D											
1	Go thala le go penta: go nyakišiša mehuta ya go fapanaya dikgatišo										
2	Temogo ya go oketšega le tlhathollo ya paterone le go dira dikgatiši lefaseng la bonoši; go akaretša sebopego ka gare ga se sengwe, dipaterone tša ka mafelelong, poeletšo										
3	Melao ya go hlama: go dira ka tlhokomelo, go fapantšha, phopholetšego, go gatelela le go lekanyetša										
4	Go ruta paterone le go dira dikgatiši ka dilo tše re di hwetšago go didirišwa le mehuta ya go fapanaya dikgatiši										
5	Go kwalakwatša temogo ya dipaterone le dikgatiši tša Afrika, mohlala, diswantšho tša Matebele, mošomo wa dipheta, go kgabiša dibjana, go lebelela, go bolela le go theeleša ka ga dipaterone										
Go hlama 3D											
6	Dira dilo ka didirišwa tša go šomišwa gape: diforeimi tša dipaterone tša bokgabo bja bonoši, ditshelo tša phaphoši, bj.bj.										
7	Ditlabakelo tša bokgabo: go fa leina, go šomiša dibopego tša go fapanaya tša tšeometri le tša tlhago										
8	Kgatelelo go dipaterone, go kgabiša bokantle bja dilo tša bokgabo										
BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dipapadi tše boitlhamele le mabokgoni											
1	Go itokiša mmele: kopantšha ditho tša mmele le go hlopholla, mohlala, dira didiko ka diatla le dirope ka nako e tee										
2	Go lokiša lentšu: šetša go tšeletša le go tše karolo go direto, merumokwano, dipapadi tše tiragalo ya bokgabo										
3	Tebelelo le bokgoni bja go theeleša: mešomo ya ditragalo go swana le go dira tatelano go papadi-kekiši ka bobedi le dihlapha, bj.bj.										

4	Go dira meretheto ka mmele goba ka diletšo go latela mmino wa Afrika Borwa (wa go gatišwa goba wa(go bapalwa thwii) go šeditšwe paterone ya morethetho										
5	Go kopantšha boitšikinyo go mafoko a makopana a boitšikinyo le go a gopola										
6	Go kitima ga go kopanywa le boitšikinyo bja go dikologa										
7	Go khutšiša mmele le go iketla: Go otlologa ka go nanya ka mafelo a go fapanwa ka mmino wa go nanya ebile wa go fola										
Loga mano o hlatholle											
8	Hlama lefoko la boitšikinyo ka dihlopha tše nnyane gomme le šomiše go dira dipaterone										
9	Go hlama moretheto wa dipaterone wa mmino wa Afrika Borwa. Šedi e be go morethetho wo o itšego wa maleba, le kgetho ya go fapantšha										
10	Ditiragatšo tša phaphoši: Tšweletša maikutlo le go laetša dikgwekgwe go tikologo goba bophelo bja gago										
11	Ditiragatšo tša theto ka dihlopha, mohlala go opela košana o tlatša ka boitšikinyo le ditaetšo.										
THUTO YA BOITŠIDULLO BEKE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Go šikenyegeka mahlakoreng ka moka goba go le tee										
1	<ul style="list-style-type: none"> Boitšikinyo bja go se šikinyege ka mahlakore ka moka bo kopantšhitšwe le go beakanywa ka dihlopha. Go taboga go sebaka se segolo o swere selo goba le swarana ka diatla le mogwera Go taboga o eme- gatee goba gabedi Go taboga: go ekišetša ditiro- sephatšamaru 										
2	Tekanyetšo										
	<ul style="list-style-type: none"> Ema o be o sepele ka dinala-ntlhana le serethe Go abula ka diatla le dikhuru. Go likokotlela o sepelela pele le morago. Go namela moswinki: o sepela gabonolo ka dipala Didirišwa tše bonolo Tšiminasitiki: Ditiro tša go lekanyaetša go swana le go tsema fase ka hlogo, ka diatla, bj.bj. Boitšikinyo ba tšiminasitiki bjalo ka go kgokologela pele, go kgokologela morago, go sepela ka matsogo bjalo ka leotwana la karikana 										
3	Go kgona go itšikinya										
	<ul style="list-style-type: none"> Go raga kgewe yeo e kgokologago le go e lebiša go ele, go selebanywa goba mogwera. Go foša dikgwele go dilebanywa le magareng a bagwera ka letsogo le le tee goba a mabedi, godimo le kgole 										
4	Moretheto										
	<ul style="list-style-type: none"> Go tshela kgati – boitšikinyo bja go kaonafala go swana le go tshelela ka thoko ye nngwe, go tshela gabedi 										
5	Go kgona go latela										
	<ul style="list-style-type: none"> Mešongwana ya Bolipolo: tšhomisano ya mahlo le diatla, go foša, go epa le go dira ditiro Mešongwana ya go dirwa le mogwera go swana le go tshela mogwera a inamile 										
6	Tlwaetšo ya sekgoba										
	<ul style="list-style-type: none"> Tsela ya ditšhitšišo yeo e akaraetšago mešongwana ya go akaretša go gogoba/ abula, go taboga, go wela fase go lefelo la botetele bjo bo itšego, mafolofolo, lebelo bj.bj. Dipapadi tša go swana le 'o tee kgahlanong le ba bararo' Swaya mogwera: swara mosela wa mogwera wa gago 										
7	Tšhomisyo ya mahlakore ka moka a bjoko goba lehlakore la go ja la mmele										
	<ul style="list-style-type: none"> Mošongwana wa go dirwa le mogwera: Boitšikinyo bja go goga le bja go kgorometša Feto-fetogago 										
8	Dipapadi le dithaloko										
	<ul style="list-style-type: none"> Kgwele ya maoto ya bana Bolipolol Katse le legotlo 										

POELETŠO

POELETŠO

DITEKOLO

TSEBO YA GO THOMA & BLTP

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

TSEBO YA GO THOMA Tekolo 1: Ke nna pholanete efe?
(Beke 7 Laboraro)

PMM letlakala 147, PM letlakala 105

15 meputso

Dipotšišo 1-8: 1 moputso go karabo ya maleba [8]

1. Lefase 2. Mekhuri 3. Neputšhune 4. Mase 5. Yurenase 6. Benase 7. Jupitha 8. Sathene

Potšišo 9: 1/2 moputso go pholanete ye nngwe le ye nngwe ka tatelano ya maleba [4]

Mekhuri, Benase, Lefase, Mase, Jupitha, Sathene, Yurenase, Neputšhune

Potšišo 10: 1 moputso ge o file leina la pholanete. 1 moputso go lebaka leo o le filego [3]

TSEBO YA GO THOMA Tekolo 2: Go ya lefaufaung go nyaka dinnete
(Beke 8 Laboraro)

PMM letlakala 165, TG Letlakala 117

15 meputso

Potšišo a-f: 1 moputso go ye nngwe le ye nngwe (6)

- a. Yuri Gagarin
- b. USA goba Amerika
- c. Oliver Daemen
- d. Ye nngwe le ye nngwe ya Ditšimpantsi/legotlo/mpša/Laika
- e. Aowa
- f. Aowa

Potšišo 2: 1 moputso go karabo ya maleba (7)

- 1961 – Yuri Gagarin
- 1963 – Valentina Tereshkova
- 1969 – Neil Armstrong
- 1980 – Pham Tuan
- 1992 – Mae Jemison
- 2002 – Mark Shuttleworth
- 2022 – Oliver Daemen

Potšišo 3: 2 meputso (2)

- 1 moputso go Ee goba Aowa
- 1 moputso go lebaka leo le filwego

TSEBO YA GO THOMA Tekolo 3: Temogo ya phaphoši: BLTP LE TP
(Beke 1-9)

10 meputso

TEMOGO YA PHAPHOŠI: BLTP
(Beke 1-9)

5 meputso

Morutwana:	1	2	3	4	5
1. O tsea karolo go mešomo ya Nagana-Bobedi-Abelana 2. O tsea karolo go dikahlaahlo tša phaphoši 3. O fa ba bangwe sebaka ebile o a abelana 4. O ahlaahlha maikutlo a gagwe le dikgopoloo 5. O naganela barutwana ba bangwe	O phethagatša kheraetheria tše 1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

TEMOGO YA PHAPHOŠI: TP
(Beke 1-9)

5 marks

Morutwana:	1	2	3	4	5
1. O abelana ka dikgopoloo tša gagwe go dikahlaahlo 2. O šoma gabotse ka bobedi le ka sehlopha 3. O fa kgopoloo tša gagwe go dihlogotaba tša kgwekgwe 4. O feleletša matlakala a PMM ka go kgotsofatsa 5. O feleletša matlakala a DBE ka go kgotsofatsa	O phethagatša kheraetheria tše 1	O phethagatša dikheraetheria tše 2	O phethagatša dikheraetheria tše 3	O phethagatša dikheraetheria tše 4	O phethagatša dikheraetheria tše 5

Palomoka

40 meputso

BOKGABO BJA GO BONWA**Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo****BOKGABO BJA GO BONWA Tekolo 1: Bokgabo bja paterone ya seAfrika
(Beke 6 Mošupologo le Labobedi)**

PM matlakala 89, 91)

5 meputso

Morutwana :	1 1. Hlamile paterone ya go ipoeletša ka go šomiša dibopego tša tšeometri 2. O thadile selo goba moago gore a o kgabiše 3. O fetišeditše tlhamo go sethalwa 4. O šomišitše mebala ya go taga go tlatša tlhamo ya gagwe 5. O kgonne go hlalošetša ba bangwe seswantšho sa gagwe	2 O phethagatša kheraetheria tše 1	3 O phethagatša dikheraetheria tše 2	4 O phethagatša dikheraetheria tše 3	5 O phethagatša dikheraetheria tše 4
-------------	--	--	--	--	--

**BOKGABO BJA GO BONWA Tekolo 2: Temogo ya phapoši
(Beke 1-9)****10 meputso**

Morutwana:	2 1. O feleletša mešomo ka moka ya ka go PMM 2. O šomiša tlotlontšu yeo e rutilwego ge a ahlaahla mošomo wa bokgabo le dielemente tša bokgabo 3. O šomiša ditlabakelo ka tsela ya maleba, dikero, diporaše tša go penta, dikherayone, dikhokhi, sekgomaretši, letsopa le tše dingwe 4. O latela ditaelo 5. O laetša go ipshina le maithomelo	4 O phethagatša kheraetheria tše 1	6 O phethagatša dikheraetheria tše 2	8 phethagatša dikheraetheria tše 3	10 phethagatša dikheraetheria tše 4
------------	--	--	--	--	---

Palomoka**15 meputso**

DITEKOLO

BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA

Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo

**BOKGABO BJA GO DIRAGATŠA Tekolo 1: Tiragatšo ya sehlopha
(Beke 6 Laboraro le Labone)**

PM matlakala 93, 95

5 meputso

Moputso o 1 go kheraetheria ye nngwe le ye nngwe	1	2	3	4	5
Morutwana o kgona go: 1. Kgetha kanegelo ya kgalekgale 2. Bolela ka go kwagala le go bitša mantšu gabotse 3. Šomiša mmele gabotse ka boitshepho ge a diragatša 4. Šoma gabotse le sehlopha	O phethagatša kheraetheria tše 1	O phethagatša dikhheraetheria tše 2	O phethagatša dikhheraetheria tše 3	O phethagatša dikhheraetheria tše 4	O phethagatša dikhheraetheria tše 5

**BOKGONI BJA GO DIRAGATŠA Tekolo 2: Temogo ya phaphoši
(Beke 1-9)****10 meputso**

Morutwana:	2	4	6	8	10
1. O tsea karolo ka go felelela go dithuto ka moka tša Bokgabo bja go Diragatša 2. O ſoma gabotse ka bobedi goba ka sehlopha, a efa ba bangwe sebaka, a abelana dikgopololo bj.bj. 3. O kgona go latela le go hlama merethetho ya mmino wa Afrika 4. O kgona go binela mmino ka boikgopolelo bja gagwe 5. O opela ka boitshepho le tlhagišo	O phethagatša kheraetheria tše 1	O phethagatša dikhheraetheria tše 2	O phethagatša dikhheraetheria tše 3	O phethagatša dikhheraetheria tše 4	O phethagatša dikhheraetheria tše 5

Palomoka**15 meputso**

THUTO YA BOITŠIDULLO**Dirupuriki tša Tekolo le Mananeotekolo****THUTO YA BOITŠIDULLO Tekolo 1: Dipapadi
(Beke 6 Labohlano)**

PM letlakala 97

5 meputso

Morutwana:	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> O latela ditaelo O kwešiša melao ya papadi O tšeа karolo ka mafolofolo go dipapadi O šoma gabotse le barutwana ba bangwe. 	Ga a kgone go latela ditaelo. Ga a kwešiše melao goba go tšeа karolo papading. Ga a kgone go šoma gabotse le ba bangwe.	O latela ditaelo tše dingwe a leka le go latela melao le go tšeа karolo papading. O hloka go hlokomela le go šoma le barutwana ba bangwe.	O latela ditaelo tše ntši. O tseba melao ye mentši le go tšeа karolo papading. O kgona go šoma le barutwana ba bangwe.	O latela ditaelo ka moka. O tseba melao le go tšeа karolo papading. O kgona go šoma le barutwana ba bangwe ka mo go lekanego.	O latela melao ka moka gabotse. O tseba melao le go tšeа karolo ka botlalo dipapading. O šoma gabotse kudu le barutwana ba bangwe.

**THUTO YA BOITŠIDULLO Tekolo 2: Tekanyetšo
(Beke 8 Labobedi-Labohlano)**

PM letlakala 115, 117, 119, 121

5 meputso

	1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Go sepelela pele le morago ka menwana le ka serethe o dutše o lekanyeditše Go sepela ka go lekanyetša godimo ga selo, e ka ba pala, goba lebotwana, ebile o kobile dikhuru Ditiro tša tšiminastiki: Go ema ka diatla goba go ema ka hlogo, ka thušo ya mogwera Go šoma mmogo le barutwana ba bangwe 	Ga a kgone go lekanyetša gabonolo, go ya pele goba morago, Ga a kgone go ema ka hlogo goba go itshwareletša ka mogwera. O tšhaba go leka.	O kgona go lekanyetša mo go letlilego, efela e se go godimo ga selo sa go namelwa ge a eya pele, efela e sego morago. O leka go ema ka hlogo goba ka diatla ka thekgo o ikemišeditše go leka.	O kgona go lekanyetša mo go letlilego le godimo ga selo sa go namelwa, a eya pele le morago. O hloka thekgo ya go tsema fase ka hlogo, le ka diatla.	O kgona go ema lefelong la go letla goba go selo sa go namelwa, a eya pele goba morago. O kgona go dira ka ntle ga thekgo.	

**THUTO YA BOITŠIDULLO Tekolo 3: Temogo ya phaphoši
(Beke 1-9)****20 meputso****1 moputso = 1 kheraetheria**

- O latela ditaelo
- O a šielana
- O šoma ka sehlopha
- O šoma le mogwera
- O itokiša le go ikhutša
- O lekanyetša a eya pele le morago
- O lekanyetša go selo sa go namela
- Ditšiminastiki: Ema ka hlogo/ ka letsogo, ema bjalo ka leporogo
- Tšimnasitiki: o kgokologela pele le morago, o fofa ka diatla le leotwana la karikana
- O kitima a sepela ka go fapano go swana le pere, a sepela bjalo ka lepidibidi, a taboga bjalo ka segwagwa, bjalo bjalo
- O raloka dipapadi tša tšhomisо ya mahlakore ka moka a bjoko goba lehlakore la go ja la mmele go swana le go gogana le go kgorometšana

- O tshelatshela go ya ka morethetho.
- O tšeа karolo go papadi ya ditšitišo ya go se be bonolo
- O lahlela /kama kgwele ya godimo ka letsogo le tee goba a mabedi.
- O raloka papadi ya dikgwele yeo e akaretšago go foša, go kitima le go feta
- O latela melao go dipapadi tša semmušo le tša go sa be tša semmušo.
- O tšeа karolo go lebelo la go neeletšana la bothata: zíkzag o feta disiketele/ goba maswao
- O tshela kgati a nnoši goba le bagwera
- O fetola ka pela go ditaelo tša ditemošo tšeо di itšego
- O tšeа karolo go dipapadi tše dingwe bjalo ka kgwele ya maoto ya bana, hokhi, rakibi, kgwele ya diatla, le katse le legotlo

Palomoka**30 meputso**

LETLAKALA LA MEPUTSO LA KOTARA 3 LA MABOKGONI A BOPHELO

(la go fothokhopiwa)

			40%		15%		15%		30%	
LEINA	15	15	10	40	5	10	15	5	10	30
PMM let 147, PM let 105				1. Ke nna pholanete efe? 2. Dinnete tša leeto la go ya lefaufaung						
PMM let 165, PM let 117			Dibeke 1-9	3. Temogo ya phaphoši; Go tšeа karolo go dithuto, Go feleletša mešomo ya PMM & Puku ya Mešomo ya DBE						
				Tsebo ya go Thoma le BLTP (Boima 40%)						
					PM let 89, 91	1. Bokgabo bja paterone ya seAfrika Dibeke 1-9				
						2. Temogo ya phaphoši				
							Bokgabo bja go Bonwa (Boima 15%)			
								PM let 93, 95		
								1. Tiragatšo ya seholopha Dibeke 1-9		
								2. Temogo ya phaphoši		
								Bokgabo bja go Diragatša (Boima 15%)		
									PM let 97	
									1. Go tšeа karolo papading	
									PM let 115, 117, 119, 121	
									2. Tekanyetšo	
									3. Tebelelo: Go tšeа karolo go dithuto ka moka tša Thuto ya Boltšhidullo	
									Thuto ya Boltšhidullo (Boima 30%)	



Funda Wande

Reading for Meaning